for Kashmir Research Institute

3-8-2001

میر عبداللہ بیہقی

سُند

کأشُر کلیات

(ترٛےٚ ہَتھ ؤری برٛونٛہِم کأشُر منظوم اِسلامیات)

تحقیق تہٕ ترتیب

ناجی مُنوّر

* میر عبدُاللہ سُند کاشُر کُلیات

تحقیق تہٕ ترتیب ـــــ ناجی مُنوّر

خوشنویس ـــــ خورشید قریشی

وَری ـــــ 2000ء

قیمتھ ـــــ ڈوڈھتھ روپیہ

ISBN : 18-87581-02-6

پتہ :- ناجی نوادرات گنجینہ

کاپرن 192231

سرورق :- کے سی فوٹو سٹیڈیو

حضرت بل سرینگر

ترتیب

سَرنامہٕ

کشیرِ منز دینِ اسلام کیو عالِمو تہٕ فاضلو چھُہٕ تِتھٕ پاٹھی کاشُر زبانہٕ ژ
زاہ موزُمت یِتھٕ پاٹھی بیٚین زبانن ہندی عالِم پننِن زبانن کُن توجہ
چھ دِوان تہٕ تِمن منز اسلأمی اَدب پأدٕ کران۔ ساٗنی مُبلغ تہٕ عالِم تہٕ چھ
مشیدن تہٕ خانقاہن منز کاشر زبانہِ منز ے وَعظ تہٕ تبلیغ کران مگر اَتھ
منز لیکھن تہٕ پرُن چھُکھ کسرِ شانے زونمُت۔ اہلِ سادا تو منز چھُ چھرا
اَکُے نِ یُز محسوٗس کوٗرمُت زِ ماجہ زیوٕ وَرأے ہیٚکہ نہٕ عوامَس تام دین
واتِتھ تہٕ تِم چھِ میر عبدُاللہ بیہقی۔ (وفات ۱۲۲۶ھ)

حضرتِ شیخ العالمؒ پتہٕ چھُہٕ میر عبدُاللہ دوٚیم فرد یُمی دین عام
لوٗکن تام واتناونہٕ باپتھ کاشر زبان وَرتاوَس اَنی۔ سُہ اوس نہٕ پننہٕ نِس
باپہٕ صاحب میر عبدُالرشید بیہقی ہندی پأٹھی اکھ عارفِ باللہ تہٕ اکھ عالِم
دِینہٕ یوت بلکہِ اکھ پوز دینی شاعِر تہٕ یمی نعت، منقبت تہٕ ذِکر اَذکار
علاوٕ علمِ فقہٕ تہٕ واقعاتِ دین منظوٗم کٔرِتھ کاشر زبان مالامال کٔر۔
یِتھ جایہِ چھےٚ یہِ کتھ تہٕ اَہم زِ یوٗہے میر عبداللہ چھُ سُہ عالِم یُمی
گوڈنچہ لٹہِ حضرتِ شیخ العالمؒ ہُند کلہُم کلام سوٗمبرتھ رٔژھ ومُت چھُ۔

یُٛودوٚے یِمَن بڑۄ ٹھہ تہٕ رٮ۪شہِ نامَن تہٕ نوٗر نامَن منٛز تِہنٛد کلام تہٕ تِہنٛز زندگی ہٕندٮ۪ن واقعاتَن ہٮ۪تی جوٗرِ تھ لیکھنہٕ اوس یوان مگر میر عبداللہٕ سٕنٛدِ چھُلَن ماجہ تہٕ حضرتِ شیخ سُنٛد بیشتر کلام سوٗمبراوِتھ اکھ علمی کارنامہ سرانجام دِیتمُت۔

میر عبداللہٕ سٕنٛدِ کأشِر کلامُکی قلمی نُسخہٕ یُٛودوٚے اوٚر یوٚر ژھٲکِرتھ چھہٕ مےٚ کٔر یِمَن سارِنٕے تام واتنٕچ کوٗشِش۔ یِمَو قلمی نُسخَو پیٹھ یہ کُلیات تَرتیب دِنہٕ آو تِمَن منٛز چھہٕ سٲئنس بٔڈۍ بُڈری بَب قدوٗس لون ینہٕ اَتھکی، ژاوَل گام کِس غلام محمدٕ شیخ ینہٕ اَتھکی، کلچرل اکیڈمی منٛز میر خلیل تہٕ ریسرچ لایبریری منٛز ترال بٹہٕ پورکِس غلام الدین ینہٕ اَتھکی قلمی نُسخہٕ شامِل۔ یِمَن ادارَن منٛز کأم کرن والین حضراتَن خاص پأٹھۍ غُلام رسُول بٹ، مولوی عبدُالعزیز تہٕ غلام نبی میر صأبن چھُس شکرگُزار یِمَو یِم قلمی نُسخہٕ مےٚ وُچھنہٕ خاطرٕ آیتَن تھاوی۔

ناجی منوّر

کاپرَن

اَوَل جُلٲے ۱۹۹۹ء

میر عبدُاللہ

کٔشیرِ ہندِ بوا کثر تذکرٕ نویسو تہٕ تواریخ دانو چھُ میر عبدُاللہ بیہقی سُندِ ذِکر
یَسلہٕ پأٹھۍ کوٚر مُت۔ مگر تِمۍ کم کارنامہٕ چھِ کأشرِس اَدبی توارێخَس منز سَرانجام
دِتۍ مِتۍ تِمہٕ نِش چھِ وُنیتام سأری اَدبی حلقہٕ بے خبر، میر عبدُاللہ بیہقی سُند کأشُر
کُلیات برٛونٛہہ کُن یِتھ گژھِ تِہُند تعارُف یِتھ کنٛز زِ سُہ اوس کأشرِس منز گوڈنیک
شأعر یَمۍ مثنوی یہٕ لیٚچھ، مثنوی یَن منز داستان گوئی شروٗع کٔر، یَمۍ نظم گوئی
ہُند دَس تُل، یَمۍ گوڈنچہِ لَٹہِ صوٗفیانہٕ وژن لیٚکھۍ تہٕ یَمۍ کأشرِ زبأنۍ منز ترجمہ
کرنُک سِلسلہٕ شروٗع کوٚر۔ یِمو کتھو علاوٕ چھُ میر عبدُاللہ کأشرِ زبأنۍ ہُند سُہ ژُکدَر
اوسمُت یَمۍ حضرت نُندہٕ ریٚشۍ سُند کلام گوڈنچہِ لَٹہِ کُلیاتکِس صوٗرتَس منز جمع
کرنٕچ کوٚشِش چھیٚ کٔرمٕژ (یَتھ پٮ۪ٹھ اَسۍ برٛونٛہہ کُن کتھ کرَو) کأشرِس منز چھُ
اَمۍ گوڈنچہِ لَٹہِ علمِ فقہ تہٕ باقے دینیاتکۍ چیز اَنۍ مِتۍ تہٕ یِمہٕ سارے کتھ زیرِ نظر تھأوِتھ
چھُ یقین زِ میر عبدُاللہ رٹہِ کأشرِس اَدبی توارێخَس منز پنُن جاے تہٕ تھوٚد مُقام۔
یَتھ کالہِ ما آسہٕ ہا تِہنز شأعری دینی تہٕ علمی مقصدَو باپتھ پرنہٕ تہٕ نقل کرنہٕ یِوان
مگر اَز یُک تام چھُنہٕ کأشرِس اَدبی سرمایس ہیتو لوے خوٚے تھاوَن وألیو سُہ
زانہٕ نِچ زانٛہہ کوٚشِش کٔرمٕژ۔ ساہنو تذکرٕ نگارَو چھُ لیوکھمُت زِ میر عبدُاللہ اَسی

عَربی فارسی تہٕ کأشِر زبانَن منز قریبَن شیٖٹھَن کتابَن ہندی مصنّف مگر یُتھ وَنِتھ چھُنہٕ تِہندٕن دینی کیو اَدبی خدمژن سٟتی انصاف ہیکان سپدِتھ ۔ یِمہ سارِے کتھ مدِ نظر تھاوِتھ چھُس بہٕ تِہندِ کأشُر کُلیات ترتیب دِنہٕ وزِ اکھ فرحت محسوٗس کران ۔

میر عبدُاللہ ہندِس آستانِ عالیہ مَنٛز پیٹھٕ یُس حاجی راتھرُن خانوادٕرک مجلس منز چھُ، حاضری دِتھ کوٚر اَسہِ تِہندٕن تبرکاتَن ہُند زیارتھ تہٕ تِہندِ روضہ شریفُک کتبہ کوٚر نقل ۔

سیّدُ السادات نعمان زمان
میر عبدُاللہ بے مثل جہاں
عقل در تاریخ شاں گردید تفت
آمد از غیبم ندا "مُرشد برفت" = ۱۲۲۶ھ

تِہندٕن تبرکاتَن منز چھُ اکھ گوٗل تراپہٕ تعویز تہٕ، یُس تِہندٕن اخلافَن منز کُہند تام چھُ مگر تِہندٕن خاندانُکی عقیدَن ہُند چھُ پیے دِوان، یِتھ پیٹھ نوم زٕ شعر کھٔنِتھ چھِ ۔

قادری، ہستم و غوثُ الثقلین پیرِ من است
سگِ آں شاہم و ایں سِلسلہ زنجیرِ من است
قرّۃ العین علیؓ سبطِ حسنؓ و آلِ حسینؓ!
دستگیرِ دو جہاں حضرتِ غوث الثقلین

(۱۲۹۰ء)

"مُرشد برفت" حرفن ہُند اَبجدی جمع چھُ ۱۲۲۶ بنان مگر توتہ چھُ محی الدّین مسکینَن پتہ عبدُالاحد آزادَن تہندِ رحلت گژھنک سنہ ۱۲۲۲ھ (۱۸۰۷ء) درج کوٗرمُت۔ یتھ جایہ کَروٲسی تِمَن کینژن تذکرن ہندی اقتباس درج یم میر عبدُاللہ ہَس متعلق لیکھنہ چھ آمتی۔

"میر عبداللہ بیہقی فرزندِ ارجمند میر عبدُالرشید بود۔ بعد اکتسابِ علوم عقلیہ و نقلیہ تعلیم باطنی از والدِ ماجد خود حاصل فرمود۔ دَر ریاضات و مجاملات جانبازی ہا نموُد۔ و پَس از انتقال مرشدِ نامدار مسندِ خلافت را رونق بخشید در افادہ خلق بسیار کوشید۔ طبعی موزوں داشت۔ کتاب قاعدہ الاعمیٰ در علم فقہ منظوم و مقامات عشرہ در جواب اسولہ باباعثمان رادھو منظوم و رسالہ معراج السالکین منظوم و نخلتہ العرفان در تصوف و قصیدہ بدر الدّجیٰ عربی و قصیدہ استغفار عربی و رسالہ ہائے متفرقہ از تصنیفات اوست۔ نہم محرم یوم دوشنبہ سنہ ۱۲۲۶ھ رحلت نمود و بہدوش والد ماجد آسود۔ "مرشد برفت" تاریخ است

(تاریخ حسن۔ جلد سوم نقل از قلمی نسخہ اصل)
ریسرچ لائبریری کشمیر یونیورسٹی سرینگر

۲۔ تاریخ کبیرس منز چھُ محی الدّین مسکینَن یِمَن متعلق لیکھان:

میر عبداللہ بیہقی فرزندِ سعادت مند میر عبدالرشید بیہقی است۔ در علوم ظاہری و باطنی کاملی و فاضلی و مردِ عالمی بود۔ پس از کمالاتِ ظاہری و باطنی کردہ در افادہ و اضافہ کوشید و بر مسند ارشاد و جادہ

طریقت نشستہ طالبان را بدرجہ مطلوبیت واصل میساخت و بمرسل رسانید۔ رسالہ ہائے بسیار از تصنیفات آں ذوالاقتدار درروزگار یادگار است۔ ازانجملہ معراج السالکین منظوم ومقامات عشرہ دَرجواب وسوالات باباعثمان راد ھونظم ونثر، کتاب قاید الاعمیٰ منظوم درعلم فقہ وقصیدہ بدرالدّجیٰ عربی وقصیدہ استغفار ایضاً عربی ونخلۃ عرفان درعلم تصوّف وعقاید کشمیری وترجمہ مختصر وقایع منظوم بزبان کشمیری وغیرہ است ـــ خلاصہ آنکہ لاثانی بود۔ بتاریخ نہم ماہ محرم الحرام یوم الاثنین سنہ یک ہزار دوصد وبست دو از دُنیائے فانی بسرائے باقی انتقال نمودہ درمقبرہ والد ماجدِ خود آسودہ۔"

۳ـــ غلام محی الدّین صوفی چھ پننہ تصنیف "کشیر" منز لیکھان :

"Mir Abdullah Baihaqi who was the author of 'Kashir-Aqa'id (a masnavi) and Mukhtasar Waqayah' (a religious poem died in 1807 A.C. (Vol II- pp 404-5)

۴ـــ عبدُالاحد آزاد مرحوم چھُ "کشمیری زبان اور شاعری" منز لیکھان :

"کشمیر کی تاریخ میں بیہقی خاندان کی حیثیت نُمایاں ہے اور اس خاندان کو علم وفضل سے خاص نسبت ہے۔ تاج الدّین بیہقی، مبارک خان بیہقی، سیّد محمدؔ بیہقی جیسے نامور اسی خاندان کے چشم وچراغ گزرے ہیں۔ چک خاندان کے عہد میں مبارک خان بیہقی حکومت کا خاص رکن تھا۔ سیّد محمد بیہقی کی صاحبزادی زین العابدین بڈشاہ کے نکاح میں تھی۔ میر عبدُاللہ بیہقی کے والد کا نام میر عبدالرشید بیہقی تھا۔ صاحب علم وفضل اور اہل قلم صوفی تھے

ان کے تصانیف کی تعداد ساٹھ تک بتائی جاتی ہے۔کشمیری زبان میں عقاید منظوم اور ترجمہ مختصر وقایہ منظوم لکھے ہیں۔ ۹ محرم الحرام ۱۲۲۲ھ کو اِس دُنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔"

یتھ شایہ چھُ یہ سوال ووتھُن اکھ لازمی کتھاہ زِ یِتلہِ میر عبدُ اللہ بیہقی یِتژ اہم صاحب علم و فضل اُسی۔ تِم چھ پَنُنہ وَقتہ شہر وگام سبٹھاہ نامی تہ اُسی رِتی۔ تِہندِ ن تصنیفَن ہندی نقل چھ جایہ جایہ سپدان اُسی رِتی مگر یَتہ چھ تِہنز شاعری کیو باپتے کارنامہ مُشراوہ آمتی تہ اَز کل چھُنہ اَدبی حلقَن منز تہُند بھرپور ذِکر تہ کرنہ یِوان۔ سارِوے تذکرہ نویسو چھ کم وبیش ہوی جُملہ تمَن متعلق لیکھی مِتی تہ تِہندِ ن محض دون کاشرِ ن رسالَن ہُند ناو ہیوٗتمُت۔ 'عقاید' تہ 'وقایہ'۔ آزادن چھُ صرف 'عقاید' رسالہ منز تِہُند نمونہ کلام دِتمُت تہ وقایہ نظمہ ہُند ذِکر چھُ یِژ یتھ کانسہ رَسمہ موٗجُب کوٗرمُت۔ شاید چھُنہ آزادن تہ عقاید کشمیری وِ رائے تِہنز باپتے کاشر شاعری وُچھمُژ۔ محی الدین حاجنی مرحومَن چھُنہ 'کاشر شاعری' شعر سوٗمبرنہ منز تہُند ناو تہ ہیوٗتمُت۔ کتھ چھے صاف زِ کاشرِ ن کتیژن نامعلوم شاعرن ہندی پأٹھی چھُ میر عبداللہ بیہقی سُند کلام قلمی نسخن منزے زٔجیپھ دِتھ روٗدمُت۔ اَتھ چھُنہ ونیُستام تہ چھاپ خانک گاش پیومُت تہ نہ چھُ اہل سادات حضراتو اَتھ کلامَس ہوالگنہ دِیُتمُت، نہ اوس یہ کلام نٹِن نارِ ن کھسنَس لایق تکیازِ امہ کلامُک بوٗڈ حِصہ چھُ دِینی شاعری ہُند، صوفیانہ وژَن چھ کم تعداد س منز۔ ییٚر کینہ یمَن تذکرہ نگارَن ہندی حوالہ دِنہ آئے تمو تہ چھُ بیہقی ہندِ ن باپتے کمالاتَن ہُند ذِکر کوٗرمُت تہ وونمُت زِ تِم اُسی شیٹھ ہیٚنٹھی کتابَن ہندی مصنّف

مگر صرف ژھکھ تہندین کأشرِ یا ٹھی لیکھنہٕ آمتین دوٚن رسالن ہُند ناو درج کوٚرمُت۔ کتھ چھےٚ شاید شیرٕ زِ کأشر زبانہِ ہُنز اہمیت اُس نہٕ یمَن تذکرٕ نوٚیسن نِش جاد۔ پانہٕ سیّد حضرات تہٕ اُسی نہٕ کأشر زبانہِ جاد مازان، یوٚدوَے تمو شِہن ستَن ہتن وٗرِ ین کشیرِ ہندِس علم و ادبس تہٕ سیاستَس پیٹھ ژھیدُن کٔرِتھ۔ رُدی خاص کٔریم بیہقی خاندانکۍ سادات اُسی گوڈٕ پیٹھے کشیرِ ہندِس سیاستس منز اہم رول ادا کران۔ یم بیہقی سادات کم اُسی، یتھ جایہ کرو اُسی تواریخی کتابو منز یِہند موختصر خاکہٕ پیش کرنٕچ کوٚشِش۔

ایران کہ نیشاپور شہرکِس مغربس منز چھُ اکھ لوکُٹ ضلع بیہق۔ امی ضلعک اکھ سیّد زاد سیّد محمّد بیہقی آیاو تمَن ساسہ بدین ساداتَن سیتی کشیرِ یلہِ ایرانس منز امیرِ تیمور (یا تیمور شاہ لنگ) پنٕن طاقت ہُرراوان اوس۔ تیمور شاہ اوس اکھ موغل سپہ سالار یُس ۱۳۳۵ء منز سمرقندٕ زاو۔ ماجہ ہندِ طرفہٕ اُس تس چنگیزٕ خانس سیتی رلان۔ سمرقندس منز کأفی فوجی طاقت حأصِل کٔرِتھ کوٚر امیر تیمورَن ایران، خراسان تہٕ ترکستانُک بوٚڈ بار علاقہٕ فتح تہٕ پتہٕ پتہِ افغانستان تہٕ ہندوستان کُن تہٕ پننہِ پنجہ وہراونہِ۔ اتھ زمانس منز اوس سارِسے وسطِ ایشیاہَس منز زبردس تلاطُم ووٚتھمُت تہٕ افراتفری ترپا سپزمٕژ۔ تختَن تہٕ تاجَن اوس تاراج گژھان۔ اتھ علاقَس منز بسَن وألی سیّد حضرات اُسی دینی تبلیغَس منز آورِ۔ پنٕنہِ عزّت بچاونہٕ خأطرٕ تہٕ اِسلأمی مِشن برونٹھ نِنہٕ کِنی چھاونہٕ خأطرٕ آےٚ تم کھیجو وأرِ ہندوستان کُن۔ خاص پأٹھی ژھکھ کشیرِ منز پننہٕ خأطرٕ سازگار ماحول تکیازِ یمِہٕ ژُھن یعنے ۱۳۲۹ء منز

بیوٚسٕٹھ کٲشِرِ ہندِس تختس پیٹھ تبتٕ پیٹھٕ آمُت اکھ شہزادہ ریٚنچن شاہ یُس شرفُ
الدّین بُلبُل شاہ صاحب سٕنہِ دٔسہِ مُسلمان بنیوٚ تہٕ صدرالدّین ناو پیٚو۔ اوسہٕ بنیوٚ تیتھ
گوڈنیُک مُسلمان بادشاہ۔ اَمہِ پتہٕ یعنے ۱۳۷۲ء منز وٲتۍ یوٚت حضرت امیرِ کبیر
میر سیّد علی ہمدانیؒ تہٕ کٲشِرِ یمہِ کنہِ ییتہٕ اِسلامی تہذیب پھٲلِتھ ہیوٚتُن ،
خاص کر ییلہِ حضرتِ امیرِ کبیرنؒ ہندۍ فرزند میر محمد ہمدانیؒ ہتہٕ بدٕ ساداتن
سٟتۍ یور آے۔ یمٕ تیٚتیک وۄستھن ہیٚن تہذیب تمدّن بدلیوٚ یکسر۔ اکھ نوٚو تہذیب
آو بارسس یتھ منز نہٕ کانٛہہ زور زبردستی ٲس بلکہ فقط ماے تہٕ محبّت۔

کٲشِرِ منز اوس بیہقی ساداتن ہُند جد سیّد محمد بیہقی یُس حضرتِ امیرِ کبیرنؒ
برٛونہہ کٲشِرِ وۄتمُت اوس تہٕ ییتہٕ کِس سیاستس منز اوسُن سٟتۍ عمل دخل
ہیوٚتمُت دیُن تہٕ شاہمیری دورس منز ٲسۍ نظامِ حکومتس منز بیہقی سیّد خاص
حِصّہ اداکران۔ مثلن ٲمۍ ہے سیّد محمد بیہقی ہنٛز کوٗر ٲس سُلطان زینُ العابدین
بڈشاہ ہنٛز دوٚیِم خانہٕ دار تہٕ یمٕ ہُند مزار اَز تہٕ مزارکلان یا حضرت بہاالدّین
گنج بخش ہندِس آستانس نکھہ بیہقی ساداتن ہنٛزن قبرن منز باگ مخدوٗمہ
خاتوٗن بیگم سُلطان بڈشاہ کِہ ناو موجوٗد چھُ۔

اَمہِ پتہٕ روٗد ترٛک خاندانٕکِس حکومتس منز تہِ بیہقی سیّدن ہُند خاص
حِصّہ۔ علی شاہن اوس پننُ وزیرِ اعظم سیّد مبارک بیہقی مقرر کوٚرمُت تہٕ یتھ کنہِ
چھِ کٲشِرِ ہندِس توٲریخس منز وار اہ سیاسی منتظم، عالم تہٕ فاضِل ٲمۍ خاندانکۍ
ۄسٕتھی مٟتۍ۔ ٲتھی بیہقی قبیلس منز اوس اکھ عالم فاضل تہٕ خُدادوس میر عبدالرّشید
بیہقی تہٕ یُس سانٛس گوڈنکس کاشُر زبٲنۍ ہندِس مثنوی نگار تہٕ صوٗفی شاعِر

میر عبدُاللہ بیہقی سُند والدِ بزرگوار اوس۔ کشیر ہندیو تواریخ دانو چھ تذکرہ نگارو چھُ میر عبدالرشید بیہقی سُند ذکر تہِ بڈ ادبہٕ تہٕ احترامہٕ سان کورمُت۔ محی الدّین مسکینَن چھُ تواریخِ کبیرس منز لیکھان :

"میر عبدالرشید بیہقی فرزندِ ارجمند سید احمد بیہقی بن سیّد محمد ابراہیم بن سیّد مُبارک خان کہ اصفادِ سیّد تاج الدین بیہقی بود۔۔۔۔" ماجہ ہندِ طرفہٕ اوس یہُند سِلسِلہٕ دوار کی ساداتن ستۍ رَلان۔ ظاہری علم حاصِل کرِتھ پتہٕ کُرِکھ سُہروردی سلوکُک آداب پنٕنس بڈ بَبس نِش حاصِل۔ وار یاہ کالَس رُوُد زیارتِ شریف کِس علاقس منز گوپھن تہٕ غارن منز یادِ خُدا کران۔ تِم آسی مسکنت پسند...... غرض میر روشن ضمیر آسی پنٕنہِ وقتُک قوطب۔ لُکن فائض واتناوِنہٕ وارہ کراہ ژ چھ تِہُنز مشہوٗر تِم چھ ۱۱۸۰ھ (۱۷۶۶ء) منز یَمہٕ عالمہٕ گُزرے ییتہٕ خانوارکہِ مجلس منز چھ کولہ ہندِس بٹھِس پیٹھ حاجی راستھر کدلس نزدیک پنٕنِس گرس نزدیکے آسوُد۔ تہندِس آستانِ عالیہس پیٹھ حاضری دِتھ کوٗر اسہِ تہندِ سالِ وِصالُک یہِ کتبہٕ نقل :

سید برحق رشیدِ پاک نژاد
بُود اندر اولیا وَے غوث و فرد
گفت تاریخ وصالش ہاتفی
قُطبِ عالم جاں بہ حق تسلیم کرد

(۱۱۸۰ھ)

میر عبدُاللہ بیہقی تہٕ چھُ پنٕنِس تحریر کَرِمتِس شجرٕ جاتن منز پنٕنِس

والدِ بُزرگوار میر عبدُ الرشید بیہقی سُند ذِکر سہٹھاہ اَدَبہ تہٕ احترامہٕ سِتی کَران تہٕ تِمَن پَتھ وقتُک قُطب تہٕ غوث وَنان۔ مثلَن سِلسلہٕ نقشبندیہ کِس شجرَس منز۔

ہم بہ آلِ خواجہ مرادِ بامُراد
ہم بآں سیّد کہ دارم رَہنما
قطب دوراں غوث وقت خویشتن
سیّد عبدُ الرشید پارسا
ہم بآں ہادی با علم و عمل
میر عبدُ اللہ با صدق صَفا

سُہروردیہ سِلسلہٕ کِس شجرس منز چھِ لیکھان:
قطب دیں غوث زماں میر کرم
سیّدِ عبدُ الرشیدِ با عَطا

کبرویہ سِلسلہٕ کِس شجرس منز:
واقفِ اَسرار حق شیخ زَمن
سیّد عبدُ الرشید باتقا[۱]

یِمنٕے میر عبد الرشید بیہقی یَن ہندی فرزندِ اَرجُمند اَسی میر عبد اللہ بیہقی۔ یِمَن ہُنر شاعری پیٹھ اَسی بَروٗنٛہہ کُن کتھ کَرو۔ تذکرۃ الاولیاہس منز چھُ دَرج زِ یِہُند اَکھ فرزند میر نظام الدّین بیہقی تہٕ اوس اَکھ تھَدِ پایُک شاعِر

---

[۱] قلمی نسخہ شجرہ جات سُہروردیہ، کُبرویہ، نقشبندیہ وغیرہ ــ ناجی نوادرات گنجینہ کاپَرن

سُہ اوس تھدِ پایُک پرہیز گار تہٕ۔ سُے اوس میر عبدُاللہ بیہقی سُند خلیفہ تہٕ۔ تِہُند تصنیف چھُ اکھ رسالہٕ عقل وعشق۔ تِم چھِہ پئنِس بڈِس بَبَس پَتہٕ برابر اکھ ہَتھ وُری یعنے ۱۲۸۱ھ منز گُزرے متی۔ لفظِ "فارغ" منز چھُ تِہُند تاریخِ وفات نیران۔ میر عبدُاللہ ہِندی بنتھر میر مُبارک بیہقی تہٕ آسی تھدِ پایکی صوفی تہٕ عالِم۔ تِہندی دوٚیِم فرزند میر خلیل اللہ بیہقی تہٕ آسی کأشرِ شاعر۔ تِمو چھِہ پنٕنِس بابہٕ صأبُن اکثر کلام نقل کٔرِتھ زٔژھرِتھ تھوومُت۔

میر عبداللہ بیہقی ہِندِس علمی بٔجرس تہٕ تِہندِس سکونتس متعلق چھے اَسہ بیاکھ شہادَت تہٕ محفوظ کٔرِتھ تھاوٕمٕژ۔ سو چھے یتھ کنٕز اَسہ نِش چھے اکھ کأشُر کاغذ تِلِمہٕ ہَن یَتھ پیٹھ عَربی زبأنی منز اکھ خطبہ چھُ لیکھِتھ، یُس خوش خط ہتہٕ اندٕس پیٹھ چھُس یہ عبارَت دٔرج :

" ازپیشِ سیادت پناہ میر عبداللہ صاحب کہ فرزندِ ارجمند حبیبِ مجید حضرت میر عبدالرشید بیہقی ساکنان محلہ تاشون صحیح کرد ۱۲۱۲ھ "

اَمِہ خطبہ کہ تحریر پَتہٕ صرف ژٕوداہ وُری چھِہ میر عبداللہ یَمہِ دُنیاہس پیٹھ نقل کٔرِتھ گامتی۔ اَمِہ وِزِ آسہٕ ہَن تِم کشیرِ منز شہر وگام شہرت کٔرِتھ زٕس وأنی متی۔ ہر کانٕہہ کأشُر آسہ ہے تِہُند ناو عزتہٕ سان ہیوان تہٕ تِہنٕز شاعری آسہ ہے تبرک زٕ اَنِتھ جایہ جایہ نقل کرنہٕ یِوان۔ یوٚس صرف کینژن قدر شناس گٔرن منز ہے زٔژھرِتھ چھِہ روزمٕژ۔ میر عبداللہ چھِہ ستھاہ زٕ وُدنولیس آسی متی تہٕ توٚے چھِہ بقولِ آزادؔ تقریبن شیٹھ کتابہٕ فارسی، عربی تہٕ کأشرِ زبأنی منز لیکھِتھ تھٔوِمتی۔ تِہندِ پئنٕہ اَتھہٕ لیچھمٕژ اکھ کتاب قایدۃُ الاعمیٰ چھِہ یئتہِ سأنِس

اُکِس دوستَس نِش محفوظ۔ علمِ فقس پیٹھ لیکھنہٕ آمژ یہِ کتاب چھےٚ بیہقی صابن ۱۱۹۹ھ (۱۷۸۴ء) منز تحریر کرمژ۔

فارسی زبانہِ منز میر عبداللہ بیہقی سُند لیو کھمُت یہِ کینژھا اَسہِ وُنیشتام اَتھہِ چھُ آمُت تتھ منز چھُ قایدۃ الاعمیٰ علاوٕ کینٛہہ غزل، کینٛہہ نعت تہٕ منقبت شجرہ جات سُہروردیہ، نقشبندیہ، کبرویہ تہٕ شمایل شریف بیتر۔ لازمی مَن آسہِ تہنزن باقی تخلیقاتن ہُند موضوع تہِ دین تہٕ دینکی مسائیل۔ تہنزِ قلم تُلنک مقصد چھُنہٕ ہرگز تہِ یہِ اوسمُت زِ شعر و شاعری کرِتھ ہاوَن تِم پننہٕ فنکاری، تہُند اول وآخر مقصد چھُ خدمتِ اسلام اوسمُت تہٕ اُمی خاطرٕ چھکھ پننہٕ ساری وانٛس صَرف کرمژ۔ ووٚن گو کُنہِ چھہ تِم سنت تہٕ شریعت نبہ‌ بر نیرِتھ صوفیانہٕ تہٕ دَرویشانہٕ نوقطن ہنز تہِ وضاحت کران، تہندین فارسی غزلَن منز تہِ چھُ ہمہ اوست فلسفہٕ وَننہٕ آمُت مِثلَن ؎

گُل منم بلبل منم ساز منم مُل منم
باغ منم سُنبل منم من نہ منم نہ من منم

دَرگُل کہ ہمہ بویم ہم واللہ مَہہ رویَم
دَرظلمت و انوارم گویا تو نمی دانی

میر عبدُاللہ ہنز کاشِر شاعری تہِ چھہ یِمہٕ دوٚن خانَن منز باگرِتھ۔ تہُند جادٕتر توجہ چھہ یتھ کتھہِ کُن اوسمُت زِ لُوکُن ہیٚچھناوَن اِسلامکی آداب۔ دین

زانُن تہٕ سمجھُن بَنہٕ عام انسانہٕ بٕندِ خاطرٕ تہٕ سہل تہٕ آسان۔ کأشرِس منٛز چھِ تہٕنز ساری وے کھوتہٕ زیٛٹھ نظم 'مسایلِ دین' یمیُک اکھ خوش خط قلمی نسخہٕ سنٹرل ایشن سٹیڈیز چہ ریسرچ لائبریری منٛز زیرِ نمبر ۱۵۶۲ محفوظ چھُ یتھ تٕتہٕ شکر ذات ناو چھُ آمُت تھوونہٕ۔ اَتھی نسخَس سٕتی چھُ گوڈٕ ''عقاید'' نظم تہٕ۔ دوشوے نسخہ چھِ ۱۳۱۹ھ منٛز بٹہٕ پورٕ تراگِس غلام الدّین نہٕ اَتھہِ تحریر سید متی۔ شکر ذات یا مسایلِ دین چھُ دَر اصل اکہِ فارسی زبانہِ منٛز لیکھنہٕ آمتہٕ رسالُک کأشُر ترجمہ یُس بَدایع منظوم ناوٕ واریاہَس کالَس ابتدائی تألیمہِ باپتھ پَرناونہٕ اوس یوان۔ یہ چھُ علم فقس پیٹھ اکھ زیٛٹھ نظم یوس اَکہِ فارسی شاعر علی رضا بَن نظم چھے کٔرمٕژ۔ علی رضا چھُ کتابہِ ہٕندِس وجہ تألیف عنوانس تحت لیکھان :

تا چو مجمل زِ نظم شد محفوظ
نیز تفصیلِ آں شود ملحوظ
نام تاریخ ایں خجستہ رقوم
گفت ہاتف 'بدایع منظوم'

(۱۱۲۳ھ)

نام ناظم علی رضا کُن یاد
مولدش ہند و مرقدش بغداد
فضل حق بر وے و بر اسلافش
برکاتِ خدا بر اخلافش

○

میر عبدُاللہ ہندس کاشِرس ترجمس منز چھِنہ یہ کتھ کُنہ شایہ بُوِتھ زِ یہ چھُ بدایعِ منظومُک ترجمہ مگر مضمون تہ مضمونَن ہنز ترتیب چھےٚ یہ کتھ پانے ہاوان۔ فرق چھےٚ یتِ رٔے زِ علی رضا چھُ بدایعِ منظومُک مضمون وضوٗ کرنہ کیو فرضو ستی شروع کرِتھ اعتکاف کین احکامن پیٹھ اندہ واتناوان مگر میر عبدُاللہ سُند کاشُر ترجمہ چھُ امہ برونٹھ تہ لیکان یعنے امہ پتہ چھُ حج کرنکی فرائیض، نکاح تہ طلاقکی مسلہ کفارت تہ باقی احکامِ دین تہ وشرھناونہ آمتی۔

وقایہ رسالہ ہینِک ذکر تذکرہ نویسو کوٚرمُت چھُ زِ یہ چھُ میر عبدُاللہ بیہقی ہنز کاشُر تصنیف چھنہ وُنہ تہ بدس آمژ۔ دوٚن گواہن نِش چھُ اکھ اڈلیک کاشُر قلمی نسخہ یتھ منز امی موضوعُک شاعری لیکھنہ چھ آمژ۔ 'وقایہ' چھ تمن واقعاتن ہنز منظوم شکل یم حضورِ اکرم صلعم ہنزِ مقدس زندگی منز پیش چھ آمتی۔ امی عنوانک اکھ رسالہ چھُ سعداللہ شاہ آبادی سعادتن تہ فارسی پاٹھی نظم کوٚرمُت۔ اِمکان چھُ میر عبدُاللہ ہَن ما آسہِن سعدُاللہ (وفات ۱۱۳۴ھ) سُند نسخہ وُچھِتھی تم واقعات کاشِرس منز نظم کٔری ہتی۔ دوشونی قلمی نسخن ہند کینہہ شعر چھ پیش:

وقایہ از سعداللہ سعادت:

دَر دوم سال ہجرت آن شاہ	کعبہ زد جامہ چاک کرد سیاہ
پایدامانِ دَرد ہجراں ماند	ناوداں ناوداں سرشک فشاند
ہم دَریں سال از نکاح بتول	شُد مشرف علی بہ نزدِ رسُول
ہم دریں سال حکم حق بجہاد	شُد نبی را بدفع اہلِ فساد

کأشُر وقایع نامعلوٗم :

زِ ہجرت دوٗم سال یامَت سَپُن — زِ اقصےٰ اَتھِمَن سوے کعبہ دوٚپُن

اَمی وٕری یِہ از حکمِ ربّ جواد — رسوٗلِ خُدا ین کرن ہیوٗت جہاد

اَمی وٕری یِہ درعقدِ حضرت علیؓ — سَپنِز حضرت فاطمہ منجلی

مگر یِہ اَڈلیٚک رسالہ آو نہٕ کلیاتَس منٛز شأمِل کرنہٕ۔ یوٚتام نہٕ اَمیُک سأرِے نُسخہ بدَس ییہ۔

میر عبدُاللہ بیہقی ہٕنٛز شاعری ہیٚکو اَسی وٕنِتھ پوٚتھ پأٹھ صرف دوٚن حصن منٛز بأگرِتھ۔ شرعی شأعری تہٕ طریقتی شأعری۔ پابندِ شرع یوٚس تِموٗ شأعری کٔرمٕژ چھےٚ، سو چھےٚ نعت، شکل و شمایلِ نبویؐ، احکامِ دین، مسایلِ دین، معراج نامہ، وفات نامہ، کار خیر فاطمۃ الزہرا بیتر۔ طریقتی شأعری منٛز چھہٕ تِہٕندِ کیٚنہہ قصہ مثلَن قصہ حضرت موسیٰ، قصہ سنگ تراش، قصہ شیخ صنعاں تہٕ کیٚنہہ وژن۔ اَتھ سارِسے شأعری منٛز چھہٕ طبع زاد شأعری تہٕ تہٕ ترجمہ تہٕ۔ ترجمہ چھہٕ مولانا فریدالدّین عطار ہٕنٛزٕ پند نامہ تہٕ منطق الطّیر بیٚتر تہٕ کرنہٕ آمتی تہٕ کأشرِ فارسی شأعرن ہندِ کلامُک ترجمہ تہٕ چھہٕ کرنہٕ آمتی۔ یِہ سورُے کلام وُچھتھ چھہٕ اَسی اندازٕ ہیٚکان کٔرِتھ زِ تِہٕند مُطالعہ کوتاہ وٚسیع چھہٕ اوسمُت تہٕ گوڈنچہ لٹہٕ چھہٕ تِمو محسوٗس کوٚرمُت زِ کأشرِ ہندِ خأطرٕ کوس اہمیت چھےٚ تِہٕنٛز ماجہ زیٚوِ۔ شیخ نورالدّین ریشی علمدارِ کشمیرس پتہٕ چھہٕ میر عبدُاللہ بیہقی گوڈنِکۍ شخص یِمو اسلأمی دین کأشرِ ہندِ خأطرٕ تِہٕنٛزٕ پننہِ زبأنی منٛز سمجھاوِنۍ کوٗشش چھےٚ کٔرمٕژ۔ وُنیکین یم قلمی نُسخہ میر عبدُاللہ بیہقی ہٕنٛزن کأشرِن تخلیقن ہندۍ اَسہِ برٛونٛہہ کنہِ چھہٕ، تِمن ہُند

تفصیل چھہ یِتھ :

و ۱ — دینکۍ مسلہٕ ۲ — اِسلامی عقیدٕ (کاشُرۍ عقاید)

۳ — ترجمہ پند نامہ عطار ۴ — کرامت فاطمہ الزہری رضہ

۵ — وفات نامہ آنحضورؐ ۶ — کارِ خیر فاطمۃ الزہری رضہ

۷ — معراج نامہ ۸ — شمایل شریف مُصطفیٰ صلعم

۹ — نعت بیتہٕ

ب : صوفیانہٕ مسلکچ شاعری :

۱ — قصہٕ شیخ صنعان ۲ — قصہٕ حضرت موسیٰ ؑ

۳ — قصہٕ سنگ تراش ۴ — کینٛہہ صوفیانہ وژن

گوڈنکہ قسمچ شاعری چھہ ساٲرے پابندِ شریعت شاعری۔ مثلن دینکۍ مسلہٕ رِسالَن منٛز چھہ تِمنے پاٹھۍ مسایلِ دین نظماونہٕ آمتۍ یِتھہٕ پاٹھۍ حضرت شیخ العالمؒ صدوسی مسلہٕ نظم چھہ کٔرۍ متۍ۔ یہ چھُ شیٚنہ ہتھ پینٛٹھی شعرن پیٹھ مثنوی چالہٕ اکھ نظم یتھ منٛز نہٕ کانٛہہ فنی زاوۍ کرار آسی لبتھہ ہکو۔ مقصد چھُ یِتے زِ عام کاشرِس مُسلمانس گژھن یِم مسلہ زٲنِنۍ روزانہ یِم اکھ مُسلمان آسنہٕ باپتھ ضروری چھہ۔ میر عبداللہ بیہقی ین چھہ یِم مسلہٕ شاید اوسہٕ نظماوۍ متۍ زِ تِمَن آسن شیخ العالمؒن ہندین صدوسی مسلن منٛز زبان تَرٕتھہ پٔرانی باسے مٔژ یوس نہٕ پیتھ عوامَس فکرِ آسہٕ ہیے ترٲن۔ اَمۍ چھہ دوٛیم رسالہ کاشرۍ عقیدٕ لیوکھمت یتھ منٛز اکِس کاشرِس مُسلمانس تِمَن عقیدَن ہنٛز زان چھہ کرناوٕنہٕ یِم اکِس پزِس مُسلمانَس آسنۍ گژھن۔ اَتھ منٛز چھہ صرف ستہ ہٹھ دُمصری شعر موجود۔

یم دوشوے رسالہ چھ ۱۹۶۳ منز ہاندرٕ ولگا مکۍ غلام محمد شیخن نقل کرٕ متھ۔
کاشرٕ عقیدٕ رسالکۍ آخری کینہہ شعر وچھو ہے

باپ تہٕ پُن تارٕ تو لنے ٔ ین !	یمۍ پتھ کوٚر تے تس تیتھ دن
لیکھو متھ ساری سانی اعمال	نوٚن چھکھ ذرٕ ذرٕ سونے حال
ڈیچھ یمہ مومنس نامہ عرفان	کھوور یمہ کافرس گژھہ حاران
کافر پیہ تتہٕ در جہنم	غمہ روٚس چھنہ تس خالی اکھ دم
جنتس جلے چھے پیٹھ آسمان	بُتراتھ تل ژٕ دوزخ زان
طالب بندٕ چھ میر عبداللہ	فضلہ ستھ دتھ ہاو تس راہ

کریما، نام حق تہٕ پند نامہ عطار، یم آسہ ترٚیے فارسی شعر کتابہ یمو ستھ اکھ کاشر بچہ ہیوند کیو مسلمان پنٕنۍ تعلیم اوس تمہ وقتہ پیٹھہ شروع کران ییلہ یتہ فارسی سرکاری زبان بنے متراس۔ مولوی صابس اوس لفظ بہ لفظ شعرن ہند معنہ مطلب شرن سمجھاون پیوان، یم ترٚیے کتابہ مکمل گژھتھ اُس شیخ سعدی شیرازی ہنز گلستان بوستان نصابس منز شامل سپدان۔ تہٕ میر عبداللہ بیہقی صابن آسہ ہے ینہ وقتہ یہ سبٹھاہ رٕژ کوشش کرٕ مٕژ مولانا عطار ہند پندنامک کاشر شعر ترجمہ آسہ ہن تیار کوٚر مُت مگر افسوس اسہ نش چھنہ یہ ترجمہ سالم حالتس منز موجود۔ کینژن شعرن ہند ترجمہ چھ یتھ کنی ہے

اُٹھو چیز وچھ انسان خوار گژھان

اُسٹھ چیزے یمہ خاری بے شمار	کانسہ ہندے سالہ روٚستے بہن قرار
لوکہ گرس منز سپہ ٔن کتخدا	کرٕ نی بڈن ہیر کنے بینہ جا

باز کرن ستی زِٹھین لوکٹین | حاجت کرُن نِشہ ظاہر دشمنَن
آسہ نہ یَس مُر و تیچ کاتھہ تہ بو | تنگ دِلَس نِشہ مہ کر آرزو

فارسی شاعرن نِش یِم نظمہ میر عبداللہ ہَن پَیہہ چھ اَتہٕ مژٕ تِمَن منٛز چھ سارِوے کھوتہٕ اہم نظم کرامت فاطمۃ الزہرٰی، حضرت فاطمہؓ ہِنٛز پاکیزٕ زندگی تہٕ تِہنٛزن کرامژن پیٹھ چھ بیہقی ہِنٛز بییہ تہٕ کینٛہہ نظمہ موجوٗد، یِم بیوٗن، بیوٗن بحرن تہٕ الگ شعر ذاتژن منٛز لیکھنہٕ چھ آمژٕ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہٗ ہَن ستی تِہنٛد کارِ خارٕ، تِہنٛدِ خاطرٕ خوانِ جنّت واتُن، بیتر نظمہ چھےٚ قلمی نُسخن منٛز موجوٗد، مگر مُلّا ذہنی کشمیری ہِنٛز فارسی نظمہ کرامت فاطمۃُ الزہرٰی ہِک تِہنٛد کاشُر روٗپ چھُ جاد شوٗبہ وُن۔ مُلّا ذہنی کشمیری چھ کشیرِ ہندِن فارسی گوشاعرن منٛز اکھ اہم روتبہ تھاوان۔ تِہنٛدی غزل کیو نعت چھ عام فہم تہٕ ساد فارسی زبانِ منٛز لیکھنہٕ آمتۍ۔ واقعاتِ کشمیر کی مصنف خواجہ اعظم دیدمری چھ تِمَن متعلق رقم طراز:

"مُلّا ذہنی شاعر از شعرائے برجستہ کشمیر است۔ باوصف کمال این فن از علوم دینی بہرور بود و راہے بہ تقوٰی ہم داشت۔ و در عہدِ خود در فن سخندانی در کشمیر بے نظیر بوٗد و ہر وقت بزم آرائی و محفل پیرائی ارباب سُخن می نموٗد...... در محلہ قاضی بابا متصل محلہ کنیر کود وطن داشت..."

مُلّا ذہنی ہِنٛز نظم کرامت فاطمہؓ چھ کشیرِ ہندِن فارسی خانَن نِشہ سارِوے کھوتہٕ مقبوٗل نظموٚ منٛز اکھ آسمژٕ۔ یِتھنہ موضوٗع کِنۍ تہٕ رَوانی وٚال بحر کِنۍ چھ یہِ نظم جایہ جایہ نقل آسمژ سپدان۔ نظم چھےٚ سونتہ کِہ چیچا وکِہ

نظارٕ ستی شروع سیدان ۔

بازبطرفِ چمن از ابر نو بہار — آنچہ دِل غنچہ داشت کرد ہمہ آشکار
لالہ پژمردہ باز زندگی از سر گرفت — باد مسیحا نفس کرد بہ بُستاں گذار
برطرف جویبار خیمہ زدہ نارون — خیمہ زدہ نارون برطرف جویبار

پندا ہو بہار یہ شعر و پتہ چھُ اصل موضوع شروع گژھان ۔

دختر خیرُ النساءٔ زوجۂ شیرِ خُدا — بنت نبی الورا مادرِ دو شہسوار
گوہر دُرج امین اخترِ برجِ یقیں — عصمتِ دُنیا و دیں سیدۂ روزگار
از صفتِ ذات او شمہ گویم بتو — چشم خرد برکشا حرف مرا گوش دار
کین سخن معتبر ہست بقولِ صحیح — نیست دریں عیب و عار نیست دریں افتخار
ہست روایت کہ چوں حضرتِ شاہ رُسل — کرد بہ حکم خدا دین خُدا آشکار

امہ پتہ چھُ واقعہ یتھ کنہ سیدان زِ عرب کِس قریش قبلیس منز چھِ خاندرِ پچ محفل آسان۔ تِم قریش یم نہ وُنہ مسلمان بنے مِتی چھِ آسان چھِ حضرتِ فاطمہ ہس دعوت دِیِتھ سازِش کران یتھ زَن سوٗ ژھینی مِتین جامن منز تشریف اَنِتھ شرمندہ گژھہ مگر اللہ تعالاہس چھُ اتھ بر عکس کرُن آسان۔ میر عبدُاللہ بیہقی چھِ تفصیلہ ورأے یہ ہے واقعہ یتھ کنہ نظماوان ۔

حضرتِ خیرُ النساءٔ — دُخت رسولِ خدا
مادرِ دو شہسوار — زوج علی مرتضےٰ
برجِ یقینچ سو ماہ — بی بی عصمت پناہ
اُس تِہنز گردِ راہ — چشم دِلس توتیاہ

قبیلہ چہ زنانہٕ چھ آنحضورٕنّ نش وأتِتھ عرض کران

فاطمہ چھےٚ سأنی زِٹھ   شوٗب پیےٚ أہندِ سےتۍ
آری کرو وس محبّت   جان کرو تس فِدا

فاطمن بیٚیلہِ بوٗز کتھ   آہ کوٚڈن داد سان
چاک سیٚینۍ فلکس   لگِ نبٕٹہٕ نے ستھ سما

ہاے بابو یمہٕ چھےٚ   سارِ سانے دُشمن
یمن سےتۍ چھُ دِلس   سون حسد تےٚ دَغا

یہ کتھ چھےٚ یتھ کنہِ لازمی مَن ثابت سپدان زِ میر عبداللہ بیہقی چھُ کاشُر زبانۍ ہُند گوڈنیک شاعر یُس بیٚیو زبانو پیٹھٕ قصہ ترجمہٕ چھُ کران، یتھ نہٕ أسی ترجمہٕ ہیکو وَنِتھ بلکہِ بیٚیو زبانو پیٹھٕ دلیلہٕ پٕہہ اَنہٕ نِہٕ تہٕ کأشرِس مَنز باوتھ کرنۍ۔ بیہقی یَن چھہ بیٚیہ تہٕ خبر کیتۍ قصہٕ کأشرِس منز سپھرِ کرمتۍ یمن منزٕ اسہٕ نِش قصہٕ شیخ صنعاں، قصہٕ موسیٰ تہٕ قصہٕ سنگ تراش موجوٗد چھہ۔ قصہٕ شیخ صنعانس منز چھہ کأشرِس شاعرَن زبردس جانٕزیت باسےٚ ہنزٕ یہ چھُ واریاہ ہوشأر و نظم کوٗرمُت یمن منز گوڈنیک نمبر بیہقی یَس چھُ۔ وہاب کھارَنۍ زبانہٕ صاحب۔ حأطِم کھارن تہٕ چھُ یہ قصہٕ نظم کوٗرمُت یتھ مشہوٗر گلوکار حبیب اللہ بمبور ریڈیو کشیر پیٹھٕ گیوان چھُ۔ أمِکۍ کینہہ شعر لیکھو مےٚ یتھ کنۍ

ہا ہنزِ یےٚ ماری مٔنز یےٚ ہاوِ رٕتے   عُمر سوٗرِتھ گس چھُ عشقُن آرزوے

ہا ہنزی یے عشقہ نارن کور مے سور   زانہِ پوشِر نتہ زانے عشقہ تہ ور
ہا ہنزی یے ونتہ صورت گمی وِزِہے   تس چھابنیہ کینہ اعسس لبن شِہے
ہا شیخو چھس برِی برِی خزانہ ستے   تمہ منزے چھس بہ اکُے دانہ تے
باہہ میون چھے شہرِ رومُک بادشاہ   بوزِ بیلہِ سُے پتہ مر کھوبے گو ناہ

حاطی کھارن چھُ یہ قصہ تہ ہن شعرن منز وونمُت یلہِ زن سارِہے کھوتہ لوہ وُن چھُ یہ قصہ محمود گامی ہُن شعرن منز اَسہ برونہہ کُن یِوان مگر یہ قصہ نظماونُک وسلابہ تہ چھُ میر عبداللہ ہن کورمُت۔ مگر اسہ نِش یُس قلمی نسخہ موجود چھُ تمیُک قریبن نصف حصہ چھُ گوڈ نیچھے غائب گومُت۔ ظاہر چھُ زِ یمی تہِ کأشر شاعرن یہ قصہ لیوکھ تس برونہہ کنی چھُ مولانا عطارہ سنز مثنوی منطق الطیر آسمژ۔ لازِمن آسہ میر عبداللہ ہن تہِ یہ قصہ مولانا عطارنہِ مثنوی پیٹھے کأشرس منز ترومُت۔ کأشر اَدبیوک قلمی نسخہ چھُ تمہِ جایہ پیٹھ شروع گژھان یلہِ شیخ صنعان سُند یار کعبہ شریفس منز شیخہ سندین مریدن وَنان چھُ زِ مریدن پزِ پتہ حالس منز پیرہ سنز وفاداری قایِم تھاوِنی۔ مولانا سندین شعرن منز:

بامریداں گفت ای تر دامناں   در وفاداری نہ مرداں نہ زناں
یار کار افتادہ باید صد ہزار   یار ناید جز چنیں روزی بکار
گر شما بودید یار شیخ خویش   راہ یاری از چہ نگرفتید پیش
شرمتاں باد آخر این یاری بود؟   حق شناسی و وفاداری بود؟
چوں نہاد آں شیخ بر زنار دست   جملہ را زنار میبایست بست

کأشُر قلمی نُسخہ چھُ نوٚ مٔو شعرو سٟتی شروٗع گژھان ؎

یہٕ کینژھا بے وفائی کٔرِو تو ہے   اکہِ دَمہٕ کیٚتھ جدا یِیٚ ذٔرِو تو ہے
کھیاٚو ییٚلہِ شیخ بابن عقد زنا   پٔنڑ ہو تو ہہ دِتنےٚ تھٕ اقرار
مریدس پٔنڑ رضا پٔرتھ کارس   ....

کأشرِ قلمی نُسخک گوڈنیوٚ دوٚے رووُمت چھُ مگر اندٕک حصہٕ تہٕ چھُنہ سأریم موجوٗد۔ کأتبن چھ اڈٕ شعر اڈٕلیکھ لیکھی متی تہٕ آخرکۍ کیٚنہہ شعر چھِنہٕ لیکھنہٕ آمتی، کأتب چھُنہٕ اصل نُسخہ یا تہٕ پٔری ستھے ہیوٚ کمُت نتہٕ چھُ پٔروٚنٹھے ضایہٕ گومُت۔ اگر زانہہ کأنٛسہ میر عبداللہ سٕنزِ امہِ مثنوی ہُند بدل کانہہ سأریم نسخہ اتھہ ییہِ کأشرِ خاطرٕ آسہِ سُہ نیک فال۔

میر عبداللہ سٕنز بیاکھ مثنوی چھےٚ قصہٕ سنگ تراش۔ یہ چھےٚ صِرف پٔنژہن شعرن ہٕنز حکایت۔ امیُک موضوٗع چھُ سُے یُس محموٗد گامی تہٕ مقبول امرتسرکہ ہندِ بہلی نامک موضوٗع چھُ۔ بہلی ہندی پأٹھۍ چھُ سنگ تراش تہٕ اللہ تعالا ہَس مجسّم زانِتھ کم کم نعمژ تہٕ ضیافژ کھیاوان تہٕ ییٚلہِ یہ کیٚتھ حضرت موسیٰ ہندِ بِن کنن تام واتان چھےٚ سُہ چھُ ژِکھہِ ییتھ سنگ تراش ہندی بانہٕ پھُٹہ پھُٹراوان مگر خدا تعالیٰ چھُس ناراض گژھان۔ قصہٕ حضرت موسیٰ ہٕس سٕنز چھُ میر عبداللہ ہَن تِمس شخصہٕ سُند قصہ بیان کوٚرمُت یُس اکِس گوپھہ منز بِہِتھ صرف یا ہو یا ہو کران اوس، ننگے تہٕ نبیتھ نوٚنے تس لول بران اوس خدا صأبنہِ حکمہ ییٚلہِ موسیٰ تسنٛد دیدار چھُ کران تہٕ حأران گژھان ؎

دپیوُنس ای فقیری مست و غافل   امہٕ ہوٚ دِینہٕ نشے کیاہ چھُ حأصل

پہٕ چھُس مۄسیٰ پیمبر اَز دل وٕ جان کرَان چھُس رات دۄہ بے ذکرِ یزدان
اگر چھُے قصدِ دیدارٕچ ژٕ دَپ حَم وگر چھُے باخدا کارے ژٕ دَپ تَم
بۄزُن یِیلہِ نام حق تمیٚ آہ کۄڈُن تمی ساتہٕ تَسٕنٕ نیٚشے جان دِتُن

تہٕ ییتھ کنہٕ چھُہ میر عبداللہ بیہقی یَن کاشرِس منز لۄکچین لۄکچین حکایژن ہُنز مثنوی یہِ لیکھنُک وسلا پہٕ کۄرمُت۔ یِمن مثنوی یَن ہُنز زبان چھےٚ اۄگرٕ تھۄگرٕ باسان۔ مثنوی منز چھُہ شعرن ہُند وَزن تہٕ پھُٹان مگر تمہِ ساتہٕ ییلہِ پہٕ کاشرِس منز فارسی بحرن ہُند رِواج موجوٗدُے اوس۔ ییتہٕ اَسی صرف واکھ تہٕ وَژُن ہنز شعرِ ذاتژ مُروج۔ نوین شعرِ ذاتژَن ہندِس وَرتاوس منز خامیہ آسنہٕ اَسہِ لازمی کنہِ۔ میر عبداللہ سٕندِس شعرِس تہٕ کاشرِس نثرِس منز باگ تہٕ چھےٚ کمے فرق باسان۔ زَنتہٕ چھُہ قافیہ دار نثر لیکھنہٕ آمُت مثلَن اکھ حدیث شریف نظمہٕ تہٕ عام نثرِس کوس فرق چھےٚ باقے روزان ؎

یِیلہِ بۄزُن، ہووُنس تمیٚ سنگ برشکم گنڈِتھ
دۄپ نَس زِ ژور دوہ گے میٚہ تہٕ لۄبُم نہٕ غذا
دژ اونہٕ بَبرٕ لۄگ وینہٕ ہائے حسَن تےٚ حسُین
بو چھُہ ہنٕز چھُہ کیاہ بہٕ کرٕ آتھ اندر رَبنا

قصہٕ سنگ تراشکٕ زٕ شعر ؎

ترٕ لیشہِ کنےٚ آبہٕ ہَنا اَنہٕ تس کھٹہٕ مارِتھ ناٹہِ ہنا رَنہٕ تس
بو چھُہ سیتِن کرِ یۄدن اضطراب
دل وٕ جگر اَنہٕ کرٕ کھٕتہٕ تال کباب

یا بیلہِ قریش قبیلہٕ چھِ خوتوٗنہٕ حضرت فاطمسؓ وُچھنہٕ چھِ یِوان ــہ

آیہٕ سارے وُچھنے گیہٕ ہمہ بیقرار
پٔرھ رٕبٔرھے سارِ تِم لِچہٕ دِپنہٕ مرحبا
عُذر خاہی کٔرہٕ سٕ لٕگ کرنہٕ زارہٕ پارہٕ
سَر وندوے قدمَن چون اَسی کرَو پا

میر عبداللہٕ تہٕ محموٗد گامی یس منٛز باگ چھُ قریبَن پنٛژہَن وَریَن ہُند زمانہٕ۔ اگر محموٗدن ۱۸۵۵ء منٛز یہٕ دُنیا چھُ ترووُمُت تہٕ میر عبدُاللہٕ چھُ ۱۸۰۷ء منٛز جنّت نصیب سپدُمُت۔ اَتھ زمانس منٛز چھُ زبانٕی ہندِس وَرتاوس منٛز تہٕ ٹاکارٕ فرق درینٛٹھ گژھان۔ میر عبدُاللہٕ ہَس بڑ وٕنھہ چھُنہٕ مثنوی یَن منٛز کانٛہہ واقعہ یا قصہٕ وَنہٕ نُک کانٛہہ شوٗبِتھے وُنیسام میلان۔ مگر کأشر زبان آسہٕ ہے لاڑی مَن اُمس بڑ وٕنھہ تہٕ لیکھنہٕ یِوان مگر سو آسہٕ ہے شُرکِبن تہٕ واکھَن تہٕ وژنَن تامے محدوٗد یِم ریشی نامَن منٛز درج اَسی یِوان کرنہٕ۔ حَبہٕ خوتوٗنہٕ ہندی وژن آسہٕ ہَن عام لُکہٕ بأتَن ہندی پأٹھی زبانٕی زبانٕی وَننہٕ یِوان تہٕ ژہتس تھاونہٕ یِوان مگر بیلہٕ میر عبدُاللہٕ بیہقی یَن پنٕنہٕ شأعری ہندِ خأطرٕ نوٚو نوٚو شارٕ ذأژ وَرتاوس اَنہٕ تہٕ گوڈنچہ لٹہٕ بنیہ یہ کأشر شأعری رِکھ پیرہٕ ہنٛز شأعری تہٕ محموٗد گامی یس تام واتان واتان بنیہ یہ صاف تہٕ شوٗز نزاکتہٕ واجیٖنٛز شأعری۔ میر عبداللہٕ ہٕنٛز شأعری منٛز چھُ اَسی سوے سادگی محسوٗس کران یوٗس شُرین ہنٛز اَڈ کجہٕ زبانٕی منٛز اَسی وُچھان چھِ تہٕ سہٕ اَڈ کجر لوٗٹھ گژھتھ چھِ بڈری تہٕ اَڈ کوٚل کران مگر کھوٗن ــہ

بابہ صاٗبو یہ نہ زانٔن کُس چھُ سانٔے یَر تل
دوٗپ نَس زِ سُے چھُ یُس کرِ ووٚنی باتھن منٛز جُدا
سُے چھُ یُس کرِ موندٕ زِنہٕ پے سُے چھُ یُس کرِ شرٕ کی یتیم
سُے چھُ یُس کرِ لٔرِ یارٕ سُے چھُ یُس کرِ سور فنا

بیٚیمٕ سادٕ تہٕ شوٚنز شاعری، یوس عام اَن پڑھ کأشرِس مُسلمانَس فکرِ ترٕ تہٕ یاد روزٕ بس، یوس مُسلمانٕن ووٚتھُن بیٚہُن تہٕ زِندٕ روزنٕکۍ آداب چھ ہیٚچھناوان سو شاعری یوس پیغمبرِ آخرالزمانؐ تہٕ تہندٕین اصحابٕن تہٕ آل و اَولادٕن ہنٛز پاکٕ زِندگیہِ متعلق اَسہِ کتھہ باوان چھ، اُسی کأشرِس منٛز فقط میر عبداللہٕ ہس نِش وُچھان۔ حضرت عایشہؓ چھے آنحضورٕن ہندِس شاندِس پیٹھ تہنٛز بیقراری وُچھتھ وَنان ؎

گِریہ کران اُسس ملول   پییو قطراہ برٕ روے رسولؐ
دِل دوٗدُم ووٚدُم سیٹھاہ   صلّ علےٰ نبینا

لفظن ہنٛز صنعت گری یوٚدوَے کیٚنہہ جایَن اُسی وُچھتھ ہیکو مگر یتیٚنہِ نَس تہٕ وَرناوس چھے آہتٕ، دِلَس پیٚٹھ پیہ وٚنی چھے بنیٚ ہرٕ۔

کأشرِ زبأنی ہندی قلمی نسخہ یم نسق یا نستعلیق خطٕن منٛز لیکھنہٕ چھ آمتی، چھ اَسہِ زِ ڈاٗے یا جادٕ کھوٚتہٕ جادٕ ترٕ ییٚنہٕ ہتھ وٚری پتہٕ اَنٛی نظرِ منٛز یوان۔ کلام شیخ العالم یا اللہٕ واکھ تہٕ چھُ ییٚمہٕ رسم خطٕن منٛز اَتھ زمانَس منٛز تحریر سپُد مُت۔ ییٚم دوٚشوَے رسم خط اُسی آنکہ وَن لیکھٕ یا اندازٕ حسابے

لیکھنہٕ یوان۔ پزٕ سٕتھ کانٛہہ کاتٕب اوس اَچھر تہٕ لفظ پَنٕنہٕ فی آیہ تحریر کران تَو ےٚ چھےٚ سانہٕ خاطرٕ یزٕ آذی کانٛشرِ شاعری پَرٕ ذکُنہٕ کُنہٕ ساپٕہ بڈٕ کرٕ پیٹھ بنان۔ یہ ہےٚ چھُ وَجہ زِ وُنیشام تہٕ چھُنہٕ شیخہٕ شرٕکین ہُند دُرس متن اَسہٕ بٕرٕ وٕنہہ کُن یِتھ ہیوٚکمُت۔ میر عبدُاللہ بیہقی ہنٛزٕ کانٛشرِ شاعری تہٕ چھےٚ بیٚن بیٚن لیکھن والیو پنٛنہٕ پنٛنہٕ آیہ لیچھمٕژ۔ تہنٛزٕ شاعری ہُند اکھ حِصہ چھُ تہندی فرزند میر خلیل اللہ بیہقی ین ۱۲۷۱ھ (۱۸۵۵ء) منٛزٕ تحریر کوٚرمُت۔ میر خلیلُ اللہ سُند تحریر یوٚدوے خوش خط تہٕ صاف چھُ مگر لفظ تہٕ شعر دُرس طریقہٕ پَرٕ نہٕ تہٕ سمجھنی چھَنہٕ کانٛہہ سَہل کام۔ یمہٕ قلمی نسخو پیٹھٕ یہ کینٛژھا اَسی پَرِتھ تہٕ سمجھ ہیٚکی، تہٕ چھُ پرن والین بٕرٕ وٕنہہ کَنہٕ۔ یِتھ جایہِ دِمَو اَسی اصل تحریرٕ کی کینٛہہ نموٗنہٕ۔ ممکن چھُ تمہِ کھوٚتہٕ بہتر صوٗرت ییہِ بٕرٕ وٕنہہ کُن یوس اَسہِ پیش چھےٚ کرٕنۍ۔

۱۔ کافر نمکہ سیت سرچتک
ہت انتہ چاں وتی پت رتک

۲۔ چلنا کتہ فولنا عالم

۳۔ ماشوم موتو کنہہ بر و می غم

۴۔ اوشکہ چھ چہ سیت زاہ برتہم نہ ید

۵۔ سوی چھو سیو کرمند زنتہ سوی چھو سیو کر شور یتیم

۶۔ ناربو سرہن ہنی کار شہس

۷۔ چتجیہ دوہ نہ آسکھ خواب نہ خور

۸۔ کرد کری کن ہند دے محکم

۹۔ بانہ بتہ سار فو تسہرت دراستہ ۔ بیتر میر عبداللہ ہند زمانہ پیٹھ اَز تام چھُ کاشُر زبانِ ہند لفظ ساش تہ وارِیاہس حدس تام بدلیومُت ۔ تمہ چھ واریاہ لفظ تِم تہ ورتاوِی متی یم یِہ وہ ذِ کُنہِ جایہ بولنہ چھ یِوان تِہلن ژِونز لفظگ نز جنس چھُ شاید صرف میر عبدُاللہ سِندی ورتو وُمت ۔

پھیور معراجہ پیٹھہ سَرورٌ بیٚنیہ دُہے ذرایایہ نبر
ڈیوٹھن ژوٗنزاہ بر راہ گزر صلّے اللہ علے النبی

یا

سنبہ لدکھ تس پکناوَن دیہ خوٚلیشن بیٚنیہ اَشناوَن
بیٚنیہ فرصت دی توم دَما صلّ علے انبینا

سنبہ لفظ تِہ چھُنہِ وہ ذِ کُنہِ جایہ وَرتاوِنہ یِوان ۔ زمانس سیتی سیتی چھُ زبانِ ہُند ورتاو تہ بدلان تہ لفظن ہُند معنے تِہ ۔ یتھ پاٹھی برانس زمانس منز نماز تہ سجدِ دِنہ خاطر کاشُر لفظ 'ژیٚنتہِ دِنہ' وَننہ اوس یِوان مگر اَز کل چھُ یہ ترکیب ریاکارانہ نماز پرنہ خاطرے یوت وَننہ یِوان ۔ حضرت شیخ العالم رح نیلہِ بُمہ سادس نمازِ ہندی فائیدِ باوان چھُ تہ ونان چھُ ۔

ژینتو ژیٚنتہ دِنس سپھل عِتی

میر عبداللہ بیہقی ین یِمہ شاعری ہنز بنیاد کشیر منز ترا ؤ ، باسان چھُ زِ اَمیُک اثر چھُ واریاہس کالس کاشرِن ہندِس ذیٚہنس پیٹھ پیوٚ ان .

رۅدمُت تہٕ لاگزِ مَن آسہ یہ شاعری اَمہِ پتہٕ یِنہٕ والین شاعرن ہندِ خاطر
تہٕ وَتہٕ ہاوُک بنان رۅزِتھ۔ محمود گامی یہٕ شاعری منز تہٕ چھُ یہ اشرٹا کارِ پاٹھۍ
لَبنہٕ یِوان۔ میر عبداللہ ہنزِ شاعری وُچھنہٕ وَرآے آسہ سہ ہنہ دوشونٕی
شاعرن منز یوٚت ہشر سے
محمود گامی چھُ ولی اللہ متو سندِس براد رِ سندِس مرنس پیٹھ مَرثی لیکھان۔

یاد گیم ناد دِمے ہائے متیو لو
وَتہٕ وُچھان پتہٕ یِمے ہائے متیو لو
رایہ چلنے مایہ. لجس ہائے متیو لو
خام کیا بو پامہِ لجس ہائے متیو لو

تہٕ میر عبداللہ چھُ پیغمبرِ آخر الزمانس سلام سوزان سے

وَتہٕ وُچھان یہ پَتہٕ یِمے | پیٹھ یادَن پَرن پیمے
یادگیم نادا دِمے | یا رسوٗل سلام علیک

یا میر عبداللہ چھُ قصہٕ سنگ تراش منز لیکھان سے

یِیلہِ موٗسہس آو یُتھے ہیوٗ عتاب
گوٗو تہٕ دوٗپُن تس مَردس یہ جواب
ہائے مَردو چھکھ یہ دَیاں قی ہہ دَپ
اَمہِ دَپنہٕ رِنش مباغُس ترپ
یا موٗسٰی بیتہٕ دَپُن بنہٕ تو
دل میوٗنے یِی زِ طاقت انہٕ تو

محمود گامی چھ پننہٕ مثنوی پہلی نامس منز لیکھان ؎

دۆپس مۆہن ہا ے پہلیو یِ ہے دَپ
اَمہٕ وَنہٕ نے کھوتہٕ رٕت چھےٚ اَس تڑپ
ہا ے پہلیو یِ وَنُن نو پَنزِ وو
اَمہٕ وَنہٕ نے سور عالَم دزِ وو

میر عبداللہٕ ہَن یم آنحضورٔن تہٕ تہندین آل واصحابن ہندی واقعات نظم چھ کری متی تِم چھ ریوایژ بٕنیتھ برونہہ کنہِ رٕتی۔ اَمی سٕنز شاعری سیتی متاثر گٔژھی بتھ چھ زار شریفکی باباکمالن وفات نامہ آنحضورٔنیو کھمٕت تہٕ واریا ہَو شاعرو شکل و شمایلِ آنسرورٕ کاشرس منز نظم کوٚرمٕت۔ خاص کر کاشرس وَنہٕ وٕنس منز نعتِ شریف لیکھنک ابتداہ تہٕ چھ میر عبداللہ سٕنے کوٚرمٕت یتھ پیٹھ عبدالاحد نادم، ناظم تہٕ واریا ہَو شاعرو پننہِ کمال چھ ہاوو مٕتی بتھ کنز وَنہٕ آوز میر عبداللہ سٕند اکثر کلام چھ تہندی فرزند میر خلیل اللہٕ ہَن نقل کوٚرمٕت یُس پانہٕ تہٕ کاشر شاعر اوس یمی شہداے کربلاہَن تہٕ بلکہ امام عالی مقامَن پنٕن خراجِ عقیدت کاشرِ شاعری منز کوٚرمٕت چھ۔ یمَن پیٹھ چھ الگ پاٹھی تحقیق کرنک اَشد ضرورت۔

○

یا کریم کرم کر تو

دَپہ حمدا بو پرٚتھ ساتے — یا کریم کرم کر تو
چھِم کلن چاَنٛز دوہ تے راتے — یا کریم کرم کر تو

گوٚل کوتاہ اَسمان زمین! — آیہ کرَان چونٛے یقین
کتہِ ژھارَتھ چھُکھ نامکین — یا کریم کرم کر تو

ژھنٛڈ وِژِتھ ییٚلہِ کوکلَن — ہُتھ روٗزِتھ روٗد سوٚمبلَن
کاٗرترٛاَوِتھ روٗد منٛز گلن — یا کریم کرم کر تو

گوٚل کندی یمبر زہٕ سے — دَس کرن چانی کلے!
چانہِ دوٗرِ ہرِ کُس نو گلے — یا کریم کرم کر تو

قیامژ ییٚلہِ جواب منگن — نَٹھ اَڑِہم نَرِبن تہٕ زنگن
گُمہٕ وَسان آسہم ہنگن — یا کریم کرم کر تو

شمایلِ شریف

سارِن نبؠن ہُند سرور   محمدؐ مُصطفٰےؐ پیغمبرؐ
ترمِ چھس تن ہوی سُے چھکھ سر   محمّد مُصطفٰے پیغمبر

سُے چھُے عارِفن ہُند سردار   سارِن ہندِ کھوتہٕ بوٚبہتر
سُے چھُے اُمتٕ ہُند غمخار   مُحمّد مصطفٰے پیغمبرؐ

تہندے نوٗرٕ نیش ساری عالم   تہندے تابع چھُ لوح و قلم
تہندے سیتیٔ ژھِو نارِ سقر   محمّد مُصطفٰے پیغمبرؐ

محبّت تہندُے واجب زان   یَس نہٕ آسہِ محبّت سُہ چھُہ شیطان
محبتہٕ رٕتِس کرٕتہٕ نظر   محمّد مُصطفٰے پیغمبرؐ

روے اوس اٰینہٕ زن تاباں — یار اٰسی تمہٕ کُنی پاں وُچھاں
غوطہٕ اٰسی ماراں شمس و قمر — محمّد مصطفےٰ پیغمبرؐ

بُمہٕ تس باریک نارِجہٕ زن — مژہٕ تس کان ہشہ عاشقن
بینی تہنزٕ اوس تھزر — محمّد مصطفےٰ پیغمبرؐ

زُلف تس واتاں اٰسی بہ کَن — کُنہٕ کُنہٕ واتاں کنہٕ تہجن
شانہٕ بُڈی سے اٰسی دند گوہر — محمّد مصطفےٰ پیغمبرؐ

روہ پہ کھوتہٕ پیرٕ ذٲس تس گردن — شفاعت تہندے زنٕ و مردن
موکلاوِ آسہٕ بیلہٕ نتھٕ تے تھَر — محمّد مصطفےٰ پیغمبرؐ

دٲر اٰس .... بررو — کُنہٕ اوّ و سفید اوُکھ موٗ
مُعجزٕ تہند اوس شق القمر — محمّد مصطفےٰ پیغمبرؐ

یُس پرِ درود مُحبتہٕ ساں — سُے مَرِ تیزٕ پاکٕھی با ایماں
.... — محمّد مصطفےٰ پیغمبر[1]

---

[1] اکھ بند پہٕ مِصرٕ ہیوٚکُم نہٕ پَرِتھ ۔

اَچھ کھوٚر تس آسۍ ژٔرِ گچھ سان		فراخ دٔہنس لگہٕ قوربان
سٔرس اوس دآئِشہِ ہُند مو چیٚر		محمّد مُصطفیٰؐ پیغمبرؐ

اَچھ تس واتاں کوٚسٹہِ نے تلَ		ژٔراوِ ہے نہٕ مُچھ پیٚشِن زاہ تس مٔلَ
سیِنہٕ تہٕ شِکم اوس برابر		محمّد مصطفیٰؐ پیغمبرؐ

شانَن منز آس مُہرِ نبوّت		خاتم النبیین تتھ صفت
میانہٕ قد اوس سور انور		محمّد مصطفیٰؐ پیغمبرؐ

وتہِ اوس پکاں جلدی یہ سال		موٚے تس تونہٕ بیٚٹھ سینس تال
اوس زن نے ہیوٚنے شکر		محمّد مُصطفیٰؐ پیغمبرؐ

دٔراو آب دریا تسَ اَتھن		وَتہِ بیٚٹھ روٗسی کیچہٕ روٗٹ دامن
کینکہٕ لچہٕ دوٚپ نس یا سَرور		محمّد مُصطفیٰؐ پیغمبرؐ

کٔریکہٕ دٔژ وَژھرے یا مُصطفیٰؐ		ژٔرے چُھکھ رسُول کٔرمیوٗن پا
یٔرن پیٚنیَس اوٗنٹ تہٕ بیٚنیہ خچر		محمّد مُصطفیٰؐ پیغمبرؐ

تارکھ ہوٚے تسَ یار واَصحاب		تہندس مُجتس چھُنہٕ عذاب
اَولِم یار تس ابُو بکرؓ		محمّد مُصطفیٰؐ پیغمبرؐ

اُچھن ہُند گاش تہٕ کوٗٹھین ہُندا ترن
باغی یَن زور پٕٹھ ستیٚ کڈن تِم جال
امیرُ المومنین شاہ عُمر
محمّد مُصطفےٰ اپیغمبر

حضرت عثمانؓ بن عفاں
دیدار تہندُے چھِے دَرماں
اوس تس کٕرِیہ ہند سور برژر
محمّد مُصطفےٰ اپیغمبر

داماد احمد شیر خُداؓ
تہندے ستی چھُہ دین بَرپا
صاحبِ دُلدل شاہ حیدر
محمّد مُصطفےٰ اپیغمبر

میر عبدُ اللہ بیہوشن
صوٗرت تہنزٕ ے گَر روشن
دیو تتہٕ گار ہس دَر محشر
محمّد مُصطفےٰ اپیغمبر

یُس پرِ تہندُے شمائِل
دفترس کاسِہ تس گوٚ نیچ مِل
تبسّم کَران تس کرِ نظر
محمّد مُصطفےٰ اپیغمبر

لا اِلٰہ اِلا اللہ

وونِہ یَرِ موٗمنو راتھ تہٕ پگاہ — ذکرِ حق لا الٰہ الا اللہ
یِٔز لی نوٗرٕ سیتی دل چون ماہ — وارِ یَرِ لا الٰہ الا اللہ

سَپنکھ حقہٕ سِنٛزِ وَتہٕ بنیا — ظاہر سَپنی نوٗرِ خُدا
جَنتس منٛز آسِہ چیٲنی جا — وارِ یَرِ لا الٰہ الا اللہ

بَرکھے مَعرفت حق تمنّا — تہٕنٛزے وَتہٕ کر جاں فِدا
سَپنی شفاعت مُصطفیٰ — وارِ یَرِ لا الٰہ الا اللہ

کرَاں آتے انبیاؔ بیٚیہِ اولیاؔ — سوٗئے چھےُ مؤمنن راہِ ھُدا
دَپہ کھے دۄر گژھہ سائرِے بَلا — واہِ پٔر لا الہٰ الا اللہ

غفلت تژ آوِتھ روز برَپا — مٔنز باگ رَٹِہ نے اَولیاؔ
قیامژ آسکھ بے پٔروا — واہِ پٔر لا الہٰ الا اللہ

تکبّر نار چھےُ یِنہٕ کری داہ — عاجزی پیشہ کر نالہٕ تہٕ آہ
یادِ حق بڑوٗنٹھے ھیو خامخا؟ — واہِ پٔر لا الہٰ الا اللہ

حَسد تےَ کینہٕ چھےُ زہرا — جہلَس وٚندِ مٔنز دِزِ نوجا
وَناون سوٗئے چھےُ ژھارِنہ نِداہ — واہِ پٔر لا الہٰ الا اللہ

غائبت پادشاہ وتہٕ بیٖچھِ چاہ — دۄر روز فائدٕ دِیٖ پگاہ
یٚلہِ آسہ وٚتھمُت واویلا — واہِ پٔر لا الہٰ الا اللہ

حِرص تہٕ شہوت بٚیٚیہِ دَغا — صِرف چھُےُ ژ اپُن سرکیٖو پا
بخیلی دوزخَس مٔنز کرِ جائی جا — واہِ پٔر لا الہٰ الا اللہ

نفس کر غضبہٕ نِش صَفا   صَبر چھہٕ کأم چأنئ نزِ جَفا
دُنیہٕکۍ للہٕ کھۆل زان گیچھا   واہِ پَیَر لا الٰہ الا اللہ

لا الٰہ معنی چھُنہٕ ماسِوا   الا اللہ غیر از ذاتِ خُدا
محمدؐ چھُن سۆزمُت راہ نُما   واہِ پَیَر لا الٰہ الا اللہ

میٖر عبدُ اللہ چھُے دَوا
نفی اثبات دَر ہَر جا
واصِل سَپہٕنک اَدِ ساتھا
واہِ پَیَر لا الٰہ الا اللہ

نعتِ شریف

وَنِہ ہے جان یا رسُول اللہ ڈیشہِ ہے پان یا رسُول اللہ

یارِ غار چون چھُ پتے سَرور تمنّا چھُم سُہ شاہ بوڈیشن کرُ
بَعد ہر مُرسلان و پیغمبر شاہِ شاہاں یا رسُول اللہ

شاہ فاروقؓ تس پتے سرِدار نوُر دیدہ مارُن تھُند کار
تمہِ بَیہِ پیٚیہِ شیطانس لار آمسہِ ستقاراں یا رسُول اللہ

حضرتِ عثمانَسؓ وَنہٕ کیاہ شان بوٗڈ جاں چون کانِ حیا
تگہِ ہم ہے کلہٕ میوٗن لگہِ نا تسَ قوٗرباں یا رسُول اللہ

بییہ نا بیٚیہ حیدرِ کرّارؓ با ذوالفقار و دُلدل سوار
کاسہِ ہے کُلِ عالمس گبٹہ کار شاہِ مَرداں یا رسُول اللہ

ژٕ نوٗے یار چانٛے دیٖنکٕ تھَم
ژٕ نوٗنی مٔنڈٕ دوٕ نوٗے عالَم

ژٕ نوٗنی وَنہٕ تأریف کَم کَم
وَندکھ سور پان یا رسوٗل اللہ

دِتہٕ اَتھٕ روٗٹ کر سَردارو
کوٗٹ سوٗل پوٗختہٕ کر سَردارو

دوٗر اسہٕ نَش کَر سَردارو
ظٔلِم دورسان یا رسوٗل اللہ

موٗشُم موٗت کنہٕ ہٕ بوٗر مے غم
کرِ کیاہ دٔیت سَمسارَن برَم

چھُم مہان شیطان، کوہٕ چھُہم
موٗکلاوان یا رسوٗل اللہ

غفلتَن پٕہ کھٕہ نس بوٗزم داد
دِیہ کیاہ مال، دِیہ کیاہ اولاد

موٗتُن پیالہٕ چھُم پٕہ پیوان یاد
ہیٚنیہ ما جان یا رسوٗل اللہ

شور کیا دوٗستہٕ ییٚلہٕ گور بَل نِن
یِم گٔیہ تِم ما پھیٖر کَتھ ین

ہَشر روز تِم تیٖلہٕ ییٚلہٕ مے دِن
پچہٕ پٔنبھٕ سٔران یا رسوٗل اللہ

والہٕ تَم بوٗل گنٛٹہٕ مندورے
زالہٕ تم نارٕ والہٕ تم گورے

پٔڑڑِھ تم ییٚلہٕ کیاہ میٚنہٕ کھوٗرے
سوٗرِ ما ترٛان یا رسوٗل اللہ

ہنگہ منگہ پیٹھِ موتہٕ لارن
پیٹھ ژُن ستھاوِ نم پتہٕ دیارن

آدٕ کیاہ مشگہ بایَن یارَن
باگرا وان یا رسولؐ اللہ

حال کیاہ میون لعل چھُم راوان
کہٕر کیا کیا چھُم کہٕرناوان

گوم کیاہ پیوم یاونس تاون
نفس شیطان یا رسولؐ اللہ

گوم کوٚت لوکچار اوم آدَن
کَن اکھو تم داد و فریادن

کینْہہ کوٚرُم نہٕ حاصِل میون زان
گرٛتھہِ بوزان یا رسولؐ اللہ

ژھینہٕ گوس ہمہِ بیوس آہم سہ
سپہٕ نیوس منٛزٕ گوم بارٕ گوناہ

کارٕ ہوٚل دارٕ چھوٚت روسیاہ
کینْہہ نہٕ ساماں یا رسولؐ اللہ

گنہٕ یم راسے بنہٕ نا دیدار
وارٕ پاسٹھی ؤچھہ پاچون دیدار

گرٛتھہ ہم نارٕ منٛزٕ وارٕ گلزار
ماہِ تاباں یا رسولؐ اللہ

نظرے چانہٕ بلہٕ ہوساری
موکلاو کہ موکلو ساری

نظرے چانہٕ پھولہٕ ہوساری
مشکل آسان یا رسولؐ اللہ

ژلِہ ناگہٕ چھولِہ نا عالم
بلہٕ نا چھو کہہ چھُہ یوٗمُت ماتم
سرواہٕ ساہٕ بازٕ وہ در دم
تاز ایمان یا رسُولؐ اللہ

شرمُزکس گوٗ اشنا و یار
دِلہٕ زار وَنہٕ وُن ییہِ نہ درکار
پاس کرکاس غم چھہٕ اُمیدوار
آس ہزران یا رسُولؐ اللہ

وَنہٕ ہے تأریف کتہٕ تگہٕ نم
نوٗر چانہٕ پأدٕ گے سأرے عالم
میر عبدُاللہ ہمس تھاوتہٕ قدم
بَر دِل و جان یا رسُولؐ اللہ

نعت شریف

نوٗر چانہٕ چھُ پیٚوٗمُت عالمس گاہ
صلّی اللہ علیکَ یا رسُول اللہؐ

والخلق من النوّر تَتھ چھُ گواہ
صلّی اللہ علیکَ یا رسُول اللہؐ

موٗئے چون واللّیل روٗتے والضحیٰ
چشمن خاکِ پاچوں توتیا
ہُمہ چانہٕ کماں مِجہ تیمراہ
صلّی اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

استھ چون ہُرِ وُن بوٗڈ دریا
محتاج انبیآ بینیہ اَولیآ
وَتھ ہاو پزٕنِچ چھہ آسی گمُراہ
صلّی اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

درد چوں سارِن ہُنٛد ملجا
ملکو فرشتو ژٔٹ تتہِ جا
سٲری غولام ژٕے پادشا
صلّی اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

ناو چون دِلہ ہے چھُم مےٚ دوا
اَسہ پیٹھ جنتکی دَر کرتہٕ وا
بخش ناو بے حد چھہ کنٛتھیتو راہ
صلّی اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

اَپٕزٕ تہٕ غائبت بیتہٕ دَغا
راتھ دوہ اسہ نِش گوو یٲدا
موے گو سفید روے سیاہ
صلّی اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

گوٚ ہٕ ہو تھر سأذ گیہ دوتا
کرکھ نے مینٛہر کیاہ چھُ سونے پا
چانہِ نوٗرٕ عالم گےٚ برپا
صلّی اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

کرٕ کیاہ قبر بیٚلہِ کرٕ نم جا!
ترٲوِتھ ژٕلہِ نم خویش و آشنا
اولِم راتھ گژھہ وأنسہ ساسا
صلّی اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

نکیر تہٕ مُنکر گژھن پأدا
کرِ کیاہ بیٚیلہِ تِم کرِنم صَدا
وومید چھ تِمہ وزِ کھسہِ ناشُبہٕ
صلیّ اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

حوضِ کوثر بیٚیلہِ دیہ خُدا
گوٗنہ گارس تہِ چھےٚ تتہِ رجا
اَسہِ تِمہ وِزِ ژِ ہیٚنزِ ناو ا
صلیّ اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

دوٗر کرَتہٕ اسہِ نش سأرے بلا
اُمید چھ چأنی اسہِ ہَر جا
شفاعت کرِوُن چھکھ بادشاہ
صلیّ اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

غریب تہٕ شرمندٕ کھوٚتمُت راہ
غأفِل بندٕ ، میر عبدُ اللہ
بخشتس سارِنے ساں گوٗناہ
صلیّ اللہ علیک یا رسُول اللہؐ

روحنا ارجو لدیک — یا رسولؐ سلام علیک
قلبنا یمشی الیک — یا رسولؐ سلام علیک

گشتہ دِلم دُو صد پارہ — از ہجر شُد آوارہ
جُز بوصلت چھُنہٕ چارہ — یا رسولؐ سلام علیک

گشت دِلم چو بنجر — چھُس بو وَداں شام و سحر
گوم ژٕمن زیر و زَبر — یا رسولؐ سلام علیک

روی نمٲ تۆ بو بلہٕ — چانہٕ وُچھنٕے پنٕنیم زوٕلہٕ
ہیٚو رکھار ژٕم پیمبر زوٕلہٕ — یا رسولؐ سلام علیک

دَردِ دِل را دوا تو ئی — عاصیاں را شفا تو ئی
مہر و مہ را ضیا تو ئی — یا رسولؐ سلام علیک

پچھے یاسین ناوِ چوٗنے وَندے پادٕن قبیلہٕ کرٕوٕنے
کرتہٕ قبوٗل دروٗدٕ سونے یا رسوٗلؐ سلام علیک

سینہٕ دوٗدُم منٛز شوقہٕ چانے بنیہہ تہٕ دَماژٕ گرٕ سانے
گوٗو وَداں منٛز رتھہ تہٕ بانے یا رسوٗلؐ سلام علیک

چھکھ ژٕ پیغمبرَن ژ رِ رتھ چوٗن دوٗرہٕ ہیکہٕ نہٕ ژٕرِتھ
چانہٕ دورہٕ گژھ بو مُرتھ یا رسوٗلؐ سلام علیک

وَتہٕ وُچھاں پتہٕ پہ پیمے پیٹھ پایَن پَرن پیمے
یاد گیم نادا رِدمے یا رسوٗلؐ سلام علیک

سوتے عاصی بکُن نظر ....
چھکھ ژٕ سارِن سَردارَن سَر یا رسوٗلؐ سلام علیک

پُرگو نہہ میر عبدُ اللہ
سوتے تو می آرد پناہ
ژٕنے ورآے لبم منٛز راہ
یا رسوٗلؐ سلام علیک

معراج شریف

معـــراج رسوٗل اللّٰہ   بوز تہٕ وَنی میر عبدُاللّٰہ
پُچھے سارِنٕ تہٕنٛد پناہ   صــلّی اللّٰہ علی النبی

شتوٗہم مـاہِ رَجـب   بود خفتن دَر اوّل شَب
آو جبریل باصَـد اَدب   صــلّی اللّٰہ علی النبی

باہ۱۲ ؤری نبوّ وتَـس   گٔیہ ییلے آنحضرتَـس
نوٗرٕ گاہ پیوٚ شش جہتَس   صَــلّی اللّٰہ علی النبی

کوٗر معــراج پیغمبَرن   ہاو قدرت پنٕنی روٚبَن
یُتھ نہٕ وُچھ کانٛسہِ مُرسَلس   صــلّی اللّٰہ علی النبی

ڈیپے رۄ بَن ژٕے پیٹھ سَلام　　ہیتور کھٔسِن خیرُ الانامؐ
اوٚن مٕۓ بُراق کیاہ خوش خرام　　صلّی اللہ علی النبی

یا نبی سٕتّین سوار　　بڑونٹھ چھُسے بو چوبدار
کرٕ پاین ژٕے سَر نثار　　صلّی اللہ علی النبی

ییلہِ نبیؐ سٕپنو سوار　　گوٚو تہٕ اَقصےٰ ہیوٚتُن قرار
انبیا اٲسی در انتظار　　صلّی اللہ علی النبی

تَتہٕ ڈیٚنٹھِن مُرسل تمام　　گوٚو نِمازِ سَپُن امام
محمدُ دیکھ بعد از سَلام　　صلّی اللہ علی النبی

زَمرّد چ تہٕ سوٚن ہیرا　　بڑونٹھ آیکھ تہٕ گٔژھتھ سوارا
گیہٕ گٔھسِتھ تابانؔ چو ماہ　　صلّی اللہ علی النبی

ییلہِ ووتُے سہ زیرِ فلک　　اوس دَربان تَتہٕ اکھ مَلک
اوس اسماعیل ہیوٚ سہٕ اکھ　　صلّی اللہ علی النبی

دۆپ تِمی کُس چھُو نبَر
سَرِ پہٕ وندے زۆد آٹژ اَندر
دۆپُس نبِہ یَن بو پیغمبرؑ
صلیّ اللہ علی النبی

ژاو اَندر پتہٕ سپُن غوغا
چھِکھ ژٕ سایٔ ریس داعوِس دَوا
ملکو دۆپ تَس مرحبا
صلیّ اللہ علی النبی

اوس آدمؑ بہتھ سِتئے
جاں وَندے چانی وَتے
یا نبی ژٕ اوسکھ کتے
صلیّ اللہ علی النبی

دۆیمس پیٹھ ڈیو نتھُن عیسیٰؑ
لوکھ دیَن سَردارِ ما
بنِیِہ یحییٰ یا صمد رَضا
صلیّ اللہ علی النبی

ترٕیمس اوس یوسفؑ نبی
سِیُود ژٕ وُچھم اے عَربی
چھکھ ژٕ کلاں بو چھُس صبی
صلیّ اللہ علی النبی

ژوٗرِمس پیٹھ روٗشن مکاں
چھُس پہٕ خادم ژٕ چھکھ سُلطان
اوس اِدریسؑ تمہ جایہ لیکاں
صلیّ اللہ علی النبی

اوس ہارونؑ بالاے پنجم | یا نبیؐ ژٕ چھاکھ انجم !
ذوق چونے اوب منٛز چھُم | صلّی اللہ علی النبی

آو شیٖیم موسیٰؑ کلیم | چھُس پہٕ محُب چونُے قدیم
چھکھ ژٕ سارٕن زٕ ٹھےٚ کریم | صلّی اللہ علی النبی

یٖلہٕ سُتی ؔمس تھوٚوُن قدم | آو خلیلُؑ اللہ بہٕم
نوٗرٕ چانے چھُ سور عالم | صلّی اللہ علی النبی

سدرٕ ہیٚژھ کُن گوٚو یٖلہٕ کھٕتھ | سوٚنہٕ پرواہ اوس تتہٕ بستھ
ژاو جبرئیلؑ پیوٚ تتہٕ وٕستھ | صلّی اللہ علی النبی

جبریلو ژٕ کور گرٛھک | چھُنہٕ بیٚہتر پھیرتھ وسکھ
میأنیٚ جُداأیٚ ژٕ کتہٕ زرکھ | صلّی اللہ علی النبی.

یا نبیؐ لوٚ بُم نہٕ منٛز دَم | یتھ ذرا تھاو پہٕ قدَم
اکھ ساتا سپہٕ نہٕ عدم | صلّی اللہ علی النبی

رٔوٹ بُراق أتہِ جبرٕیلَن   اوٗن رَف رَف میکایلَن
تاک عرشَس وأتہِ قندیلَن   صلّی اللّٰہ علی النبی

آو تامَتھ بوزٕوُن نِدا   یا نبی تو پیٖش بیا
قاب قوسین سپنٕز تس جا   صلّی اللّٰہ علی النبی

تِمہِ نِشہِ کوٚرُن گُذر   اَو اَدنیٰ سپنُس مقر
حق ڈیوٗٹھُن اَز چشم سبز   صلّی اللّٰہ علی النبی

تورٕ سپنُن کلَام بیَان   تی بوزکھ نے اَز دَہان
آو حکم اے جاں جاناں   صلّی اللّٰہ علی النبی

ڈٕیِ زِ اُمتھ پینٛتزاہ نماز   آو حکم اَز بی نیاز
تی بوٗزِتھ یورِ ییٚلہِ آو باز   صلّی اللّٰہ علی النبی

دوٚپتھ میلِس موٗسیٰ کلیمؑ   چھُنہٕ طاقت اُمتھ چھُہ بیم
گرٕشِہتھ عرض کر یا کریم   صلّی اللّٰہ علی النبی

گۆو سپن دایے تتھ کم بیٚیہ ڈیپ نس اے شاہِ عالمؐ
بیٚیہ گٔرٕھتھ یہ داو بر م صلّی اللہ علی النبی

یٔژ پھِرے گٔرٕھتھ تہٕ آو اَمہِ سپُن پانژے وول تھاوٕ
بیٚیہ دوٚپ نس گٔرٕھتھ کر کراو صلّی اللہ علی النبی

یا موٗسیٰؑ بیوٗ ٹھُم حَیا بییہ ہیکہ نہٕ کٔرتھ صدا
یم پانژے پہ اَپہٕ بجا صلّی اللہ علی النبی

یمَن پانژن پَینہٕ عمل پٔنژہمن ہُندے ثواب بَدل
گوٕ نہٕ ہمَن ہُند کاسے شہ مَل صلّی اللہ علی النبی

یٔوت بنیو یوٗ ان تہٕ گژھن وقت لوٗگے ساتھا سپُن
فضل حقس کینہہ آو نہٕ دپُن صلّی اللہ علی النبی

یا نبی اَسی کیاہ کرَو چون دوٗر ہر اَسی کتہٕ زرَو
ہاو دیدار نتہٕ اَسی مرَو صلّی اللہ علی النبی

ہرٕز عمل اَسہِ کیاہ پیے پتہٕ اخر چھ مَند چھیے
چون کرم نادا دِیے صلّی اللہ علی النبی

زُو ییٚلے لگِھم دَرے — تتھ سٕختی پہ کیاہ کرَے
ساپہٕ ساپہٕ چھُسم مرٕ مرے — صلیّ اللہ علی النبی

قبرٕ اندر تٕژ آوِتھ بنیم — زَنہٕ تٕتی سوہ مہ دِنیمٕ
پٕز فرشتہٕ حِساب ہینِمَ — صلیّ اللہ علی النبی

تمہٕ ساتے کھارتم زبان — وارٕ جواب گژھ ماہِیان
چاٗنی سَتھ چھُسم اے جانِ جانان — صلیّ اللہ علی النبی

ییٚلہٕ وُچھن نامہٕ عمل — سور آسم حسد تہٕ دغل
فضلہٕ سیتی ژٕ ے کاستم مَل — صلیّ اللہ علی النبی

پاپ پُنہٕ ییٚلہٕ تٕژ کرِ تولَن — بَدعمل ساٗری ڈولَن
بند باندٕو ساٗری بولَن — صلیّ اللہ علی النبی

آسہٕ غم ییٚلہٕ قیامتَس — گوٗل آسی گٔس تہٕ رتٕس
کار فرما چھی ہمتَس ! — صلیّ اللہ علی النبی

ع۱ لفظ چھُسم ہٕ پیٚرِنی تگان (ناجیؔ)

پُلِ صراط ییلہِ پئیہِ کُڈر   رَحیمتی گَرِی زیم نظر
بیہٖ واتم ہَنا خطر   صلّی اللہ علی البنی

اوّنُم شفیع ابوٗ بکرؓ   بیٖیہِ عادل حضرتِ عُمرؓ
بیٖیہِ عثمانؓ تہٕ شہہ حیدرؓ   صلّی اللہ علی البنی

پُرٕ گوناہ میر عبدُ اللہ
آو تہٕ ژِیے کُن انن پناہ
ژےٚ وَرأے لوٗبُم نہٕ کاہ شہہ راہ
صلّی اللہ علی البنی

معراجہِ پیٹھ پھیرتھ

پھیوٗر معراجہِ پیٹھے سَرور
ڈیوٗنتھُن ژرٛونزا بر راہ گذرٕ
أڈ بورا ہیتھ اوس پَکان
نالہ فریاد بیٚژ اوس دِوان
دوٗپُس نبی یَن کیاہ ژ سٕنَپُن
پی کلام ہیٚوتنَس وَنُن
چھُم مأِلک اکھ مَردِ ترسا
ژیر گوم تٕہٕ لایَم میٚنٛے ما
دوٗپُس نبی یَن یہ عِترٕ یِمَے
چانہِ خأطرٕ بوٗغم کھیمَے
گژھُس عِترٕ تَے وُوتٕ بَرَدر
کیٚتہِ اوشکھ ژٕ اے سَرورؐ

بێیہِ دوٚہے درایاے نٕببرَ
صلّی اللہ عَلے النبی
ضعفہ ستین وُسی اوس پیوان
صلّی اللہ عَلے النبی
عجِز وزأری بێیہِ چھُے وَدُن
صلّی اللہ عَلے النبی
ژمُ سوٗزنس پھیرِ آسا
صلّی اللہ علے النبی
چون بورے بو پیٹھ ہیمَے
صلّی اللہ علے النبی
دژاو ترسا ٹکان نٕببرَ
صلّی اللہ علے النبی

دوٚپ نَس زِ اے شاہ عالم اَز کِتھ مےٚ کوٚرُتھ کرَم
ییٚمہِ بڑ وٚنہہ زاہ ڈیوٚنٹھُکھ ہٕنٛز اکھ دَم صلیّ اللہ علے النبی
اوس معراج چوٗنۍ اَزراتھ ڈُٲتھو کیتیا ژٕ نےٚ بیٚٹھ برَکات
پچھےٚ راضی ژٕ نےٚ بیٚٹھ پاک ذاتھ صلیّ اللہ علے النبی
ہاے وَنتو اَرِچ خبَر کٔمۍ ڈیُٹ سِر دزا و نبَر
ڈیُٹھن ڈیوٚنٹھُم تورائِہ اَندر صلیّ اللہ علے النبی
ژوٚنزی شُندرے ہیٚوٗتُھ ژٕ نےٚ بار کأٹِہ ہُندرے کوٚرُتھ ما عار
چھکھ ژٕ سارِن نبیَن سَردار صلیّ اللہ علے النبی
دَپ ژٕ کلمےٚ آہ بو ایمان وارِ پأٹھِن رٹہ چون دامان
آسہ بےٚ غم دَر ہَر دو جہان صلیّ اللہ علے النبی
ہیوٚت کلمےٚ تمۍ بَر زبان بأژ سأری ہیٚتھ اَنُن ایمان
گوٚو راضی تَس مستعان صلیّ اللہ علے النبی

عبدُاللہ موکھیو ژٕ غم
پچھےٚ شفیع سردار عالَم
واتِہ سارِن تہندٕ کرَم
صلیّ اللہ علے النبی

کأشِری عقیدٕ

گوڈٕکر رُبّہٕ بسندِ ستۍ بیان! — یمۍ کوٗر پیدا زمیٖن اَسمان ع۱

دَمہٕ دَمہٕ حمد دَپ تس رُبس — یمۍ زون افتاب دُیت نبس

سأری تہندی کار تہٕ بار — سُے چھُے مُوٗمنَن بخشَن ہار ۲

اَسمانٕہ تارک پٔژز لاوان — بُتراتھ آدم شوٗب سۄتھاوان

کٔری تمۍ پیدا جن و انسان — دیوٕ تس آسَن پٔژ زناوان

سوٗز تمۍ محمدؐ وَتہٕ ہاوُک — دوٗپنَس یا نبی ۴ سیر باوُک

پَنٕنۍ تارکھ تہندی یار — خُدایے ہنٕز رحمت تِمَن نِثار

تِمَو اندر بٔڈی چھہ تِم ژور یار — یِمَن اوس دَمہٕ دَمہٕ تہندی کار

صدیقؓ صأب راستی ہُندٕ نِگہ بان — عمرؓ صأب عَدلُک زوٗتے جان

حیاہُک گُل پھوٗل شاہ عثمانؓ — خدا صأبُن شیرِ علیؓ پہلوان ع۳

ژٔزری پأٹھۍ دیٖنٕکۍ یِم تھَم زان — منکری تہندٕ بن کاٹھٕن پان

ع۱: گوڈٕنیُک شار چھُہ قدُوس لون نِس نُسخس مَنٕزے یوت۔ ع۲ سأرِنے

ع۳: خدایہ سُند شیر چھُہ علی پہلوان (ن ر)

مرتبہٕ تہند زان خلافتہٕ پأٹھؠ | خلافت سی سالہ زان پٔزی پأٹھؠ

اہلِ بیت اہلِ بدر اہلِ اُحد | بیعۃ الرضوان زان امجد

فاطمۃ الزہریٰ زاں با نوٗر | اِمامین شُری نوٗر علےٰ النوّر

صحابن کٲنسہ پیٹھ بد مو دپ | اہلِ قبلہ یم چھی اُسے ترپ

حمد پتہٕ نعتہٕ پتہٕ عرض میوٗن بوز | خُدا صاحب بہٕ وَتہٕ ژٕ محکم روز

میر عبدُاللہ کرِ بیان | کأشر پأٹھٕن عقأید زان

عقأید وظفن ہُند سردار | اَمہ کھوتہٕ عبادت چھنہٕ درکار

یاد ہین ساری بُڈ کیو جوان | دُنیہَس عقبہس تی چھکھ جان

گوڈٕ چھےٚ فرض حق برعاقل | عاقل آسہ بالغی نشہ کامل

یاد تھٲو کُرسی آنحضرتؐ | ژور چھی زان باتمہ چھی وَتھ

تہندُے مول اوس عبدُاللہ | بُڈی بب عبدُ المطلب شاہ

مول تس ہاشم تی زان صاف | تسُندے مول اوس عبدُالمناف

ایمانس نزے تھم تور کُن گژھ | زیٚوِ ستی اقرار دِلس تھَوٚ پٔژھ ٢

سیٚنے اون اَسہ کُن پیغمبرن | دِمہ دَمہ تتھ کُن ایمان اَنؤ ٣

قرآن آیتھ ووت جبریلس | حدیثِ قدسی پانہ دِپنس

کُن چھی پانژھ چیز درِ اِسلام | پٔرزن تہ لگہ نے جنتس تام

اکھ چھےٚ کلمہ شہادت پٔر | دوٚیِم آو پانژھ وَق نماز کر

رمضان پٔرتھ کُنہ روزٕ درن | مال دار مالس زکات بَرن

وتہٕ خرچ یس آسہ حج چھُ فرض | کرِنے منگہ منگہ روزٕبس قرض

شَرط چھِی شےٚ چیز دَر اِسلام — زانُن فرض چھی خاص تہٕ عام
اکھ چھےٚ ڈیشُن رُوس ایماں — اَن خالقس چھُہ حق سُبحاں
دوٚیِم روز انِن غیب تَس خاص[1] — بیٚیہ یُس زاناوِ اَز اخلاص
ترٚیِیُم چھی حلال زان یا پاک — ژوٗرِم آو حرام زاں ناپاک
پاٗنژِم روز رحمتَس اُمیدوار — شیٚیُم چھےٚ تہندِس نارس بہار[2]
زے چھی ایمان سۭتھاو باکل — اکھ چھےٚ مُجمل بیٚیہ مُفصل
مجمل ڤی گو دار اَتھ کَن ! — روشَن سینی زُو ہَن ہَن
ایمان اَن تَس یُتھ چھےٚ تیتھ — سون ہیوٗ چھُنہٕ تَس نَر زنگہٕ بُتھ
نادَن تہندِن بیٚیہ اِقرار — کربا یِم چھ بے شُمار !
صِفتن تہندِن بیٚیہ پٔرھ کر — یِم نے اَسہِ یِن گرژنہٕ اَندر
حکم تہندی ساری کرکھ قبوٗل — یِم ہِتھ اَسہِ کُن آو رسوٗلؐ
مفصل یِی گو دار اَتھ کَن — روشَن سینی زو ہَن ہَن[3]
ایمان اوٚن اَسہِ تَس ذاتَس — کانٛسہِ ہیوٗ چھُنہٕ کانٛہہ ہیوٗ چھُنہٕ تَس
واجب الوجوٗد تہندُے ذات — قدیم باقی چھ تہندی صِفات
چھُ بوزن ڈیشن کَتھ کران[4] — جِسم نہٕ جوہر چھُنہٕ تس پال !
نہٕ چھُ تَس جاے تہٕ نہٕ چھ صورتھ — نہٕ چھُ تَس وقت نہٕ چھُ دَروفت[5]

---

۱ دوٚیِم چھےٚ غاٸبہٕ نیٚش زانُن خاص (ن ق) ۲ شیٚیُم چھُ عذابَس تہندِس کھار
۳ مفصل یِی گو تھوسٲیاد ۴ ن ق منٛزے یوت ۵ نہٕ چھُ تَس حد تہٕ نہٕ چھُ دَروقت
تتہٕ ہو دِنہٕ یو جنتَس ناد (ن ق)

نہ چھُہ تس پانس ہیو دشمن — نہ چھہ تس اولاد نہ چھہ تس زن

حاکِم تس سوا چھنہٕ بوز کتھ — یارن ہُنند چھُنہٕ تس حاجتھ

ساری صِفت چھس پُرکمال — نہ چھُہ تس نقصان تہٕ نے زوال

پیدائیش ساری تہندۍ اشیا — سوزرے چھُہ دانا بنیٚہ بینا

دیدار ڈیشن تس آخر! — مؤمن ساری نِزِ کافِر

فرشتن تہندین بنیٚہ ایمان — ان با نورِ نشہ تہندے پان

تم چھنہٕ ربس پاپ کران — صوٗرتھ یِژھ پرزسو چھہ لاگان

سارین پیٚر چھکھ چھہ وُچھان — نہ چھہ تم مرد تہٕ نہ چھہ زنان

بڈی چھی جبریل و میکائیل — اِسرافیل بنیٚہ عزرائیل

وحی تنزیل زان جبرئیل — کاقل رزق زان میکائیل

صاحبِ صور زان اسرافیل — قابض روٗح چھُے عزرائیل

اعتقاد تھو بابنیٚہ دردل — کتاب بہ بشتر تس نشہ نازل

تمو اندر ژور چھے آز یزداں[۱] — تورات زبوٗر انجیل فُرقان

نازِل موسہسؑ گے توریت — زبوٗر داوٗدسؑ حق گو دِتھ

انجیلہِ چھہ حضرت عیسیٰؑ گواہ — قُرآنک شامِل رسول اللہؐ

آسہ کُن سوزی تمی پیغمبر — یُس نہ انہ ایمان سہ چھُہ کافِر

بیتھ تمی پرزہچ وتھ ہاوِن — خُدا صاحبنہ وتہِ کُن پکہ ناوِن

کینژو دوٚپ اکھ لچھ ژوٗدہ ساس — کینژو دوٚپ جاہ ترزاناں آس

تمن دِتی رۄین معجزات — مؤمنن یُتھ سپنہ کائنات

---

۱ تمو اندر یچھ چھے ژورے زان (ن ق)

شفاعت کرن تم پاپہ والین   گردنن تہنزن پاپ والین
سارین بوڈ اوس آنــرور   محمدؐ مُصطفیٰ پیغمبر!
معراج تہندُے پئزی پاٹھی زاں   کھوت یمہ جسمے پیٹھ اسماں
دیہ ہشر کرامتھ زاں سرحق   وَلی گو ییٔمہ اکی پرزنن حق!
قیامژ دوہس معتقد آس   سُے دوہ واتنے پنثراہ ساس
ژتجہ گژ کھوٗد آسہ آفتاب   تتھ جایہ ساری سپنن آب
کمہ ستی بوڈن تم کوکھن تام   کُنہ ہینر بون تتہ چھُپہ اندام
رُت کیاہ یاٗدا تہندُے سور   گونہ ہے کرکھ تہ روزی بور
بُدی یہ بیزار نیکی   نیک و بد پرزنن تتہ آسہ فاعل
زندگی مرنہ پتہ پئزی پاٹھی نال   مُرتھ کرِ یاٗدا حق سُبحان
اَدِ چھُنہ تمہ پتہ مرنُے زاہ   ایماں اَن اَدِ آسکھ شاہ
قبرِ ہُند عذاب کافرن آو   کینژن فاسقن بنیہ کن تھاو
نکیر و مُنکر قبرِ اندر   پرزنن دینِ حق پیغمبر
رب چون کُس چھُ دین چون کیا   نبی چون کُس چھُ ہاوی راہ
مؤمنن دوپ رب چھُم سے رحمان   دین میون ہرجا اسلام زان
کینہہ نو تمہ وزِ روزِ و حبس   نارکی تازنی لاین تس!
فرشتن آدمن ہُند غفار   تتہ پئر ژھ سوُرے کارتہ بار
کار بار بندِ سُند تتہ تولن   کمہ کمہ عملے تتہ ڈولن
پاپ تہ پُن تارترِ تولنہ ین   ییٔمہ یُتھ کورتے تس تیتھ دِلن

لیکھتھ ساری سٲنی اعمال
ڈیچھن یتھ مومنس نامہِ عرفان
کٲفر تتھ پیٚنیہ دَر جہنم
پٔزی پأکھی یینہ آو پُل صراط
مو یہ کھوتہ زٲوِج تیغہ کھوتہ تیز
کانہہ ترٛوٚپھ کینژن ین پَر
رَبہ سند پیدا جنت تہ نار
جنتس جاے چھےٚ پیٹھ اسمان
یارب کرتہ سونٛ پاے
علم معرفت بخشم جان !
کٲلی پیتہ آخر دِتہ ایمان
واصل کرتن سونٛ جان

چھُکھ تتہ ذرہ ذرہ سونٛے حال
کھووری یتیہ کٲفرس گژھہ حارا
غمہ روس چھُھنہ تس خالی اکھ دم
ترٛکھےٚ تمہ پتہ چھےٚ نشاط

. . . .

دوزخس پیٹھ چھےٚ تمہِ نِش ستھر
تمہ کِس آسنس کر اِقرار
بُترٲژ تل ژٕ دوزخ زان
ییٚتہ مےٚ آسم سنٛرس جاے
منور کرتم با مومنان !
مأرس ماجہ تہ یارن سان
جنتس جاے دِتہ با مومنان

چھُہ طالب بندہ میر عبدُاللہ
فضلہٕ ستہ دِیتھ ہاو تس راہ

حضرتِ خیرُ النساؑ

حضرتِ خیرُ النساء دُختِ رسُولِ خُدا
مادرِ دو شہسوار زوجِ علی مُرتضےٰؓ
برجِ یقینچ سو ماہ بی بی ئے عِصمت پناہ
اُس تہنز کرد راہ چشمِ دِلس توتیاہ
خدمتس جبرئیل اوس پوان از جلیل
روئے تہُند آفتاب اتھ بروئے و ریا
دَرعبادت پہلوان دَر ریاضت ذوقہ سان
جلئے تہنز لامکان اُسی بیزار از غنا
کرِن فقیری قبوُل اوس راضی تس رسولؐ
داد دُعا مقبوُل اوس گرٹھاں اَز خُدا
اُسی دُشمن تَس عَرب خاصہ چھُ قومِ قریش
دود او شکہ دَر دِلس سور حسّد تے دَغا

دوہہ اکے شاؔدی یا   اُس رِتمَن پیش رو
شُمِتھ زَنانوٗ کوٗرُکھ   مشور تاہ دَرخلا
اکھ زَناناہ نامزَد   لَج دَپہ نے پہ سُخن
چھکُھ ژِ سائنس قبلیس   پادشاہ و پیشوا

چاؤ دختر فاطمہؓ   سون یٖنین خاندرس
گرِژھ حاصِل جابجا   تمہ سیتی عِزتاہ
یٖلہِ سوزے سیتی تس   نالی آسبس نہ پھِرن
سون ڈیشتھ مَندچھے   کوت پیٖنئے تس حَیا

سور لباسا کوٗرُکھ   گُہنہ گوٗنڈکھ ہیٖرِ بوٗن
جامہ ہائے زر نگار   گہنہ زِلعل و طلا
گیِہ لاران بانُخشی   آیہ ژِنیٖ کُن اے نبیؐ
چھکھ ژِ سائنس قبلیس   پادشاہ و پیشوا

فاطمہ چھےٗ ساؤ زِتھ   شوٗب ییے اُہندِ سیتی
سائرِ کروس محبّت   جان کرو تس فِدا
بوٗزِ یٖلے نبیؐ یِنِ   گوٗو نزدِ فاطمہ
ہائے کوٗری یِژھ کِتھ   زاہنہ کھےٗ ژِ دی رَضا

فاطمَن یٖلہِ بوٗز کِتھ   آہ کوٗڈُن دادِ سان
چاک سپنٗ فلک   لگ نٹنٗ ستھ سما

ہانٔے بابو یِمہ چھےٚ — سارِ سانٕے دُشمن
یمَن عیِسی چھکھ دِلَس — سور حَسد تےٚ دَغا

یِمہ آسَم زِندٕ مے — آسہ پوان خُدمتَس
یِمہ مَرنٕے میٲسنے — چھےٚ ژےٚ کران یِم سٮ۪ٹھاہ

سارِ گنڈِتھ زیوٗرے — چھےٚ امیر بایہٕ زَن
کیاہ یِہکھ دَر نظر — ییٚلہٕ گژھکھ بوٗ گدا

ناٗلِ نوٚ بُم نہٕ پھِرن — ووڈِ چھَم نہٕ پوٚژِ ہَن
ییٚلہٕ بَڈے تور کُن — گژھ مُرتھ اَز حیا

بوٗ جہلِنز بیٛنہٕ چھُس — ناٗلِ کمخاب و اطلس
دخترِ عبدُالعزیزؔ — سارِ بُرتھ اَز طلا

شاہ رسوٗلؐ بوٗز ییٚلہ — یِژھ کتھ اَز فاطمہؓ
آہ کوٚ ڈُن دادِ سان — آو وَدُن تس سٮ۪ٹھاہ

فاطمَن تےٚ ہیوٚت وَدُن — تتھ جائے زار زار
کلہٕ ہیتھ رُود در کنار — تس نبیؐ مُصطفےٰؐ

تام ووٚتھ جبرئیل — شاد و خنداں پیشرو
آس ژےٚ کُن اے نبیؐ — مَن زِ سوئے کبریا

قومِ عرب چھُ مُنتظر — فاطمہ ہشنر وَتہٕ وُچھان
رُود کرُن سو رَواں — سوئے عروسی سرا

ہائے کۆری زۆد تر گرٛھتہ یکاں کر سکھ
یُتھے اَمر آسہ پیٹھ آو اَز حکیم خُدا

فاطمن دۆپ گرٛھ بو آو حکم ییٚلہ ییی
جبرئیلؑ دۆپ فاطمو گرٛھ غمس مَہ دِ جا

گرٛھت آنے ژٕرے کیٚتھ جامہ زیور اَز بہشت
خاطرِ خود جمع دار فکر مہ کر ژٕرے ہَنا

بوٗز نبیؐ ین یہ سوخنَ گوٚو زنانَن کُن
دۆپ تمہ زِ تُہۍ بڈِو پَتہ چھِو خیرُالنساؑ

سارِ گے گرٛ کُن! خندہ کراں تَے آساں
لِجہ دِپنہ پانہ وأنی گوٚو حاصِل مُدعا

آو وُستھ جبرئیل یا ہمہ سامانہ سان
دہٕ حوٗرِ بہشت چھہ ستی آنِن خوش لقا

اوس اکس دَر بغل بوقچہ پُر اَز جامہ ہا
بیٚیہ اکس عود و سوز لَعلہ کُے بے بہا

اوس بیٚیس آینہ تَس بیٚیس مورچھل
اوس بیٚیس توشکا پأٹھی شنرے خوش نُما

اوس بیٚیس قالیا نرم اوب بہر فرش
بوقچہ اوٚنکھ بٔرونٹھ کُن فاطمہؓ کِہ بیا

یم جامے خوش آنی   نالہ کر دَر بَدن
کیاہ جامے جاں چھی   ینہٖ دیشتے پادشا
بنیہٖ اُذِ ہَس وُڈِ نیا   گژھتھ تھاوُن برسرس
رَژ بیاکھا ہارِنے   مشک و عمبر مَرورا
ژھوگ لجس یارِنے   مشک لجس ہارنے
سارِ سمتھ تس نِشے   روزِ بخدمت بَیا
بڑونٹھ پوزکے جبرئیل   پانہٖ کراں اہتمام
تس پتے وَتہٖ قطار   حورِ پکان باتقا
ییلہٖ بوزکھ فاطمہؓ   آیہٖ واتڑے بَرتل
تورِ سمتھ دڑایہ زرے   سون سپُن مُدعا
تام ووتُے جبرئیلؑ   چوب ہتھے اَتھس کیتھ
دُور گژھو کافِرو   اند روزِو تہٖی جُدا
آیہٖ خوتونِ بہشت   دخترِ خیرُالرُسل
سارِ اَنو کھورِ پیٹھ   حق کینزی بجا
نورِ رسولِ خدا   فخرِ سریرِ علا
خاصۂ پروردگار   شمعِ زمین و سما
عابدہ بے نظیر   ساجدہ مستنیز
ذکر وے آمدِ کشیر   بانوی ہر دو سرا

تاج بہشتی زنان نورِ دل مرد ماں
سیّدہ ہر زماں شافعِ روزِ جزا
روشن اَزو بحر و بَر درج یقیں را گُہر
بُرج شرف راقمر منبعِ جود و سخا

دُور شوید و بدر کونہ مہ روز وزیرِ در
اَزِ ہے خوتوٗن اندر خاٗلی کرِو تس کِژ جا
یِژ و نتھ گُرِژھوژ ورزِنؕ ساٗری پیٚیِو تس پیٚرن
تس زاٗیِنو مرد و زَن جزوِ رسوٗلِ خُدا

یِٚیلہِ ڈیوٗ نتھُکھ وَلولہ پیوکھ سہتھاہ زَلزلہ
لجہ ژ لینہٕ ہیچو باد کاٗنسہِ کُہر کھ نہٕ صدا
ژاو اندر جبرئیلؑ حوٗر توشکھ یژو نتھ ہیتھ
ہیرِ کنہٕ وَوٗستھرن وی بصدق وصفا

پیٚتھ کنہٕ تختس گیہ بہتھ باوقار
حوٗر سارے اٗندی اٗندی ایستادہ بارضا
نوٗر پھولاں اوس تس یِتھ پھولے تارکن
اٗس حضرتِ فاطمہ شِزر چھ بدرُ الدّجیٰ

تتھ پیٚتھے تابعرش پردۂ انوار بوٗد
خدمتِ او جبرئیلؑ کوٗر نہ بخوبی آدا

خۄژ لجے ہاژ نے   بَر سَر او سیم وزَر
ڈیوٗنٹھ تِمَو دُشمنو   گَیہٕ کیٚتیا رُسوا

آیہٕ سارے وُچھنے   گَیہٕ ہَمہ بیقرار
یِژِھ ریژھ ساریے   لِجہ دَپنہٕ مَرحبا

عُذر خاۓہی کَرہَس   ٹَگ کَرَنہٕ زار پار
سَر وندوے قدمَن   چون اٚسی کَرَو پا

کرژ گرک سو قبوٗل   خواں اوٚنُے بیٚشیرو
توٚر دوٚپنکھ مُشرکو   کھیٚہ نہٕ بو از شما

یوٚد نہٕ اٚنوِ ایماں   کھیٚہ نہٕ ضیافت تُہٕنز
کاۓفرن ہُندیس اکھیۍ   گرٚژھ غمس مُبتلا

اوٚن کینژَو ایماں   ٹَگ وَندنہٕ زُو تہٕ جان
کَلہ کروے قرباں   چھُے ژٕ مہربان خُدا

دِپٕن تہُند پوٚز چھُ   کیٚنہہ تہٕ چھُنہٕ اَتھ شک
امہٕ سیٚتی مو کلن   ساٚری غنی تے گدا

دُخترِ عبدُ العزیز   ژٕج ہیٚنزے سیٚتی ہیٚتھ ؟
بوجہلنی بینہٕ تہٕ   گَیہٕ سبھاہ رُسوا

یار صاۓحبہ دُشمنَن   ہِندِ شرے نِشہٕ رَچھ
رِدِتہٕ خلاۓصی زِ غم   کرتہٕ زِ سختی رِہا

مُنز خلقن مند چھاو نزِ گو ہٕ گا رٕ نے
تھاو کھٹتھ سأنی گونٛہہ نَتہٕ گژھو رُسوا

اَیہٕ شفیع ژور یار بیٖتہٕ تمہِ باہ امام
ژٕ تہٕ مہ کر اَسہٕ خار مومنَن چھےٚ سوے رٔٹا

سان یارَن مومنَن اُسِن شفاعت تہٕند
ییلہٕ آسَن رتم نٹاں ییمہٕ بروزِ جزا

کُن رافاً راحماً للخلایق کُلہٕ
لا تذر نا یبین قدرت یا ربُ الورا

میر عبد اللہ دوٚپ
خوارق از فاطمہ
فضلہٕ سیتی تہٕندے
مَتہٕ کرتَن مُبتلا

حضرت فاطمہؓ سند داج

ڈیپ اُسامن پیٹے خبر — دوہہ اکہ اُسی بہتھ سَرورؐ
ڈپن اُذ تون بوبکرؓ و عمرؓ — صلے اللہ علے النبی

اُسی بہتھ تس یر ونٹھ کَنے — کیا سَنا نبی وَنے
لگو تمن ستی کتھ کرنے — صلے اللہ علے النبی

منگناوون فاطمہ زہرا — دوپنس ای نور چشم بینا
چھے بشارتھ با شیرِ خدا — صلے اللہ علے النبی

باپہ، دوپنس کیا چھم سامان — بر ونٹھ کنہ کرتم عیان
کو نہ مانے پہ چون فرمان — صلے اللہ علے النبی

اکھ پترأنی وگو ہنا! — خنزرہ دیلن ہنتر اُس ہنا
پتروں تھپھرنا مسواکہ دنا — صلے اللہ علے النبی

---

۱ عایشہؓ (ن ق ل) ۲ آیہ ترم بیٹھی (ن ق ل) ۳ لگہ تمن سرباو۔
۴ انتم ۵ خورمہ ۶ کھلرکہ ہنا (ن ق ل)

ہچہٕ ہُنڈے اکھ پٔژون پیالہٕ   تکیہٕ ہَنا اَز ہنڈٕری داپہٕ
مسہٕ پیوند پوٗژے حوالہٕ   صلےٰ اللہ علے النبی

کُرتہٕ ہیوٗتُن نبیٚن پانَے   وگوٗ صدیقس پیٹھ شانے
تکیہٕ عمرس اوس سامنے   صلےٰ اللہ علے النبی

پوٗژ دِتھ بیٚخ فاطمہٕ وٕتے   اوس وٕداں اسآپہٕ تتے
پیالہٕ اکھ اوس اُسامس اتھے   صلےٰ اللہ علے النبی

دوٗیٚنس نبیٚن کوٗ چھکھ وداں   دوٗیٚنس وُچھتھ یہِ چوٗن ساماں
بادشاہَن پیٚ چھا آسان   صلےٰ اللہ علے النبی

دوٗیُس نبیٚن مےٚ دین پرٕوے   مالِ دنیا مےٚ سور ترٕوٕوے
یَس چھُ دنیا تس دین روٕوے   صلےٰ اللہ علے النبی

عبداللہوَ کوٗ چھکھ ملوٗل   فقر وفاقے چھُ سون رسُول
یٔژ پائٔکھٕن قی تھاوٕ قبوٗل   صلےٰ اللہ علے النبی

فاطمہؓ سُند خواب

بوز وَنے فاطمہ ہِنز اکھ کتھ !
عالمس چھےٚ ساریٚ تہٕنزٕ برکتھ

مُصطفےٰؐ ڈیوٗنٹھ شبہ اکے فاطمَن
دوٚپ نَس زِ یہٕ ژٕ ژکاں سوٗے مَن

ہلے کوٗری گوم چوٚنے اشتیاق !
ہیکہ نے بو اکھ دَما چوٚنے فراق !

نوٗرِ دیدَن ییلہٕ ڈیوٗنٹھاکھ تِیتھ خاب
ڈیٚٹھ نٕندرِ اوٚسکھ دِلَس اضطراب

شُرٕہن کرٕژن ژروٗٹ لگی رَنہٕ نے
حمد و ثنا لگو حقَس وَنہٕ نے

جامہٕ چھلتھ شانہٕ کوٗرنکھ کوٗکلَن !
ڈیوٗنٹھ علیمَن دوٚپُن کیا سَنہ چھُہ وَنَن

گوس حاَراں کاٗم یہ چھاٗنی کَرٕنی
دُنیہِ چھےٚ کامہٕ ہِنزٕ یِژھ بَرنی

زاہ تہٕ کوٗر نہٕ کار دُنیا فاطمَن
اَز کیا سَنہ گیہ یِمَن یہ کلَن

دوٚپ فاطِمن خابس ڈیوٗٹھم بابہٕ جیوؐ
دوٚپ تَم زِ یوٗرِیُن چوٗن رُت چھُہ

ییلی مےٚ ڈیوٗٹھم کوٗر مےٚ توٚے دِل جِلا
گَرٕ ٹِھتھ کَرِ بابہ صاٗبَس جاں فِدا

یتیمہٕ دُنیا نِشہٕ نیبَر تھَو قَدم
چھُہ دُنیہُک طمع گرٕن سور بزم

تور گرٕژھ نَس کینژھہ تہٕ نگم ناعلاج
یوٗد نہٕ دِیی پانہٕ بدل صَد خراج

توٗرٕ فرموو فاطمنؓ زِ یا علیؓ   حکم خُدایَس چھُہ سارِنٕ سر تلی
کأنسہِ ما پھیٖٹُر حکم خُدایَس تہٕ سَر   چھٕی ساری تیرِ قضا اَز سپر
ییلہِ یہ گژھے تیلہِ میٚ حاجتھ کرٕ روا   توٚ ستٕین آسہ ژٕ نے پیٹھٕ میوٚن رضا
اکھ دِزہٕ ہم راتہٕ غُسلا پتھٕ اَتھٕ   تِمہ وِزے نیٚبرٕ ژٕ ژھنی زٕہم بَرٕ وُتھ
بیٚیہِ پانے قبرِ پیٹھٕ واتہٕ ناٗوی زٕہم   گوٚنہ گوٚنہ فاتِحَس میے پِی زٕہم
بیٚیہِ ژٕچھ زٕنکھ ثمرٕی میأنی وارٕ پاٗٹھٕ   یِم اَسِم باپہٕ صأبَس یٔژ ٹأٹھ
بیٚیہِ ژٕ ڈٕی زٕہم ہٕنہ زاہ تہٕ یِمَن پیٹھٕ ملال   یِم چھہ میانین دوٚن چشمَن ہِندِ لال
چھِسٕ چھَلان جاہہٕ تنوے بوٗشرٕن   سیمے پتے کُس پٕژ ژِہٕ زاو یِمَن
توٗرٕ فرموو شیرِ خُدایَنؓ میٚ تہٕ چھی   نٕژنے حاجتھ ژٕ یے نِشٕ بوٗزتھٕ پی
اکھ ییٚلے مُصطفےٰ ژٕ ڈیشہ ہَن   نٕزِ گوڈے گژھا و میأنی تَس کنن
بیٚیہِ ییٚلے آسہ قیامژ حساب   توٗر نیزٕہم نِشہِ پانَس بے حجاب
بیٚیہِ ہاٗوی زٕہم روے یِیٚن روز و شب   نَتہٕ پیٚیہِ دادِ چلنے دَرتعب!
پانہٕ وأنی ییٚلہِ کرکھ وٚصیت   لگو ہینے اکھ اَکِس رو خصَت
فاطمَن دوٚپ ہاے ساری نیرِ توَ   جَدِ ہٕشنرے قبرِ اَندی اَندی پھیرِ توَ
دوٚستھ حسن ہأے ہیٚتِن ستی ءتی   روضَس اندر گرد گٔرِکھ ڈیٚنٹھی ءتی
گوٚکھ آوَ توٗرٕ " گژھتھو بارٕ واں   سوے مادر سَپہٕ نوٗ وٗلی وٗلی دَواں"
ییٚلہِ بوٗزکھ آیہِ لاراں گرِ تے   اَمِس ڈیٚوٗ ٹھاگِکھ غم وَدَرُدک دَردتہٕ
گِرِی یہِ کَران لگو وَدنے والدٕ!   چانہِ وَرأے چھُنہٕ اَسی کانہہ پناہ
چوٗن مَرُن اَسہ کیشتھٕ بوٗڈ چھُ دوکھ   چانہِ وَرأے کتہ لبوٗ اَسی سوکھ

تورِ وَداں ووٚنِکھ حضرتِ فاطمہَن رضؓ — پُشری موتَس وُنِت وِیمیا جانِ تَن

تی ڈیٚشِتھ سۆپنے سوٚ جاں بہ حق! — تہنٚدِ مَرنہٕ روٗد خلقَن تیوٚت دۄکھ

اَنہٕ علی یَن نٲرِ وُصیتٕ بجا — مُنتظر رۆدی کَر باوبم سوے لقا

ترٛہن دۄہن ترٛہن رأژن خٲطرٕ تَس — آیہ نتے غم ہیوٚتُن سوے دِلشِتَس

تَمہ غمے مٔنٛزٕ گٔرِن فرشس حساب — زاگ ہیٚترٛن کینٛہہ تہ بیٚیمنا جواب

کاچہ ٹِکِن نِنہ ندر گٔرے علی یَن — خٲطرٕ ڈیوٚ نٕکھُن روے تہندِ مأزَن

دوٚپُس علیؓ یَن کوٚ نہٕ ہوٗو تھرٛے مے — پوٚزِ باوتم کیاز گَیی تأر ژٕٹنے

بیٚیہ دوٚپنَس اکہٕ ہشرٕنے خٲطرٕ تے — تأر گیم وَنتہٕ ژٕ وۆنی کیاہ کٔر

ہمسایہٕ ہشنہ ہشرٛن اَنیایَم پَہرا — بیٚلہ انِم بیٚیہ گٔرِم نہٕ ادا

گرٛم اندر طاقچَس میٚیُٹھ چھےَ سوٚ کٕڈ — سوے ہیٚتھن مأکِن کِن زُوٗد بٔڈ

مِیانہٕ کَنیٚ عُذر خٲہی گٔری زٕبس — میے زٕ مُنٛتھم تَس تہٕ بخش زٕہس

باپہٕ صٲبو نیٚتہ کیاہ چھُے میون پلے — بیٚنتہٕ آسی نورِ دیدن پٔرٕہ جاے

نۆکہٕ ہُنٛدرے مال پانَس زاتُن حلال — راوُرن گو دین اندر قیل و قال

نیک عمل گٔرِ ڈی اکے زٕرِ پتہٕ — وقتِ حساب تیٚتہٕ بہٕ کیا گٔرتہٕ

فضلہٕ وَرأے چانہٕ چھُمنہٕ کانٛہہ اُمید — نامہ عمل میون چھالِتھ کر سفید

میر عبداللہ ہَن ژٕ نٔے کُن اوٚن پناہ — مَتہٕ کَرتَن موٚمنَن مَنٛز روسیا!

ٹاٹھ چانی فاطمہؓ چھےَ ای حبیب

کرتہٕ شفاعت تہنٛدرے آسہٕ نصیب

اَکھ حدیث

دوٚپ عاَیشن دوہہ اکے بوٚہتھ
ہنگہ منگے ژاوِ پیغمبرؐ زِ دَر
تورِ دوٚپ نَم "وۆتھ مہ تھوٚدلے نازنین"
بُجس وُچھنے موے چھُتی کِتہٕ چھکھ
ہُے سو وَدنے بیکھ روخَس اَشی پھِری
دوٚپ مَس زِ ہے وَنہِ ما دَر تہٕ پِدَر
دوٚپُن مورَدس سُے وقت چھُس تیمہِ سال
کورِ گبَر اَندی اَندی تَس وَدن
بنیِہ حالاچھُے کُڈرِیس پیٹھ تَس
ترٲوِتھ گژھَن تَس خویش وُ آشنا
دوٚپُس نبیؐ یَن اَمہِ کھوتے سخت ترَ
دوٚپُس عایشن ژٕرے زانکھ بنیہِ خُدا
دوٚپُن مورَدَس سُے وقت چھُ ہولناکھ
روح دِئے ترٛژھ کَر کھا ہیمہٕ سال

گرِس اندر وارِ آسِس کُنھ تریچھ
بہرِ تعظیم گے سہ وۆتھِ زۆد ترَ
شونگ تھاوُم گیسوہَن پیٹھ مَہ جبین"
کُنوہَ موے سفید تِمنے وُچھکھ
گیہ بیدار تِمہٕ سیتن وۆتھی ہیرے
دَیتہٕ کتھاہ کوس چھِ حالت سخت ترَ
گُڈِتھ ییلہِ نِن تِمس اَز خان وُ مال
کورِ گژھکھ؟ موہنڈ گژھے چاَنی زَن
قبرِ اندر ییلہِ وأیِتھ ژھنہٕ نَس
پُتہِ رِ نَس گُن زوٚنے با خُدا
دَیتہٕ کھتاہ کُس چھِ حالا سخت ترَ
وارِ وَنتم کَرِ ہے بو جان فِدا
ییلہِ کڈ نَس گرِ اندر سرٲہ گژھکھ
تی بوزَن ساری غارِ اَزِ نَس وُ جان

سۆراہ گرا کو چھُے ژرےٚ قسم اَز خُدا   واپر وارَے رَپسہ تُلتم دَست و پا

کُنہٕ تامَتھ موکلیوس بو از ملک   لُجم سہ سٹھاہ محنتا تَتھ چھُہ شک

آپہ ہَنا ژِھن تم مےٚ گرم و سرد   جان کٔڈہ ءِ ستی لوگُم ییٚژ درد !

سۆران دِ تھے ییٚلہِ وَلن تَس کفن   دَپہ ساتھا بُتھ تھُوتم نوٗن پَہَن

پوٗر باژَن ہُند بُتھا بو وُچھ ہا   پانہ وائن چھی تا قیامتھ آسی جُدا

ییٚلہِ کڈن تَس سُہ دَپےٚ ہا لُکو   اَتہِ مَنزرے مَتہ نکان کڈِو تو

کرِ وِداع مال و مت ہس گرس   یہ مےٚ اوسُم ییٚنہِ دیارن تےٚ زرس

ییٚنہِ دَپےٚ گیہ میأنی مونڈ زَن   ییٚنہ ڈیو تَس محنت زاہ تہ ہہن

رَچھ تأویٚو کھ ییٚنہ میأنی یم یتیم   چھُھو قسم اَز خُدا وَند کریم

ہا لُکو چھُو یہ دُنیا بازی گار   پَڑھ ہہ کرِو اَتھ زِ ییٚہ مادرکار

باز سہ سٹھاہ کھیٚنہِ امی نشہ مےٚ   روز خبردار ییٚنو پھر ژرےٚ

تاپو تس ییٚلہِ لُدِ کتھ تَس گرژھن   دَفنہ بَرو ییٚٹھے تورِ کربھ یہ سخن

تام روزِ دِ ییٚنہ لگو محنت   اُمہ ساتَن چھُم تہنزرے سأرلتھ

قبرِ اندر واتہِ ییٚلہِ سُے دِپہ کژ کھا   یار و اولاد و وول پوٗرو میأنی کتھ

توہہ کِتھے مال و متاع چھُم کَنژ   دَست خالی پَس گژھان پو چون فقیر

.... پیہ ہہ نراہ[1]   مُشر اوُیوم ییٚنہ کرِ زیوم فاتحا

میر عبدُ اللہ ہن کوٗر بیاں !

یاد ہے تَن ساری لُکھ تےٚ چھکھ نیہ جال

---

[1] پوٗر مِصر چھُنہ ودِ تھان

حدیث

بوز یہ حَدیث رسوٗلِ خُداؐ	روٗح چھُہ کَراں مُرِس نِدا
ییٚلہِ گرٛژھاں چھُہ اَز تن جُدا	صَلِّ عَلیٰ نبیّنا

اُمس حضرتِ عایشہؓ بِہتھ	چار زانو اَدبہٕ رٕچھتھ
بَہر ژ اَو تام رسوٗلِ خُدا	صَلِّ عَلیٰ نبیّنا

دوٚپ عایشنؓ مےٚ کوٗرٕ دِلَس	روزٕ استادٕ تَس مُقبلَسؐ
سَر پان کرَس فِدا	صَلِّ عَلیٰ نبیّنا

تورٕ بَجا دوٚپ ہَم رٕہُن	ڈیٚکہٕ کوٹھِن دوٚن پیٹھ تھاوُن
خاب راحَت کوٗرٕکھ ساتھا	صَلِّ عَلیٰ نبیّنا

ریشِ مُبارکس وُچھمکھ   موئے سفید گُنوہ ڈیٹھمکھ
ہیجرتک گو اندیشہ پیدا   صلِّ علےٰ نبیّنا

غم پیوم زِ نبی رحمت   دارِ بقا کُن کرِ روخصت
گرِژھ اُمّت تڑاوِتھ تنہا   صلِّ علےٰ نبیّنا

لولہِ روان گیم کلن   اوّش پوکُم پیمبر زولن
آسہ باگرُ خدا آی قضا   صلِّ علےٰ نبیّنا

گرِی یہ کرّان آءسس ملول   پیوِ قطراہ برروئے رسول
دِل دوّدُم وودُم سبٹھاہ   صلِّ علےٰ نبیّنا

گیہ بیدار تِرجِکھ زولہِ   مُژرا وکھہ پیمبر زولہ
بہرِ تسکین کوّر ہم نِدا   صلِّ علےٰ نبیّنا

یا عایشہؓ تر کرِ بتیاں   کوِ پُتر چھکھ وَدال رِواں
قصہِ عایشن کوّرس آدا   صلِّ علےٰ نبیّنا

وْنی عایشہ صاٰبَن خبَر گفت بمن خیرُالبَشر
سخت تر کیاہ چھُ دراین دُنیا صَلِّ علےٰ نبیّنا

عَرض کوٗر مکھ نہم بہٕ خبَر سخت ترکیاہ چھُ دُنیہس اَندر
زانہٕ خُدا تہٕ رسوٗلِ خُدا صَلِّ علےٰ نبیّنا

گفت بہٕ مَن خیرُ البَشر ییلہٕ ژُو نیر بنَدس نبَر
اَمہٕ کھوتہٕ کُڈُر چھُ کیاہ صَلِّ علےٰ نبیّنا

باٗژ باندَو اَندی ینَس گر کُڈِتھ نبَر ژنَس
گرِتھ شُرِن باٗژن جُدا صَلِّ علےٰ نبیّنا

کژبکہٕ دِوان وَدہس پسر بابہٕ فراقہٕ دوٗدُم جِگر
گوٗکھ یتیم ترٛاوِتھ تنہا صَلِّ علےٰ نبیّنا

بڈِ فریاد کرِکھ پدر خاک لَدن اولاد بسر
کانْہہ تہٕ بوزِ نہٕ تہنْد صَدا صَلِّ علےٰ نبیّنا

تھاوتہٕ عائیشہٕ صاٗبوٗژ ہتَس — سوٗے سپٕھاہ چھہ سختی میَتس
بوٗز عایشن دوٚپُن یلا — صَلِّ عَلےٰ نبیّنا

بیاکھ سختی چھےٚ مَیتَس زَبر — ییٚلہٕ واتاں چھُہ قبر اَندر
میٚژ تَل روزِ کُنے گڈا — صَلِّ علےٰ نبیّنا

یار تَپٕندی تہٕ اَولاد ساٗری — کور گژھن کرن نہٕ یاٗری
تَس پُشرن بَسوٗئے خُدا — صَلِّ عَلےٰ نبیّنا

دوٚپُس عائشَن حضرتِ نبی — پیٹھ مَیتس پژھ گژھہ سَختی
توٚرٕ دوٚپ نَس زانے خُدا — صَلِّ عَلےٰ نبیّنا

میٚژ پیٚٹھ ییٚلہٕ تَس میٚژٕ مُرس — مژانہٕ گوٚڑے چھَلِس پھُرس
جامہٕ کَرَبس اَز تَن جُدا — صَلِّ عَلےٰ نبیّنا

مرِمہٕ کُڈتھ واٗج ییٚلہٕ نِنَس — بیٚیہٕ دَستار از سَر تُلنَس
میّت رَواں کرِس نِدا — صَلِّ عَلےٰ نبیّنا

کوٚ عُریاں کوٚرتھٕم بدن　　تَن زارٕس ولتَم کفن
نبیٚہ ننِس مودِم اذا　　صلّ علےٰ نبیّنا

مَتہٕ چھلتم سرٕ و آبہٕ تٔنجے　　مَتہٕ کرٕتَم گرٕم آبہٕ رَنجے
دِبو نبیؐ کریم شفا　　صلّ علےٰ نبیّنا

سرانٕہ گوٚر ییلہٕ وہٕ لبس کفن　　میّت رَواں کرٕس سخن
مَتہٕ وَلتم یتھ اکھ رُما　　صلّ علےٰ نبیّنا

اھل وعیال روے میوٚن وُچھن　　ییتہٕ یور کُن مےٚ نا ڈیشن
روزِ فراق تا روزِ جزا　　صلّ علےٰ نبیّنا

تَن ہترِنہٕ آبہٕ ہے چھلُم　　لوٚتہٕ لوٚتے بدن مَلُم
زخم موتُن چھُم وُنہٕ یہٕ کیا　　صلّ علےٰ نبیّنا

مےٚ ہتہٕ مُرس اُلفت گیاو　　یکہٕ وَٹن کھیّاو چیّاو
گوٚو جُدائے کرِتھ قضا　　صلّ علےٰ نبیّنا

پیادِ موتُن چھُہ یوان نادَس — کینٛہہ نہٕ پکان علاج وادس
مرگہٕ دأدِس لوٚبُم نہٕ دَوا — صلِّ علیٰ نبیّنا

سنبہٕ لَدِتھ تَس یکناوَن — دِپہٕ خویشن بیٚیہٕ آشناوَن
بیٚیہٕ فرصت دی توم دَما — صلِّ علیٰ نبیّنا

چھُس پہٕ کران توہے فریاد — بیٚیہٕ بوزِ ہا گرُک فریاد
مَتہٕ رِنیہٕ توم بازار تنہا — صلِّ علیٰ نبیّنا

لوٚتہٕ لوٚتہٕ گوس ییٚمی گرَے — یُتھ پہٕ سارِنٕ روخصت کرَے
اَتھِ لوٚگُم نہٕ متاعِ دُنیا — صلِّ علیٰ نبیّنا

مےٚ چھُہ منزل مَنزٕ اَنہٕ گٹے — میأنٛز یتیم ژرےٚ چھی مَٹے
یُتھہٕ ناحقہٕ دِیوٚکھ اِذا — صلِّ علیٰ نبیّنا

مےٚ تہٕ زونُم نہٕ گوٚو وادِ دِلو — ہُنٛز کارس مےٚ تڑاوتھ ژلو
کرٛکھ دِتھ کرِ بلند صَدا — صلِّ علیٰ نبیّنا

ہاے یارو چھوا بوزان   مرن پتھ سیٹھاہ آسان
زہسر پر زن ترن سیٹھاہ   صلّ علے نبیّنا

بیلہٕ جنازٕ سپنہٕ رَواں   دَپہ خویشن وداں رواں
چھُوہٕ ٹِکان پکُن رَوا   صلّ علے نبیّنا

ووٗذ میّت آسہ قبرٕ نیبر   کرکھ دِستھ دَپہ یارن خبر
عارٕ ژستیو پزٕ آرِ وساتھا   صلّ علے نبیّنا

گرِ کڈِتھ ژلیوم تراوِتھ   اَستہ لاَرِزم گژھیوم سأوِتھ
چھو نہٕ شفقت لٔبو نہٕ وَفا   صلّ علے نبیّنا

بڈٕ فریاد بنیہ دِکھ بارو   ہاے میانو ٹاٹھیو یارو
کوٗ ژلِ ووم جدا جدا   صلّ علے نبیّنا

تُہی تہٕ سیتے حسرت کھینیو   اَتھ ہاوان ساری پیو
یاد کُرن سہ بوڈ خدا   صلّ علے نبیّنا

یِیمہِ دُنیاہس اُلجم باژی تِہو مےٚ روزو باژن راضی
سور لیُن فانی سرا صلِّ علےٰ نبیّنا

ساوَنس ییٚلہِ تَتہ گَژے تَتہِ رُوٗن چھُو بڑہِ مَہٹے
ہُنز کارَس چھُ رفیق خُدا صلِّ علےٰ نبیّنا

دِیہِ فریاد چھُس مِیٚنز تلَو میانہِ میراث خورد وَلو
کھیٚتہِ سو مبرِ تھہ نعمتِ خُدا صلِّ علےٰ نبیّنا

ییٚلہِ تُلِو لَذّت بَتَس بڑ ژنزِ اَکےٚ گرِو زیہم ژہتَس
یُتھ نہِ مَشبو کرُن دُعا صلِّ علےٰ نبیّنا

لُر لَدان لوسِم نرے اَتھ ہاوان گوس یِیمہِ گرے
یاد گرِو زیہم مےٚ فی اللہ صلِّ علےٰ نبیّنا

چانٛژ وُہ میدِ چھُم یارسُول
عبدُاللہ ژہ کرِتن قبُول
تِہہ دِل چھےُ پَران ثَنا
صلِّ علےٰ نبیّنا

آنحضرتن ہُند اکھ مُعجزٕ

اوس نبیؐ مَسجِد اَندر   آو قوما از جنسِ کافر
یا نبیؐ ژٕ نیر نٕبَر   صلّی اللہ علے النبی

چھُکھ ژٕ یوٗدن رسولِ خُدا   ہاو معجزٕ پننٕ بما
اَدٕ اَسی نٕ کروے دَغا   صلّی اللہ علے النبی

چھُھٕژ کنیا بُڈ چھُو آسے   تتھ سونگ کُلاہ کھسے
شَیٔ لنگ تتھ سونٛگ آسے   صلّی اللہ علے النبی

شیٔ میوٕ گژھن ظاہر   ٹنگ، ژوٗنٹھ، دچھ بیٚیہ خضر
بیٚیہ انجیر دأنٕ مٔدری   صلّی اللہ علے النبی

پژستھ بُرگس آسے بطول
اَدِ دِین چون آسے قبوٗل
لا اِلٰہ محمدؐ رسوٗل
صلّی اللہ علے النبی

گرِژھ پیدا بالائے شجر
پاے لعلکو وہ زِلی خوشتر
چھوٗت مُرغا توٗنتھ تَس زرِ زر
صلّی اللہ علے النبی

سُے مُرغ سَپہ بزِ گواہ
اَدِ انوے ایماں ژرے نا
چھُہ یہ تحقیق رسوٗلِ خُداؐ
صلّی اللہ علے النبی

آو ییلے نبی یَسؐ کنَن
تام خبر واجِ جبریلَن
گو فِکرن سَپنہ کیاہ سَن
صلّی اللہ علے النبی

ڈُپ رہ بَن ژرےٚ پیٹھ سَلام
کاٗم تِہنز سَپنہ تمام
توٗت گرِژھن خیرُالاَنامؐ
صلّی اللہ علے النبی

گو تہٖ خلق تَسی پتہٖ پکان
ووت توٗت تہٖ ڈیوٗنٹھ گُھ عیاں
اوس کوتاہ بوٗڈ منز ماٗدان
صلّے اللہ علے النبی

ضرب دِتُن تَتہِ اَز عَصا گو سونُک کُلاہ پأدا
شُتےٚ لنگ اُسی تَتھ اَز طلا صلّی اللہ علےٰ النبی

شُتےٚ میوَے پَینہٕ جأری کھینہٕ لوٗکو سیر گییہ سأری
لگو دَپنہٕ ثناے بأری صلّی اللہ علےٰ النبی

پرتھ بُرگس اوس لا اِلٰہ محمّد رسولؐ اللہ
پیٹھ پأدا چھوٚت جانا وار صلّی اللہ علےٰ النبی

دوٚپ تمی اے اھلِ عَرَب چھُ یہ تحقیق رسولِ عَرَب
برونٹھ ییو با صد اَدب صلّی اللہ علےٰ النبی

پیٹھ اُمس دوٚتھمُت قُرآن کیاہ صِفت چھُ کران بَیان
سأری شُمتھ اَنِو ایمان صلّی اللہ علےٰ النبی

تورٕ دوٚپکھ کیاہ جود گراہ نزٕ ژرےٚ ہیوٗ ڈیوٚنٹھُمت چھُ زاہ
جادِ سِتین اُچھ گییہ سیاہ صلّی اللہ علےٰ النبی

تام ووتُے پانہٕ جبریل   آس ژرےٚ کُن اَز طرفِ جلیل
یا نبی کیاہ چانٛ ذلیل   صلیٰ اللہ علے النبی

یوٚد دِیکھ کروکھ قہَر   کَرِتھ ژھنوکھ زیر وزبَر
یا نبی ژٕغم ہہ بَر   صلیٰ اللہ علے النبی

ذُپ مائلکن پیہے خَبر
معجز اکھ زِ پیٚغمبرا!
کَرِتھ عبدُ اللہ ہَس رژر
صلیٰ اللہ علے النبی

شبِ قدر

خوش آنشب آنکہِ قدرش نام باشد   دَر آں اَلطافِ ایزد عام باشد
ساہسہ ریتہٕ کھوتہٕ یہ شب آو بہتر   زمین و آسماں سورُے آسہ انور
کہ اِنّآ انزل آیت اَندر گو نازِل   یُتھے ہیوٗکنہٕ شبَس چھُہنہٕ منزل
اوس اَندر لوحِ محفوٗظ سور قرآن   وائِتھ اوٗن جبریلَن پیٹھٕ آسمان
ترٛواہَن وٗری پینٕ آیہِ آپہِ   جبریلن وول نبی یَس بڈِ پایہِ
یہِ شَب چھُے بست و ہفتم نزدِ اکثر   شاہہ پیتہٕ تام صُبحَس آسہ انور
جبریل با ملائِک آسہ وٗسِتھ   پھیرِ سٕے جایہِ جاے کوزِ کھسِتھ
عُلما شوٗبہٕ وِنی سبز و زیبا   بامَس کعبہ کِہیے کَرِ پَر پا
تِمَن تورٕ حق تعالا کرِ خطاب   کِہ پھیرِو خانہٕ چھُوٕ ثواب
آسہِ کُنہِ ذاکراہ یُس ذکر کرٕی   اَسہِ کُسٕ حقہ ہشرے فکر بری
چھ کوٗنے اِستادٕ دَر مُناجات   چھ کونے وارٕ کرَان ذکر و طاعات
چِھ کُنے توبہ کرَان اَز گُناہاں   چھُ کونے دعٲدی لدا حالِ حالاں

چھُ کنُے عاجزاہ اکھ زشت و ابتر　　　چھُ کونُے عاجزا اکھ خار و بدتر
کرہم تیس حال ظاہر تس پہ دمے　　　پہ منگہم تی بہ ہیتھ بڑونیھ پیٚےَ
اَمی پاٹھی حق تعالا آسہ دیان　　　سار بسائز از کمال لطف و احسان
یتھ شبس زان غنیمت بیدارٔی　　　امی شبہ آسہ سیٹھاہ فائض جارٔی
خدایا میر عبدُ اللہ چھ یوان　　　ژیے کنے با امید از لطف و احسان
بخشتس سارٔی گوناہ ژہ برحمت　　　یا پہ سپہ کُن دائیم ہاوتس وتھ
بحق مصطفےٰ و سرورِ دین　　　بحقِ چار یار و آل یاسین

با ولاد و بنیا را نم رہانی
زِعصیاں و بہ عفراں می رسانی

شبِ برات

بحمدُ اللہ کہ اَز چھے شبِ برات
بَلایَو نِشہ خلقس آسہِ نجات
بَراَڑے عاشقنہٕ روے ہاوان
بَراَڑے عارفنہٕ سیر باوان
بَراَڑے مؤمنن پیٹھ وَسہِ رحمت
بَراَڑے نیک بختن وَسہِ رحمت
روایت کرد صدیقؓ اَز پیمبرؐ
یہ شب چھُے نصف شعبان خوب انور

وَسہ بَر آسمانے حق تعالا !
اسے کُن ساپہ بُدی کَر زِدا
چھُنہٕ کانٛہہ بجر غمس بوڈ مُتے
چھُنہٕ کانٛہہ گرِ نبٕر کوڈ مُتے
چھُنہٕ کُنہٕ عاجزا کانٛہہ اکھ بچارا
چھُنہٕ کانٛہہ کُنہٕ گومُت آوارہ
چھُنہٕ کُنہٕ ظلمہٕ سِتی گوٗل مُتے
چھُنہٕ کُنہٕ عاجزا اکھ پھوٗل مُتے
چھ کونے ۔ توبہ کَران ازگُناہاں
چھُ کونے گومُتے کانٛہہ حالِ حاراں
چھُ کونے گرِ نبٕر کوڈ مُتے
چھُ کونے عاجزا اکھ پیوٗ مُتے
ژٕ وَن تم حال پَنُن کَر زِوا
ژٕ کرتَم دود ظاہِر کَر دَوا
پَنہٕ نے فضلہٕ سِتی تس کَرٕ مَطلب
تہٕ ہیکِہس نے کَرِتھ ماج تے بَب
چھُ پَنٕس میٖہربان تر کھوتہٕ ماجِس
گو نہٕ ہی ساری بخشس پایہٕ وارِس

گُذ راں ساٗری کرے تَس گوناہ
بہٕ ستآر چھُس سارِن ہُند پَناہ
بُخش پہٕ تَس یُس اَمِہ راٗژ گوناہ
کرِ بنیِہ گُذرِ بانوٕے روٗے سیاہ
موکلِہ پہٕ جادٕ کار بنیِہ واپہِ طنبوٗر
مُنجم کوتوال بنیِہ کاٗفِر و کور

یُتھُے ہیوٗ میر عبدُاللہ چھُہ وَنان
پوٗز تِموٚ محمدٕ ثو یِہ کوٚرُے بَیان

وفات نامہ

باتو گویم اے برادر از وفات مُصطفےٰ[۱]
تاچگونہ رفت از دارِ فنا سوے بقا

کہُنمہِ سالے ہجرتنہٕ آو نیرِ یتھ مُصطفےٰ[۱]
حرمہٕ بِنیشے ہۆ پتے گےٚ تم غمَس منٛز مُبتلا

اَزواجن سارِن شۭمِتھ کوٚرتہِ کھ یہ التماس
تھوٚد وَتھنہٕ کھ چھُسم نہٕ قوّت پھیرِہا بو جابجا

کتہِ سوٚمبرِتھ اکھ جایا گرِو مےٚ کرِٛز اِختیار
نہٕ تہٕ لگم پھیرِ نہٕ سِتی گرِ گرَے مےٚ اِذا

سارِی شۭمِتھ عایشہ ہندے کوٚرِیموٚ یکجا پسند
بُرجِ صدقس گو بہِتھ آفتاب والضحیٰ

ییلہٕ ڈیٚنٹھکھ زٔر سختی دوٚپ نکھ یارِو دَوات
بٔرِو نیٚتھ اُنوِ لیکھِہا بو اکھ نصیحت باشما

بعَضو دوٚپ بٔرِو نیٚتھ اُنوِ بعَضو دوٚپ چھُنہٕ جاے
زانکہٕ واتیکھ لبکھہٕ سِتی تیٚژ محنت تہٕ ادا

دۄپ حضرتِ عُمرنے بَس چھُ اسہِ کیٚتھ قرآن
اَتھ قبضیس آسہِ بوز کھ شور و شر تے یِژ بسا

تَوٕ سپٔتی گیہِ ناخوش دۄپ ہکھ زِ چھُنہٕ جاں
شور کرُن کریکہٕ کرُن دَر حضورِ انبیاؑ

یِژ سپُن سوز و گداز دۄپ ہکھ ہانکاں
ستہِ مشکے سَستہِ کریرے آب اَنو سوے ما

اِضطرابہٕ سپٔتی سپُن شور و غوغا ییلہِ یِژ
دژاے نبرَ زِتھ اَسکھ ڈچھنٔ علی مرتضےٰ

کھوٚوری اَسکھ فصیل تَتھ بیٹھ ممبر گرزِھتھ بیٛھی
با خداے خویش ڈیکھ ساہہ بڈی حمد و ثنا

بیٚیہِ دۄیکھ ہاے لُکوَ توبہ گُماں چھُوٚ یی
کہ نبیَن چھُنہٕ مرُن ڈپو دَر فرقانِ خُدا

اِنک میّت کِہ زِ مرنٕے خامخاہ چھُہ کَس
وُچھتہٕ ساٗری گیہِ نیٚرِتھ انبیا و اصفیا

وَصیّتہٕ نِش گے فارغ گے بخانہٕ فاطمہؓ
دۄپُن صدیق چھُو مسجدہٕ ہُند امام و پیشوا

اَسِ بیماٗری تہٕ رنجوٗری ساٗرے دوہ ژروا
ڈیہہِ جبریل آو یِژ زُھن حال تسی اَز خُدا

ٹِھۄ مہ دوہے آو جبریلؔ دۄ فرشتہٕ ستی ہیتھ
اکھ زِ اسماعیل دۄیم عزرائیل جان رٕوا
ژاو اَندر جبرئیل آن دو کس بیرون دَر
یا نبی عزرائیل چھُے دَپان اژُن ہا
یتھ وَقتس تام نہٕ ہیوٚتُے کانسہٕ اُمی رُخصت
دۄپُس ربّ العالمینَن تس رۄس مَیا
گرِ لیسی صوٗرتھ ہیتھ عزرائیل روٗزِتھ بَر در
کرِ یکھ دِژن بڈِ زِ اے اھلِ بیتِ مُصطفےٰ
نبی سندُے ڈیشہٕ نگ چھُم شوق اندر اژُن ہا
منع کرنے تورِ دِژائیس حضرتِ خیرُ النساؔ
بیٚنہٕ دِژن بڈِ کرِیکھا بیٚنہٕ دۄپ ہَس تورِ تی
ہُرِ سانے تمہ جاے بیٚنہٕ کوٗرنے تمی صَدا
لرزِ ہوو تمُ اھلِ بیتن گوٚو بیدار آں نبی
ہائے یارو شور و غوغا کیا چھُہ ڈِیٗو توٗہی بما
دۄپ ہَس زِ اکھ گژھِ نُوسا بَرتلہٕ چھُہ تندخو
دۄپ نَس زِ زانہٕ یَنے کوٗرِ یہ کُس چھُے فنا
بابہٕ صاؔبو یہ نہٕ زانن کُس چھُہ سانے بَرتل
دۄپ نَس زِ سُے چھُ لُس کَرِ ووٚنی باژَن منز جُدا

سُے چھُ یُس کرِ موٗنڈ زَنہٕ تےَ سُے چھُ یُس کرِ شُرؠ یتیم
سُے چھُ یُس کرِ ٹُہرِ پارِ سُے چھُ یُس کرِ سور فنا
پیٖ ڈیشِتھ گو نبی سخت پأٹھ بیہوش
گو گماں کہٕ زِ گژھتھ پیوٚ دَر دارُالبقا
نوٗر دیدن ییٚلہِ ڈیٚنٛٹھ بے ہوشی تہندِ نے
لجہ وَدنے بڈِ بڈِ کیاہ سیٚنٛن یہ ربّنا
عجز و زاری ییٚتھ کرن حدِ روٚستے اضطراب
دَر کمالِ ضعف کرِن تس کنُے چشمہٕ وا
ییٚلہِ ڈیٚنٛٹھ اوٚش تتراوان بیٚنیہِ وَدن تہندے
اچھٕ ستیٚن پاک کرن وارِ پأٹھ تس لگا
دوٚپ تس زِ ہاے کوٗری وَدنہٕ چانے گژھ چاہ
عرشِ اعظم وُستھ ییہ ے ساتہٕ اکے ست سما
دنہٕ گلس صد تسلا بیٚنیہِ کوٚر ہس ایہ دُعا
بارِ خُدایا صبر بخشُس ییٚلہِ گژھس یو جُدا
ہاے کوری ییٚلہِ نیرے روح میوٗنے از بدن
ٹُری زِ انارا جنوٗن کری زِ صبر ژےِ سیٹھا
پیٖ ڈیشِتھ بیٚنیہِ وچھن چشمہٕ پٔتنہٕ نے از نظر
بیٚنیہِ لجی بڈِ وَدنے حضرت خیرُ النساء

دوُپ نَس زِ ہلمتے کوٗری کوٗت ہکھ ژِ غم غصہ
ییلہِ گژھے جاے رَٹے جنتچ عرش خدا
عائیشہ صدیقؓ آیہ تو پیتے بڑو نٹھ کُن!
کوٗرِن عرض اکھ وصیت کرتہٕ بنیہ اے مجتبیٰ
دوُپ نَس زِ سوے وصیت یوس مے کرے بڑو نتھ تے
ژاڈ تحقی کرِ زِ عمل ابتدا و انتہا
آو حُسینؑ بنیہِ حسنؑ گیہ بہتھ پیشرو
گِرِی پیہ تھندے لگو نٹہ نے جملہ زمیں و سما
شاہ حسنؑ روے نینُن تھوو بر روے نبیؐ
پیٹھ سینَس روے تھاواں آں شہید کربلا
گِریہ تھندے جو پیہ پکے لوٗکہ ہنزن چشمن
کوٗرِنہ دناسا تمن بوسہ دیت تنک لبوے را
ژاو علیؓ نِشہ پانس بنیہ نو وُن با کرم
پیٹھ مَڑھن کلہ تھووُن سر بسر حُبِ ولا
دوُپ نس زِ یا علیؓ تَس یہوٗدی سُند مے پیٹھ
چھُم قرضا دپ سائے علیؓ کو کرَے بو ادا
دوُپ نس زِ یا علیؓ چھکھ ژِ اکھا سئے یُس
گوٗو ڈیشتھ کوثرس پیٹھ زَن بہتھ پادشاہ

رنج ژٔے پیٹھ ییٔر واتے لیکن کٔری زِ صبر ژٕ
ییلہِ ڈیشکھ ساٗری ماژاں پوک بایں دُنیا!
ییٚنہِ کٔری زے استقامت برنماز پنج وقت
ژٕ ونہٕ غلامن تہِ اُڈ زے واہِ یاٗ کھٕبن حق بجا
اَتھ کھورَن ہیتی دیُت نس چانہِ غمہٕ مےٚ سوٗر گوم
جان وَندے پیر میانیو زُو ژٔے پیٹھ چھم فِدا
چانہِ بَدرٔے لگہٕ ہاٗ بو کلہٕ پانٔے ونہِ سبھے
مُرہٕ چانٔے دوٗدُم جگر سیّدا وسیّدا
تام دوٗپُے قاٗبض روٗحن کہ اندر اَژٕ بو
دوٗپُس نبی ینٛ روز ساتھا ییٚنہِ جبریل از خدا
ووت جبریل دوٗپ نس زِ ساٗری رفزِ تھ منتظر
روح ملک عرش فلک ییٚنہِ یِم چھی بر سَما
نارِ دوزخ ژھیتہ سپنٛ رضوانس حکم آو
سھاو پیر ستھ حوٗر و غلمان جنتہٕ شیر جا
ییٚنہٕ دوٗپھُم پانہٕ ربّ العالمینن کُن ژٕ گژھ
داہتہ ناوُن یار میوٗنے سوتے فردوس علیٰ
جبریل تہِ لوگ وَدنے تھگہ جاے زار زار
دوٗپ نَس زِ جبر سَلو خوش خبر گژھ دِکھ بَما

تورِ دۆپ نَس انبیاہَن تاں پہٕ جنّت چھُے حرام
یا پہٕ ژِ تے چاۆژ امت سِتھاوِ اوّل تتہ پا
اکھ شفاعت بیٚیہ حوضِ کوثر و محمود جاے
بخشہٕ گوناہ سارِٕی بنٛدن کرِ چوٚنے دل رَضا
شاہ سیٚن بیٚیہ دۆپ نس اے پیمبرِ شاہِ دین
کاٰنسہ پیغمبرَن پہٕ نوٚبے یہٕ ژِٹے نوٚ سُتھ از خُدا
توٚ پتہ اَمر سیٚن قابض روٗحس کہ اَتھ
اوّل ژٕ کر کاٰم نبی ین ژِ تِنٛ خود بارَضا
گوٚو نیٚر سِتھ شہباز اجاے دٕژن جنتس
بوٗئے خوش جسمہ سُندے جاے رٹن بَر ہوا
یوٗت وَدان جبریل لوٗگ کرنے ہاۓ ہاۓ
اے دریغا گوٚو نیٚر سِتھ مُصطفےٰ اسوۓ بَقا
فاطمہ سِندے وَد پہٕ عِسِتی لگ نہٕ نٹنے جنِ و انس
گیہ گٹے آسمانس اتشِ و حسرتا !
یار بہتھ مسجدِ اندر لگ کرنے واویل
تتھ جائے شور سپُن ہیو شورِ کربَلا
شیٚئے زٕ ژٕ از اہلِ بیت آسی حاضر غسلس
فضل عباس بیٚیہ ترٕے ژٕ بیٚیہ علی مُرتضیٰ

غسلِ تہٕ دیُت علیؑ یَن بنیہٕ اوسکھ پیشوا
چیہ .... پانہٕ آں شیرِ خُدا
ترٕ ے پارچہ اُسکو کفن تس وَ لے مشکنہٕ دار
مشک عطار جبرئیلن اوٚن از بہشت بے بہا
چھٕلتھ تھووکھ حُجرٕ اندر برسریرِ مشکدار
ژندر وارے سپنٕ بوٚد وارے آو نِدا
ہائے لوکو ییو کرٕو اکھ نمازا اَسہ پیٹھ!
فوجہ فوجہ گرٕھتھ کرکھ لیکھ تہٕ و جُدا
بوٚد وارے واتناوکھ جسمِ پاک اندر زمین
تتھ جائے ییٚتہٕ اُسکھ زندگانی ہنز جا
پیو ماتم عالمس لوٚگ وَدنے آسمان
باز ژاٰنو بڑم چھہ سمسار سورکنہٕ نو دُنیا

میر عبدُاللہ کردی پرٕھ کتھا از نبیؐ!
دیُو کارس سان یارن دَر تتھا روزِ جزا!

وَفات نامہٕ آنحضورؐ

شتوٗہم صَفرٕنی اُس بۆدوار   سردارِ عالمؐ گیہٕ بیمار!
ژندر وار دۆہہ کۆرتکھ عزار   کیاہ سون شوٗہٕ ۆن پیغمبرؐ
گژیسیاکی کژیکھ دِژ بَر تَلہٕ   حکم چھُ اَژنس کِنہٕ ژَلہٕ
فاطمنؓ دۆپ نَس ژروے بَر   کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

دو بار کژیکھ دِژن اَژ اَندر   ترِمہ کژیکہِ سارِن کنَن پیوٗ زَر
فاطمَنؓ دۆپ تس چھُ ضعفس اَندر   کوٗت گے سَردار پیغمبرؓ

ترٕییہٕ سِپھر کژیکھ دِژن گژھ پھِرِتھ   ترِمہ کژیکہِ حضرتؐ گیہٕ وُچھِتھ
بے ہوشس سِپنے ماہِ کیو نر   کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

فاطمو زوٗن تھوٗ کھند صدا   بابہٕ صاۓبہٕ زانکھ ژٕ تہٕ ہیٚیہٕ خدا
جُدا کرِ فاطمہ تہٕ پیغمبرؐ   کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

بۆزِیلہِ فاطمہَ دِژ نۆ باک — بابہ دادِ جگرس گومو چاک
پادَن بابو وندیو سَر — کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

وۆدنَس بابو کیا کَرہ ! — دوکھ چانہِ فراق کَیتہ زَرہ
وۆدنَس اُمتی گے بے بَر — کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

بڈِ وۆد فاطمہؓ روو دیدار — مدینَس تمہ ساتہ گوگٹہ کار
جبرئیلس کُس سناوَنہِ خبَر — کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

وۆدنَس بابو کورکُن گوکھ ؟ — ماجہ رَچھہ تھوو تھم للہ ون دوکھ
مینتہِ تۆرکہِ نِتم چھَس بے بر — کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

حضرتِ صدیقؓ اوس لارن — عایشہؓ وَتہ پیٹھ اُس پِژارَن
حضرتن ینتر پیٹھ تژاوُن لَر — کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

کرکھ دِژ عایشنؓ ہا بابو — دیدارِ حضرت گوم خابو !
باک دِژ فاطمہؓ پھٹ میانہِ ژھر — کوٗت گے سردار پیغمبرؐ

وۆد حضرت صدیقؓ یار غارو — گو ہم نیرتھ پتہ لارو
بدلہ لگہ ہے وندہ ہے سر — کوت گے سردار پیغمبرؐ

حضرتِ عمرؓ اوس وَدان — شمشیر نُنۍ ہتھ دژاو مأدان
مارن سہ یُس دیہ گو سَرورؐ — کوت گے سردار پیغمبرؐ

عثمانؓ صاحبن ہیوک نہ ذرِ رتھ — حیا سنز ہیچن نہ کتھ کرتھ
ہیور ہیو کنہ وُتھیتھ شاہ حیدرؓ — کوت گے سردار پیغمبرؐ

اُمتس چھُ فِراق سَردارو — کمہ وَتہ ژھارتھ غمخارو
امّت چھے کران ارِتہ سَر — کوت گے سردار پیغمبرؐ

یارب سونے کر قبوٗل — دروٗد بے حد بَر رسوٗلؐ
بر آلِ محمدؐ چار سرور — کوت گے سردار پیغمبرؐ

میر عبداللہ چھُ امیدوار
دیدارِ چانگ چھُس اِنتظار
ہاو تس دیدار یا سرور
کوت گے سردار پیغمبرؐ

باہ اِمام

یَلہٕ پرژھُن سون امام کُس چھُ
سُے چھُ حمادؑ پتہٕ امام علقمسؑ
ابنِ مسعودؓ ہشنرٕ اسے تَس وَتھ
اوس ابراہیم خلیلؑ تَس پیش
شیتؑ نبی ہشنرٕ اسے تَس مالے
تَس آدمؑ پانہٕ اوسُے راہبر
تَس میکائیلؑ اوسُے پیشوا
تس اسے وَتھ زِ عزرائیلؑ جاں

دَپتہٕ ژٕ میٚ کمیو وَتہٕ اوس سُہ
اوس ابراہیمؑ نجفی بڑونٹھ تَس
تَس زِ پیغمبرِ خدایہٕ ہشنر سَتھ
نوحؑ نبی ہشنرٕ ٹ تمی راہ پیش
تہنٕز وَتے ڈاڈرٕ ٹی تمیٚ مالے
تمیٚ جبرئیلؑ کھووے پتہٕ سَر
تَس اِسرافیلؑ سپُن رہنما
تَس زِ ربّ العالمین ربّ جہاں

میٚر عبد اللہ کردی اے مبین
اَمہٕ وَتے ساری مُسلمان پکِن

○

بیاکھ معجز

اَسی بہتھ رسولِ خُدا آیہٕ گُکولاہ وُستھ اَز ہَوا
پھِرٕ کیٛہ لدے کَران صَدا صلی اللہ علے النبیؑ

جاے دِتھم ژِ زیر دامَن اَمہِ وَراَے چھُنہٕ مے مامَن
گرٛٹھہ نیرتھ کوٚت پہٕ شامَن صلی اللہ علے النبی

چھَس بہٕ بچن غذا گاراں شاہ باز چھُم پتے لاراں
بیمہٕ تہندِ چھَس بوتھاراں صلی اللہ علے النبی

اَسی کَران یوٚہے کَلام تِمہٕ ساتَن شاہ باز آو تام
یا نبی علیک سَلام صلیّ اللہ علے النبی

پہٕ گُکل چھُس میوٚنُے شکار یوٚری دِتم بیٚیم بکار
بوچھ ہوٚتےُ کرس نہار صلیّ اللہ علے النبی

؏ کلچرل اکادمی ہندس نسخہ نمبر ۱۹۲۳ منز چھُ " صل رَبی محمدا " دَرج

ہاے یآزو یہٕ کَتہٕ دِیٔے   یوّت گژھی ماز ہیتھ یٚکے
چانہٕ خاطرٕ یہٕ غَم کھیٚمے   صلّی اللہ علے النبی

یا نبی تہٕ کتہٕ بَنے   کھیٚمہٕ کُکِل یہٕ ہَنہٕ ہَنے
نَتہٕ ماز دِم پَنہٕ نہٕ تنے   صلّی اللہ علے النبی

ہاے یارو اَنِو خنجر   ماز ژَٹہٕ بو رانے نٕبر
سیر کرون یہٕ جاناوَر   صلّی اللہ علے النبی

دُپ یارَو یہٕ کَتہٕ زَرو   اَمہٕ کرنَے ساٰری مَرو
جاں ژٕ یٚنہٕ پیٹھ فِدا کرِو   صلّی اللہ علے النبی

لگو وَدنہٕ جن و ملک   لگو نَژنہٕ عرش و فلک
پیٹہِ اَصحاب وٕستھ اکھ اکھ   صلّی اللہ علے النبی

شور سَپُن سبٹھا غوغا   مَلکو دُپ تَس مَرحبا
وا دَردا وا حسرتا[۲]   صلّی اللہ علے النبی

ع۲ چانہٕ ہمژ صد مَرحبا (حاشیہ)

ع۱ شاہ یآزو یہٕ کَتہٕ بنے

کیا بنیو پیہ واویلا ، کُکل میکایل از اعلی
چھُس پیہ جبریل امین خلا ، صلّی اللہ علے النبی

یک طرف حَسن نالاں ، یک طرف حُسین گریاں
ہاے بابو فاطمہؓ وداں ، صلّی اللہ علے النبی

تام یآزن مُشرزباں ، آے آسی نزدِ رحمان
آسی کروے ژرنے امتحاں ، صلّی اللہ علے النبیؐ [۱]

وُچھو لوکو تہنز ہمت ، کیاہ کرُن کُکلے پیٹھ
کتہِ مشئے تس پیہ اُمّت ، صلّی اللہ علے النبی

عبدُ اللہ چھُ اُمید تھاوان
تتہِ بخشتس ژبے یارن سان
غم چھُ کیاہ یس چھکھ مہربان
صلّی اللہ علے النبیؐ [۲]

---

[۱] پیہ بند چھُنہ ن ۱۹۳ منز

[۲] میر عبداللہ بن کوَر پیہ بیان
کأشری پأٹھِن معجزا ماں
ژبنس تھاوِن پیر کیو جواں

بیاکھ مُعجِزٕ

کُرٕ روایت اَنسؓ زِ دوہ ہسہٕ اَکے مُصطفیٰؐ
گوٚ گَرٕ فاطمہؓ سُندرے اُس تَتہٕ خیرُالنساؑ
دوٚپ نَس زِ ہلے بابو گیہ ترٕسے دوہ فاقہٕ میے
گوٚ ہٕ یاٗدا کھیٚتھٕ تہٕ چیٚتھ میے بوچھٕ لجی مےٚ سبھٹھاؑ
ییٚلہٕ بوٚزنٕ ہو ونس تمۍ سنگ بَر شِکم گنڈِتھ
دوٚپ نَس زِ ترٕور دوہ گٔے مےٚ تہٕ نوٚبُم نو غذا
دزاو نبرٕ لوٚگ دٕپنہٕ ہاے حَسنؑ تہٕ حُسینؑ
بوچھ ہتی چھی کیا پہٕ گَرٕ اَتھ اَندر ربّنا
اوٚس تمۍ اکھ گرٕ پوٚستا ترٕ لیش دِوال اوٚنہٕ ٹِنے
گوٚ روٗزِتھ تتھ جاے آلِ محمّد مُصطفیٰؐ
دوٚپ نَس زِ ہاے بابو گرٕ کأم ماہ دِم مزوٗری
دوٚپ نَس زِ کھارکٕ پَرس آب دِمے خورما

اَکِس نٔٹِس ترٛےٚ خضر دِمہٕ کرکھ یوٚد قبوٗل

دوٚپ نَس زِ گوس راضی اَتھ پیٹھ اے یار ما

کھوٗرِن نوٚٹاہ ترٛے دِتی نس کھیٚیَن پانس بیٚنہِ گو

اُسِتھ کھارِن بیٚنہِ دِتِن تَس ژوٚوہ خرما

بیٚنہِ گو زِ کھارِن مزوٗرِی ع۱

آو گٔژھ یُس تے دِژِن چیاسِتھ تمی بروئے مجتبیٰ ۴۱

تام نٔنیَن اَتھ ووے نوٚٹ کھوٗرِن زوٗد تَر

دِتُن تَس سُے گوٚو پیکان توٚت نبی باتقا

گوٚو خیال تس گرٛیشتِس یُتھ کارا جُز نبی

آسہٕ نتے چھُ یہ تحقیق سیّد خیرُالوریٰ

ژھُنُن چیندس اَتھ پیٚتو کٔڈِنہٕ شرا کانبرٕ وَے

ژوٚٹُن ڈُچھُن اَتھ پیٚنُن گو غمس منز مُبتلا

پوٚک سَوارا توٚت کُنی ہوٗرِن تُجھِس آب تَس

گوٚو بیدار دوٚپ نس کیاہ ژٕ نیٚ سَپُن مَعاملا

دوٚپ نس زِ یَر زخمہٕ دِژِ مےٚ چیاسِتھ نبی یَسٕ

تَو ژوٚٹُم اَتھ پیٚنُن گوس بوٚڈِ سِتھ دَر بَلا

اَتھ ہیٚنوتُن اتھ کنیٚتھ گوس بسوئے نبیؐ

ماج اُسی سِتی تس وے کوٚرنہٕ بہ مسجد ندا

اُسی تتے ژور یاروے دۆپ ہَس زِ کیا گژھی
دۆپ نکھ زِ چھُس تمنّا وُچھ ہَن بو مجتبےٰ
نیو سلمانٔ اَتھ رٹِتھ سوئے خانۂ فاطمہ
اوس بہتھ تَتھ جاے پاپہ رسوٗلِ خُداؐ
بَر پیٹھے دِژِن کریکھ تمہٕ گڑیستی اے نبیؐ
تورٕ دژاپہ تَس وُچھنے حضرت خیرُ النساؓ
ژاپہ اَندر دۆپ نس زِ باپہ صاٰبو گژیو ستاہ
چھُنے نبیرے عرض کران وُچھ ہَن بو مجتبےٰ
چھُس پیکان رَتھ اکھس کیتھ یژ کران زار یار
دژاو نبیرَ دۆپ نَس چھُکھ شافعِ روزِ جزا
کوٗرِم گوناہ ژنڈ دِژِم روے مُبارکہ سے
بخشتہٕ گوناہ میأنی بو چھُس یژ غمس مُبتلا
دۆپس نبیؐ یَن ہاے گژیستیو مأج ہیتھ ایمان اَن
پاک گژھکھ غمہٕ نشے کانہہ نَہ روزی نو گوناہ
یا نبی چھُکھ ژٕ تحقیق پادشاہِ ہر دو کون
بچہ اوٗم اَتھ میوٗنے کَرتہٕ مے دأدس دَوا
رۆٹ نبیؐ یَن اَتھ تہندہ جاپہ یَنہٕ نے تھوو نس
تیتھ یتھے واپہٕ پأٹھن یتھہٕ اوس بڑو نٹھے بجا

اوٚن ایمان مأج ہبتھ تمی گرپسی پوٚزن تشہد
گو مسلمان تہٕ لبنہٕ روزِ قیامت سہٕ جزا
یا الٰہی استقامت بخش برقدم مدام
تا نباشد میل نفسم سوے دولت ہم غنا

میر عبدُاللہ اوٚن یہ حدیثا دَر بیاں
دِیو بوزن نوکھ ساری گژھہ راضی تس خدا

یومُ القیامت

میر عبدُ اللہ کرِ ووٚنی یہِ کلام — وارِ بوٗزِن لوٗکھ ساری خاص و عام

زان زِ اِسرافیل وایہِ ییٚلہِ صور — دَپہِ وۄتھو موٗدی مِتھو اَز قبوٗر

ہلےَ رگو، اُستخانوَ بَد نوَ — بہرِ حساب آیہِ دُہے کَڈِ نوِ

ییٚلہِ وُچھَن نرِ گُنی یہِ فلک — نرِ گُنی کوہ تہٕ دٔریا بنیہِ ملک

ساری ووٚتھَن نبیتھ نٔی تریشہٕ ۂتی — ساری حارٲں بیہوشی ییتہِ مٔتی

گرِیا یارو تَس نبیؑ یس یہِ سوال — وارِ دَپ تَم تِمہٕ دُہے کیا مِچھ حال

آکھ وَدُن ریش سیُٹن سور تَر — دَیتہٕ کیا بو دِمہٕ قیامژ خبَر

باہَن فوجَن اکھ فوجا پننزرن — تِم چھِ تِمےَ یِم چھِ فسادا کرَن

سورِ صوٗرژ بنیہِ ووٚتھَن رشوِ خور — بنیہِ قوماہ آیہِ آسکھ نہ بصر

تِم چھِ تِمےَ یِم نہٕ کرَن عدل و داد — دوٚن مٔنزٕ ییٚلہِ کرَن فریاد

بنیہِ قوما تِم زِ ووٚتھَن زٔری تہٕ کاذٕ — یِم نہٕ مٔنٛن عاب چھِ ہرگز وُچھاذٕ

بنیہِ قوما آیہِ آسکھ رَتھ پکاں — زِلوِ آسَن تِم ژایان دٔرد ہال

تِم چھ تِمَے یِم پنہٕ کَرن زاہ عمل علمہٕ سِے تِم پَتہٕ آنٕس اَز ذلل

بیٚنیہِ قوما داسہٕ آسکھ بر جسد ہیر بونٔے نار ڈلتھ اَز حسد

تِم چھ تِمَے یِم پنہٕ پٕنز گواہی دِن آسہٕ بَس بد بوے تِمَن یِیلہٕ یِن

بیٚنیہِ قوما کھورِ ڈیکس مِلوِتھ شہوتی چھِے کیتہٕ ہکن کٔھہرِتھ

بیٚنیہِ قوما گومتےٚ دیواہہٕ زَن ہوشہٕ چی آسکھ پنہٕ پیشر ہَمن !

تِم چھ تِمَے یِم پنہٕ مالٕس دِن ذکواۃ ٹوسٹھ آسکھ مال تِمَن دوہ تہٕ راتھ

بیٚنیہِ قوما نارٕکٕے آسکھ ییزار ہیر بونے ڈلتھ آسہٕ تِمَن نار

تِم چھ غائبتھ کرِ ونی خلقَن اَتھ چھ برابر ساری مَرد وزَن

بیٚنیہِ قوما کارِ پیتی زبوتَس ! اُسہٕ گنڈمٕژ آسہٕ تسَں بہ ہوس

راتھ دوہ ہے کَرن در مسجد کلام دُنیہُک حب تہٕ عمل چھکہ تمام

بیٚنیہِ قوما ہوٗذ سُندرے رنگ زَن تِم چھ لایرواہ وار بوزوِ یہ سُخن

بیٚنیہِ قوما شب چار دہ روے تِمَن

امرِ خدا راہ رسول ؐ تِمہٕ رٹَن

روزِ عاشوٗرا

بوٗزِو لوٗکو چھُہِ عاشوٗرک دوٗہا اَز خُدا
ژورمتیُ اُسی بیغم خلق اَز رنج و بَلا

تُمہِ دوہےَ روزِ تھاوِنہِ جان تہٕ بیداری شب
بیٚنہِ مانٛس وار پاُٹھِن کٔرِی زِ ذکات رَوا
دوٗپ پیغمبرٚن لوٗکو مال پٔنُن رٔچھِو تَو!
یِم ذکات دِنہٕ ستی دَر خلا و دَر مَلا

دِکھ ژِ خارا اَتھہٕ اَمِہ ورأے سون تہٕ روپھ ماچھُوٗنِن
چھُنہٕ برابر زرس عاشورِکس در بہا

اَتھہٕ اندرِ یہٕ سنّت دہ چیزی اَز نبیؐ
کٔر روایت اَتھہٕ کتھے شاہ علی مُرتضےٰ[۱]

اُمہِ دوہےَ روزِ تھاوِنہِ شیتہٕ وٗری کھوتہٕ رُت
امی پأٹھِن بیٚنہِ بیدأریَ ییہِ باصفا
کرِ ناؤی کونہٕ زِ افطار روزِ دارس اَکِس
ژھیٹھ ناوَن زَن ژِ ساہرِے اُمتان مُصطفےٰ[۲]

---

[۱] اِفطار کرُن

اُمہ دوہے کانسہ تنگس بینہ وزِے اکھ پھرن
ساپہ بدی پارچہ سوزی سوہ ہندی دَر نہاں
عالمہ سُندرے تِیس بتھ وُچھ گوو تمس پیٹھ حرام
نار دوزخ آسہ بے غم شادوخنداں بادشاہ
گوو پیدا جبرئیلے اُمہ دوہہ بینہ تریئے
عرش کرسی ، لوح و قلم بینہ زمین و آسمان
بینہ دوزخ بینہ بہشت بینہ ازطوفاں خلاص
نوح نبی گو ساری ہیتھ خویش و آشنا
بینہ یونسؑ گاڈِ ہنزرے یڈ نیشے موکلیو و !
بینہ لوطؑ اَمہ دوہے موکلیووُے از بلا !
ہوکھ دریا بہر موسیٰؑ بوڈ فرعون فوجہ سال
کھوت عیسیٰؑ پیٹھ عرشس اَمہ دوہے باصفا
آو بخشنہ امہ دوہے ساری بئتم بڑو نبھے !
ماتقدم ما تاخر برسر آل مصطفےٰؐ
اَمہ دوہے گژھ پیدا بینہ قیامت عالمس
گوو شہید اَمہ دوہے شاہ حسینؑ در کربلا
کر بیاں یتھ حدیث میر عبداللہ شنو
یا الٰہی تس پَنُن لطف و احساں کر عطا

نعتِ شریف

اَغثنا یا رسُول اللہ اریحنا یا رسُول اللہ
فراقے چون چھُم بوڈ داہ عمر گئیم بدر دو آہ
ژٕ بوزتمَ یا رسُول اللہ

زِ عشق توٗ دوٗدُم جگر دَما متے کُن ژٕ کر نظر
سبٹھاہ گوس خار بینہِ اَبتر ژٕ بوزتمَ یا رسُول اللہ

زِ غفلت پیوم جانس مَل بہٕ شیطانٕ ذِکھتھ ہیوت نس تَل
اِمِس مینٛڈ کاشھہ ہٕ رٔوُدُم ژٕھل ژٕ بوزتمَ یا رسُول اللہ

کرُم گوناہ پتھ حائِصل بکارِ بد شُدم مائیل
اُمیدِ عفو چھُم دَرِ دِل ژٕ بوزتمَ یا رسُول اللہ

حرامس کُن مےٚ مازیوٗ زو — حلاَلس نِشہِ نفر رکھ چھُو
پگاہ کیاہ آسہِ حال میوٗ نو — ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

کرُم مے لوچرس خامی — نا حقہ ہیٚتُھرےٚ بدنامی
بہ نرد حق سپنٕز جایے — ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

نہ زونُم رُت کرُن گاہی — کڈان چھُس راتھ دوہ آہی
ندارَم مثلِ تو شاہی — ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

بہ چاہے جہل رُٹ مےٚ جا — بوٗزُم نہٕ کانٛسہِ پیٚند پروا
پگاہ ییٚلہِ آسہِ واویلا — ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

نہ دُنیا دارم وٕنے دیٖن — توٚے چھُس دایما غمگین
پکان آسُس سوٚے تو مسکین — ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

گذٕرِتھ نِن جاں مےٚ ازتن — گژھم مےٚ داٚدی لدٕہن ہن
نہ روزِ ہم گوٗر گوٚبرو زن — ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

چو عزرائیل گیہ جان — تہٕ شیطان آسہِ مےٚ زاگان
رٕنگہ داری مرا ایمان — ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

بحقِ شاہِ ابو بکرؓ بحقِ حضرتِ عمرؓ
بہ عثمان و شہہِ حیدر ژٕ بوزتمَ یا رسُول اللہ

سگ درگاہ عبداللہ
زمکرِ نفس بوٗڈ گمراہ
بفریاد آمدہ ای شاہ
ژٕ بوز تمَ یا رسُول اللہ

قصۂ حضرتِ موسیٰؑ

مےٚ بوٗزُم دوہے اکھ پانہٕ موسےٚؑ
دَپان اوس دَرمناجات اے خُدایا
ییٚنِ اکھ خاصہ یارا ژھ‌ٕنِ مےٚ ہاوِتھ
گژھِہ مےٚ چانٛژ سپرٕ کیٚتھ بأوِتھ
دٕپونس یا موسےؑ کَرتہٕ سَفر!
فلٲنی کوہ سارَس کَرتہٕ گُذر
چھُ یارا میوٗن تتی کر زیارَتھ
چھُ کوٗرمُت موج عشقن تس تہٕ غارَتھ
چھُ دوٗدمُت نارِ عشقٕچ اندرٕ نبر
چھُس گوٗمُت امہِ دادے زیروزبر
چو ایں آواز از حق سوے موسیٰؑ
رسیدہ، شُد بسوتے مردِ اَعلا
ژھانڈان گومُت دوٗرِ ین کوہ بکوہی
وچھُن تتہِ اکھ جوانا ہتھ نوٗنے

نہ اوسُس کلہ پوشی نزٕ پچھرن !
موے سر اوس ڈلِتھ تس ہَن ہَن
وُچھان اوس یتھ وحشی وُچھ آہوٗ
دَپان اوس ہر شُتہس یا ہوٗ تہٕ یا ہوٗ
گو تس بڑونٹھ کُنے کرنہٕ سلام
بجُز یا ہوٗ نوٗبُن نہٕ کینہہ تہٕ پاٗغام
دُپُنس ای فقیرا مست و غافِل
امِہ ہو دپنہٕ نِشہٕ کیاہ چھُہ حاصِل
یہٕ چھُس موٗسا پیمبر از دل و جاں
کراں چھُس راتھ دوہے ذکرِ یزداں
اگر چھُے قصد دیداری ژٕ دَپ تَم
وگر چھُے باخدا کاری ژٕ دَپ تَم
بوزُن ییٚلہِ نام حق تمیٚ آہ کوڈُن
تمی ساتہٕ تسٕ نِشہٕ جاں دِتُن
دلِ موٗسا امی سِتی بجوش آو
چو دریا امِہ حالہ دَرخروش آو

نِدا آس ای موٗسا گوکھ حاراں
یِتھی منے یار کیتیا چھِم فراواں

چھ ناوِے میوٚن بوزن جاں بخشن
میانہٕ وتہٕ رٕتم چھ خاں و نان بخشن

شٕنواے میر عبدُاللہ بَدرگاہ
لَبکھ ہٕ عشقہٕ وَراے کانٛہہ تہٕ لوٚدراہ

قصہٕ سنگ تراش

سنگ تراشا اوس اَندر کوہِ طوٗر
راتھ دوہ سٕے اوس ذَیاں یا غفوٗر
چھکھُ ژٕ مأیکھ چھُچکھ ژٕ دانا تہٕ قدیر
چھکھُ ژٕ وأقف یہ چھُ خلقن دَرضمیر
چھکھُ ژٕ کیتہ آسمانس جاے ژٕٹھ
کیتہٕ روزکھ اَسہ نِشہِ ژٕ کھٕٹِتھ
پیچھُے ژٕ رٕوٹے تور وَسکھ بَرزمین
خاصہ گرا کر ژٕ کیتھ بوٗ سنگین
راتھ دوہ ہے آسہ خدمت گار ژٕ یے
بوٗڈ راحت چھُے ژٕ درکوہسا ژٕ یے
نِکھ وُچھ نکھ اَرغواں تے لالہٕ زار
ناگہ چشمن جوسہ پکاں آبشار

ذوق آسی کِشت۔کأری کٔر یو
شوق آسی گُل زأری کٔر یو
عأش و عشرت بنیہ بأزی کرتو
راتھ رنٛد رے دمأزی کرتو
راتھ دوہے عأش ژٕنے نش کرتہٕ
میوٕ اَنٕے خاصہ مأری بَرتہٕ
یی ژٕ مَنگکھ تی ژٕنے کٔریو پأدٕ بو
ماز تُزٕ سِتھ، ژٕ وچھ انی مأدٕ بو
شوق چون چھُم آسمانے وَستہٕ
ڈاڈٕ روزَے پیش دَستہٕ بَستہٕ
کأفرن بوٚمکہ عزتی سَر ژٕٹکھ
عزتٕ انکھ چانہٕ وَتے پیٹھٕ رَٹکھ
کوچھ تَنٛزے گوٗر کَرَے اکھ دَم
گرٕ گرے کٔنہ ہُندے محکم
پیٹھٕ تختس آس تہٕ بہتھ شادماں
ساتہٕ ساتے بو ژٕنے آسے پاسباں

ترٛیش لگی سرد آباہ اَنہٕ تہٕ
بوچھ لگی نانِ گندم رٔنہٕ تہٕ

یِ دَیاں اکھ گرٕ ہَنا دُرس کوٗرُن
تَتھ لدنس پَتہٕ کوٗ تاہ نول بوٗرُن
نقش و نگارا کوٗرنَس یوٗت جان
صاف کوٗرُن زَنتہٕ زوٗنا پیٛرزلان
مَچھ بُرِتھ آب تھوٗوُن تَتھ اَندر
مَلری دوشابہٕ تھوٗوُن تَتھ اَندر
خاصہٕ کُرِتھ تھوٗوُن تختا زَر نگار
لوٗگ دَپہٕ نے ای خُدایے کِردگار
ہیٚر وُسِتھ میوٗن سَپٕن میٚہمان
چانہٕ وَتے گرٕ فِدا زُو تہٕ جان
بڑونٹھ کنے روزَے وُہرِتھ مانچھ تہٕ
راتھ اُندی اُندی کرٕ چاٗنی راچھ تہٕ
یِ دَیاں گوٗو کوہَس کُن پکان
گوٗسفندراہ مَلی اوٗنُن آز شَبان
وَتہٕ پکان لوٗگ خیالاہ کَرنے
ستو آنن گرٕ پَنُن بَرنے

اوس بہتھ تَتہٕ خُدا یِ وُچھان
واتہٕ یلے سور وَندس زُو تہٕ جان

اوس بہتھ پیٹھ تختس باسروز
ییلہِ ڈیشن کرِ نظر بہ مَن زِ دوز
تزیشہِ کنِ آبہ ہَنا آہہ تَس
کھٹ مارِتھ ناٹہِ ہَنا رَہہ تَس
بوچھ ستی کرِ یوٗ دن اِضطراب
دل و جگر آہہ کرِتھ تاں کباب
دوٗپ موٗسہس اکی شخص درنہاں
سنگ تزاشا اکھ چھُ یُتھ یُتھ ہیوٗ دِیاں
گرِ گرے بَد کلاماہ چھے کرَان
ساہتہ ساتے کُفر و واہی چھُے دِیان
آو موٗسے گوس تہ کرِنس جاستہ
باہہ بوٗ تھے سور پھُٹرِتھ دراس تہ
سنگ تراش ییلِ پڑھ سانے ژاو تہ
گرس اندر بجہ وہ میز ژاو تہ
ییلہِ ڈیٹھن باہہ پھُٹرِتھ ساری تمی
لوٗگ دِپہ نے ہے خُدایا کوٗر یہ کمی

ییمی یہ کوٗرم شے نادِتھ ژھن تم
ییمہِ ستی پیو مےٗ پیٹھ کوہِ غم

گوشہ موسہن بوز دوپُن تھند
بڑونٹھ آو ہۃ روے وُچھن تھند
دوپُس موسہنؑ چھکھ ژٕ ناداں ہۃ فقیر
کیاہ ژٕ زانکھ کوت کھوتُے تقصیر
کھیئُن چونے بیئیہ شونگنُ چھُنہٕ تس
ترییش لگنٕ بوچھ لگُن چھُنہٕ تَس
سنگ تراشَن دوپُس ہے ہےَ مورتھَس
ناہ بُسرے ہئنٕ ہئنٕ کورتھَس
بی مئے دوپُم قی کوژُم سوزُے خطا
بخش گوناہ میانٕ ساری رَبّنا
تام ڈُیستھ آو جبریلؑ امین
گو یکاں سوے موسیٰؑ بر زمین
یا موسیٰؑ چھُے ژنے پاغام از خُدا ی
بِیتھ کُرتھ مےٌ ہۃ یارس منز جُدائی
گژھتھ بیوُٹکھ میوُن گرے خشمہ سال
پیالہٕ ژُھن تھَم پھٹرتھ گوم نو قصال

صدق و صَفا اوس بُرِتھ پیالہٕ مییے
بِیتھ کرکھ پاڈٕ یتھُے حال میے

موٗسہمَن دوٚپ اُمہ کھوتے پیالہٕ جان
مُلہٕ اَنے ژٕنے کیٛتھہٕ بو ای مُستعان
ساہہٕ بُدی پیالہٕ اَنکھ ہیمہٕ نو
یُتھ آسُن ژتہٕ رَضا ، ردمہٕ نو
ییٚلہٕ موسہمَس آو یُتھے ہیوٗ عتاب
گو ژتہٕ دوٚپُن تَس مَردس یہٕ جواب
ہاے مردو چھکھ یہٕ دَپاں ژی ژٕ دَپ
اُمہٕ وَپینہٕ نشہٕ مَنٛبٕ اُس ترٕپ
یا موٗسا بیٚنہٕ دِیُن بَنہٕ نو
دِل میوٗنے یوٗت طاقت اَنہٕ نو
ہاے لوٗکو سارِ کھوژتہٕ چھُہٕ لول جاں
لولہٕ سیٚتی ژُو چھُہ بَبن مُستعاں

میر عبدُاللہ چھُو منگاں دوہ ژتہٕ راتھ
لول عُشقُن ژی دِتَس اے پاک ذاتھ

قِصہٕ شیخ صنعان

اَصل نُسخہ مَنٛز چھہٕ ژور وَرق راُوی متۍ یمَن پیٹھ قصہٕ شیخ صَنعانُک گوڈ لیکھتھ آسہٕ ہے

یہ کینٛژھا بے وفائی کٔرو توٚہے — اکہٕ دَمہٕ کیٛژ جُدائی ڈٔرو توٚہے
کٔرِیاو ییلہٕ شیخ بائِن عُقدِ زُنار — پٔزِ ہوتو یہ دِنیٔ تھ تہٕ اِقرار
مرِیدس پٔزِ رَضا پٔزِتھ کارَس — یوٚدوٚ آسہٕ ظاہِر زاہ نارَس
یارٕکیا پٔزِ گَرِنی مُہِمہٕ — چھُہ انٛبر لول برُن مُہِمہٕ
شادِ مَنٛز یار آسَن ساپہ ہُدی — ہمس کُس ہیکہِ ذٔرِتھ گُدی
عِشقس بَدنٲمی پیٹھ چھہٕ بُنیاد — گرِژھہ نے نیک نٲمی ستۍ دِلشاد
عاشقَن رُت چھُہ سہٕن تیٖرِ بلا — عاشقن رُت چھُہ آہن مردِ شیدا
عاشقن گژِھہ گژھُن گوڈٕ رُسوا — عاشقن دَرملامت پٔزِ مادا
توٚہے کیٛژا کٔرو آسہٕ نِش خٲمی — چھہ خلقَن مَنٛز امی کِنہٕ بَدنٲمی
دوٚلو ہس آستہٕ کرای بچہٕ فکراہ — رٔژِہ ہو شیخہٕ ہندی پاٚٹھی اِیس راہ

کعبہ کِس برس پیٹھ یار آہو زأری کران

زٹِن نو اُسی شیخن نٔشہ پانس
کٔرن دوٗر گوٚو تسلے اَبہ جانس

تہندے حکمہ اُسی آے پھیرِتھ
روٗمہ نِش کعبہ کُنُے آے نیرِتھ

دوٚپنکھ چھو وۄفادار یوٚدنن
نیرِتھ اُکِس چھو خلوتھ کٔن بدن

خلوت بِہِتھ کٔری تو عجز و زأری
گژھہ دلوسأنی قبوٗل شرمسأری

وتھو باسأری لارو تس پیتے
وُچھو اُسی روٗم چہ تم سارِ ؤتے

سأری گے روٗم اَندر بیٹھو کھٔٹِتھ
لٔگ کرنہِ عجز و زأری وُٹھِتھ

نیرِتھ اکھ لوگ کرنہِ صد مناجاتھ
نہ دوہَس سوکھ اوُسکھ نہ نندرِ ساتھ

ژ تجہہ دوہہ نہ اوُسکھ خابَ نہ خور
روٗد نہ فاقہ عرستی کنہِ تمن زور

تہندے عجز پیو شور آسمانس
بہِتھ تیر دُعا گو پیٹھ نِشانس

رحمیچ واو ہنا وزے تتے
پکنہِ لوگ آب رحمت وتہ وتے

مرید چھُہ حضورِ آنجنابنؐ ہند دیدار کران

مُصطفےؐ تمۍ مریدن ڈیوٚنٹھ نگاہ
پکاں اوس با تبسم روے چوں ماہ

دپیونَس تمۍ مریدن اے پیمبر
شفاعت کرِتہٕ اُسے گیہ اَبتر

پیرسون ہنگہ منگے گو گمراہ
وتہٕ کن بیٹھ آن تن وارِ لِللہ

دپیونس پجانہٕ ہیمژ کام کرِتہٕ
نیتہٕ اُسی ارکہو دل تس داتہٕ ؏

؏ لفظ چھنہٕ صاف ووتھان

مٔنز باگ شیٚخ وحقس اوس غبارا ـ سہ غبار تلٔس حقن گو آگاہ
سہ غبار بادِ رحمتہ گو ڈٔیٖتھ ـ (دوٚیم مِصرٕ ندارد)
یوٚدن اَسہ جرم و گوناہ آسہ بِسیار ـ اَکہٕ دَمہ توبہ ستی بخشہٕ غفار
ہِلی دیہ موج احسانکۍ دریا ـ چھٕلتھ نِیہ سارِ نے سہ جرم وخطا
ڈیوٚنٹھ ییٚلہِ اٰمی مریدن تیٚتھ خاب؟ ـ شادِ ستی گو تِمس اِضطراب؟
دزاو نبیَر کٔن تہٕ وَداں نارٕ دوان ـ وَدنے ستی آسس جوہِ پیکان
پیرس نشہِ گو تہٕ ڈیوٚنٹھن سُتہ سادے ـ تِمہ غمہ نشہ گومُت آزادے
کٔوٚرمُت توبہ تِمی کارٕ نِشے ـ موکلیومُت سیاہ مارٕ نِشے
ترٛومُت لوغ تہٕ زنّار ژٕوٹمُت ـ کُفرٕ نِشہ دوٗر ایماں روٚٹمُت
موٚکھمت اوس قرآں ہیٚنہ خبر ـ آو تس یاد ہمہ بارِ دگر
دوٚپ ہس موج زن شد جٔنے قبوٗل ـ شفاعت کرنے شد پاسہ رسوٗل
وۄہ ذٕ پزٕ شکر دِپن نزٕ ماتم ـ شاٗدیا گژھہ کرٕ ذٕ نزٕ کھینٔ غم
شیٚخن کوٗرتتہ غسلاہ گو پیکان ـ یارن ستی کعبس کُن گو نسکان

ہیٚنز کوٗر چھے شیٚخس خابس مٔنز وُچھان

ہیٚنز کوٗر ڈیٚنٹھ اَمی راژٕ خابی ـ زَنہٕ ژاس ہیٚنہ اَندر آفتابے
دیوٚنس آفتابن ہے کوٗری ـ پکاں گژھہ پتہ شیٚخس دوٗرِ دوٗری
شیٚخہ سُند رُت تِژنے مذہب گِچھی بہتر ـ چھُہ مجازے حقیقتِ رہبر

کوٗر ییٚلہِ نِندرِ نشہٕ گیہٕ بیدار ڈیوٗنتھ تِمہٕ نوٗر پانٕس پیٹھ بِسیار
وُس گیہٕ تَس سَبٹھاہ بے قراری شیٖخہٕ سِندری پاٗنٹھٕ وَزنے لٕج ناٗری
.... سروِ نازی امہٕ حالَے زباں گیہٕ گنگ تَس اَز قیل و قالَے
کوٗرِن جوش جامہٕ ژٕٹاں دژاپہٕ نِبَر بُتھِس پیٹھ مِیٚژ لَداں دژاپہٕ نِبَر
دژاپہٕ حاٗراں گاٹہٕ ژٕپَتہٕ پَتہٕ شیٖخہٕ سٕنٛز اُس وُچھاں لولہٕ وَتہٕ
دَپاں اُس بار خُدایا کیا بہٕ کَرہٕ صوٗرتھاہ چھُس بہٕ بُجمٕژ زوٗن دَرہٕ
بوٗدن وَتہٕ ڈیشہٕ ہن کاتھہٕ اکھ مَردا بوتِمے نٕشہٕ گژھہ ہا پوٗر آگاہ
ییٚمی دریاے قہرہٕ مو کلاوُم پیٚزِ تٕچ وَتہٕ کُنہٕ مبتہٕ ہاوُم
سیٚتن اعلام پس شیٖخَس ازالہ کہٕ ژٕنے پَتہٕ کوٗر چھِہ یوان روزساتھا
ساہٕ درگاہہٕ کُنہٕ آیہٕ دوراں ژٕ پھیرِتھ گژھو شیٖخو تَس گاراں
شیٖخ پھیوٗر بنیہٕ وَتے تور کُنے یارَو زوٗن شیٖخ ماپیہٕ سونے
دپیوہَس تور دورن کتہٕ پَزے تو بہٕ گرِتھ پھیرُن کتہٕ پَزے

ہیٚنٛز کوٗرِ چھے شیٖخَس پَتہٕ دوراں تہٕ ایمان اَنان

کوٗر اُس دوٗرِ یِواں ییٚتھ مَژِے مُتھِتھ اُس روے ماہَس خاک مٔژِ
نَہٕ واٗر جامہٕ ژٕٹِتھ دِل پریشاں دوٗپ نَس شیٖخ صاٗبو اَنہٕ ایماں
دوٗپ نَس کلمہٕ شیٖخن گیہٕ بیزار کُفرتے کافری نشہٕ وارِ بسیار
بہٕ گژھے ییٚمہٕ دُنیا نِشہٕ مٔرِتھ کتہٕ ہیکہٕ چاٗنی جُدایی بہٕ ژٔرِتھ

بخشنٛزہم یوٚد نہ مےٚ بیٚٹھ کیٚتی تقصیر — بو چھٮسے چاۓنٛ مرید تۄہ چھہم پیر
امی خانداہٕ نشہِ گیہ نیٚبر تھ — واہتہٕ ناؤن بحرس قطرٕ پھیٚر تھ
سو قطرٕ اوس بحرس کُن چھُہ پھیران — پیکاں سوئے حقیقت گیہ دوراں
یِتھی ہوٚی کینہٕ مشکل چھہ وَتے — مو کلاؤی اکہِ دمے اکہِ ہتے
اَمہِ دریاوٕ کیٚتیا شیر...... — ....
سائلکن............ — ....

شیخ چھُہ توبہ اِستغفار کَران

خُدایا بخش گوناہ میأنی ساری — مَنم پُرجُرم و عصیاں تو غفاری
خطا تہٕ کفر و رزم راتھ دوہ بے — سنہ سنہ شرکھ ارزم راتھ دوہ بے
کبیرہ یا صغیرہ گٔری مےٚ بِسار — دروغگ قوت قوتی بزم بسار
اُس غائبتھ وناوَن کأم میأنی — غلط وَتھ اُس ہاوِنی کأم میأنی
دَمہٕ دَمہٕ آو مےٚ نِش فحش و ریا — نکر دَم غیر فسق و جُرم و خطا
تکبر عجب سیٹھاہ کوٚر مےٚ — نفسچہِ وَتہٕ ہُندر لول بوٚر مےٚ
شب و روز جہل و بہتاں کوٚرُم ظاہِر — ہجوِ بے حد و پایاں کوٚرُم ظاہِر
رِیا و کارِ بَد ہا ہرچہ کردَم — وحُب و بغض بیجا ہرچہ کردم
کأم میأنی اُس دایم لہو بازی — ہمیشہ کوٚر مےٚ خطا حال و ماضی

مےٚ بے حد کوٚرُم لوٚکن ظلم وحسد　　نفسَن پاپ کامِن کُن کوٚر مَدد
بے اَدب لوگم قرانس نِشےٚ　　تبرک شد و مد پانَس نِشےٚ
کأم میانٛذ اُس دُزدی روز تے شب　　مےٚ نِش روٗدی نہ راٗضی ماج تے بب
پٮ۪تہٕ ہے ییاز کھٹُن کوٚرُم ظاہِر　　پیز ہَم اُس وٹُن کوٚرُم ظاہِر
ترک گوم فرض وسنت درنمازی　　راستہ دوہس لوٗلہ ....

(نامکمل)

○

آر اوے نو

زورچھم نہٕ بوزتَم زار ! آر اوے نو بو ونیو مَرۍ وَے ؏ !
دۆر بہٕ چانہٕ گے سوخار آر اوے نو بو ونیو مَرۍ وَے

نیہ زارس گۆنڈتم نار زہرانا ؏ جنَس کاے سوندرِ وَے
سپلنہٕ ووگنے پچانہٕ دیدارٕ آر اوے نو بو ونیو مَرۍ وَے

لَلہٕ وُن میے تھوتھم نار پورِ مَہ زن لجہ سے درٕ وَے
ژۆرِ ہاو تَم نۆرِ دیدار آر اوے نو بو ونیو مَرۍ وَے

ہوش نیوٗتھم گرتھَس خار پوشہِ تھُر زَن گیہ سے برٕ وَے
روشہِ پاٗٹھن ہاو دیدار آر اوے نو بو ونیو مَرۍ وَے

بر مندنن گوم گٹہٕ کار زیرِ چانے ہے دِلبرٕ وَے
روزِ روشن گوم شب تار آر اوے نو بو ونیو مَرۍ وَے

اَن منصوٗرِی پوٚز بر دار   کوٗرُن پانس نشہِ حق سرٕ وَے
پوٚز دَپہ ئے سپنان مار   آر اوے نو بو ونِیٖ مَرٕ وَے

گوٚو مجلوٗں لاٗگہِ پیٹھ خار   پٹیوس تاوَن یمہِ بوٕ سرٕ وَے
زِندٕ روٚٹ تمؠ اند مزار   آر اوے نو بو ونِیٖ مَرٕ وَے

کوٚر فرہاد شیرینہِ خار   ٹوٚنگ لوئُن عُشقنہِ شَرٕ وَے
بُجہ اکہِ کوٚر پھندٕ اکہِ مار   آر اوے نو بو ونِیٖ مَرٕ وَے

شیخ صناٗنی پوٚر زُنّار   سور زٕچھ نو عُشقنہِ زرٕ وَے
ہیٚنٛزٕ پَتہٕ توٗری گُرٕنَس لار   آر اوے نو بو ونِیٖ مَرٕ وَے

عبدالله چھُسَے وٚمیدوار
ہاو تس روخسار دِلبرٕ وَے
خاطرٕ چانہِ گوٚو مجلوٗں وار ۱
آر اوے نو بو ونِیٖ مَرٕ وَے

○

---

۱ "آر ای نو بدسی مروی" نسخہ پیٹھ کہن یمنے اَچھرن پوٚرمتؠ آر اوے نو بو ونِیٖ مَرٕ وَے

آمُت چھُ سہ پانَے

آمُت چھُ سہ پانَے عالَم چھُ بَہانَے !
رُوزِتھ چھُ پنہانَے عالَم چھُ بَہانَے

کُن دوٗپ تمۍ پانَے فیکُون بَہانَے
زاہ کُن بوٗزِتھ تَے عالَم چھُ بَہانَے

میانٛی ہی چھ کَس دأدی بےزانہ ہے کیاگے
اَوصاف کَس وَنَے عالَم چھُ بَہانَے

آیہ کِتۍ جوانٛی گٔیہ اَتھ ہاوانٛی
لارو کتہ ژھارانَے عالَم چھُ بَہانَے

ساقی چھُ پیمانَے بَرِ بَرِ چاوانَے
کیٚنژھہ گَرِ تھۍ مستانَے عالَم چھُ بَہانَے

مٔوجوٗد چھُ پانَے دَر وجوٗد اِنسانَے
عبدُاللہ چھُ وَنانَے عالَم چھُ بَہانَے

○

بیاسالِک

بیاسائِلک براہِ حق　　بکھُن اذکار حی اللہ
دِس چائِنس کری روشن　　لبکھ انوار حی اللہ

کھمر گنڈِتھ ژِ نیر نبر　　لولُک گُل بخشی بر
سپہ نکھ مؤمن سرور　　وُچھکھ اَسرار حی اللہ

بوچھ کرتل تژ لیشہِ ہنزشژاکھ　　ستیتر ہینے سپنکھ چالاکھ
اَدِ چھُنہ نفس کاٗفِرشند پاک　　ڈیشکھ بازار حی اللہ

کرنیہ ہُند وَتہ خرچ ژھوپہ ہُندتیر　　نیر باییتہ ہیتھ ژھاٗرن پیر
زُوگاں تِو ژیٗے چاٗوی شیر　　متی سرشار حی اللہ

پوٗنپرِ ہندی پاٹھو زال با پان   تۆ ستی ٹوٹھی حق سُبحان
دأدِس چأنِس کرِ درمان   طبیبِ کار حی اللہ

دۆر کر مال تہٕ زر زیور   روز بازاگے ہیتھ بردر
وارِ پاٹھو سپنی جلوٕگر   شہسوار حی اللہ

زُوکِس اَنَس کاس بامَل   ظاہر سپنی سون سرتل
دٕزِتھ گژھ سور مل تہٕ کل   سوز نار حی اللہ

سپہ نکھ پانہٕ نِشہ فأنی   لبکھو زندگی جاودأنی
وُپھ دیہ رُوح چون اسمأنی   دَر بازار حی اللہ

میر عبدُ اللہٕ ہس کیا گے کل
اَندر تتھ آوِتھ رُود برتل
یارب ژ انتن بہ عزو جل
درۆن غار حی اللہ

مہرازِ سانے

مہرازِ سانے لول آم چونُے   فرشہ کنہٕ مخمل کرٕے وتھرونُے
اَز وَلہ سونُے دیدار ہاو

اَزے رَوے چوٗل اوس نُندِ بونُے   گٹہٕ منٛزٕ گاہ زَن رُخسار ہاو
جِگرس سنٛہم تیٖرِ مژگاں چونُے   اَز وَلہ سونُے دیدار ہاو

مَنصوٗرن ڈیوٗ تمہٕ رفتار چونُے   گفتار کرنہٕ دژاو دَر بازار
مارِ گوٚو اوس تَس اَزے لونُے   اَز وَلہ سونُے دیدار ہاو

صَنعانَس اوس مُدعا چونُے   ٹیکہٕ ستی دژاو تَس کاٗفِر ناو
ہیٚنٛزِ ہِندِ دادِ تمہٕ زنار میوٗنُے   اَز وَلہ سونُے دیدار ہاو

زُلیخایہِ عشقہٕ دود پیوٚ بیترونُے   لوکچارِ روٗس یوٗسف شاہ
موٗرِ نارِ پیوٚ تَس حوٗرِ تلہٕ وُنُے   اَز وٚلہٕ سونُے دیدار ہاو

زار بوزِتم عارِ چھےٗ نومیوٗنے   خار چھُس گومُت دیدار ہاو
ژوٗر مَتہٕ روزِتم کرےژوٗنژتوٗنے   اَز وَلہٕ سونےٗ دیدار ہاو

عرشس پیٹھ چھُم خابگاہ چوٗنے   تھزرس روٗزِتھ نظراہ تژاو
تمہٕ ستی رنگ رَٹِہ روخسا میوٗنے   اَز وَلہٕ سونےٗ دیدار ہاو

عَرضاہ بوزِتم توقع چھُہ چوٗنے   تمہٕ گژھ کارَے مَتہٕ منڈِ چھاو
بژاندٕ کنہٕ چانہٕ تَل چھس ڈولہٕ وونے   اَز وَلہٕ سونےٗ دیدار ہاو

عرش تہٕ کُرسی چھُہ خابگاہ چوٗنے
یا رسوٗلؐ نارٕ نِش اَسہٕ موکلاو
گونہٕ گار عبدُاللہ چھُہ اُمتی چوٗنے
اَز وَلہٕ سونےٗ دیدار ہاو

وۆتھۍ ولیسۍ

وۆکھۍ ولیسۍ ژھاروِل پژرتھ بازارس — یارس کَتِہ دِمہٕ ونویے
ییہِ نَے وۆکھُر دِمہٕ منز باگ نارس — یارس کَتِہ دِمہٕ ونویے
رُوٚشتھ یینہٕ ژۆل مے آوارس — بوزِ نا گژھہٕ، تَس کُن یے
غُبار کیا گُو تَس نام دارس — یارس کَتِہ دِمہٕ ونویے
منصور لَدنے آو پھٔٹھ دارس — اناالحق تتِہ تَمۍ ونویے
ناحقہٕ مارژھ گے تَس بیچارس — یارس کَتِہ دِمہٕ ونویے
وسحنُ اقرب چھُے کامگارس — کھُر چھُس پان پننُ یے
پژروتلۍ وَتھ ییہِ تَس غمخوارس — یارس کَتِہ دِمہٕ ونویے
صنعاں واقف گو اسرارس — کفرس کھور تَس سۆن یے
تتِہ کِنۍ وَتھ ئب تَمۍ دلدارس — یارس کَتِہ دِمہٕ ونویے
روشُند پرتَو دَر و دیوارس — کیا نیہ پَے تَتھ اۆنوے
بینا جاپہ وُچھ گلزارس — یارس کَتِہ دِمہٕ ونویے

ژٕژِ کھٔے کلہٕ اَتھ نفسِ اَمارس   دل ہیبہٕ نور پُرزٕ زٕنُن ییے
نَے کر راسھٕ دوہہ ژٕرے اذکارس   یارس کتہٕ دِپہ ونوییے
میلتھ سٕے چھےُ گُل و گلزارس   ہاوِ نا روئے پننُ ییے
اَییَنٕہ پیہٕ نٔے کوٗر تٔمی خارس   یارس کتہٕ دِپہ ونوییے
گاہ تٔمی موسٰی لوگُن کارس   گاہ تٔمی فرعون اوٗن ییے
گاہ تٔمی گلزار کوٗر نٔے نارس   یارس کتہٕ دِپہ ونوییے
عادت مو کر بیہتھ فرشہٕ وارس   کاُلِ چھےُ خاک دوکھرُن ییے
تٕراُوِتھ ژٕلہٕ نٔے منز گٹہٕ کارس   یارس کتہٕ دِپہ ونوییے

میر عبداللہ گونہگارس
نیا وتن پانَس کُن ییے
قطرٕ تَس واتنا منز باگ آرس
یارس کتہٕ دِپہ ونوییے

وۄتھی وٕسی

وۄتھی وٕسی یار ژھارَن کور گُنے — ہاوِ نا دَمہٕ اکِہ روٗے یَنٛنُ
چشم بادَم وُچھمَس نِندرِ اندر — زُلفِ سیاہ مارٕ مٮ۪ے ژٕروٗٹھٕن جگر
مارنس پیٹھ گوٗنڈنم بُمہٕ کمان
ژٕوٹھنم سینہٕ ترٛی تیر مِژگان
تھنٛدٕے دۄربر کتِہ زرِ — کۄرنَم عشقہٕ تبِر زرٕ زرٕ
کۄرنم لولہٕ خنجرٕ چاک سینہٕ — کۄ زانہٕ کیا گو تَس میوٗن کینہٕ
ژھانڈہٕ ہَن کور گُن تَس چھُہ مکان
ہاوِنےٚ روٗےٚ یود مارس پان
ڈیشہٕ ہَن کرٕہا تَس جان فِدا — ہووُنم پان رووُم گوم جُدا
مےٚ دی اَچھ لوسَم وَتہٕ وُچھان!
کُنِہ تَس ہیٚیرِ بوٗہٕ چھُنہٕ نِشان

چہ کنم اوٚش چھُہ پکاں آبہٕ گلَے !   ہٕ دوٕہَس سو کھہٕ راتَس نندرِ زوٕلے
کتہِ کَرٕ گنڑاو چاٗنؠ زبوٕ مےٚ دَزے   عاشقَن صبرٕ ورأے کیٛنٛہہٕ پَزے

میےِ گیمَ تیٖرٕ سینہٕ سپر!   زہر چوٗن مےٚ ووندُم سور شکر

بخشتم بار خُدایہِ ساٗری گوٕناہ
آمدہ سوے تو عبدُاللہ

عشقنۍ کنڈۍ

عشقنۍ کنڈۍ چھم وٲنِجہ لٲری کامُک بوزِ میأنۍ زارٲری یے

فراقہٕ چانِہ گٲمتی یِژ خٲری کامُک بوز میأنۍ زارٲری یے

کماں بُمہ یِیلہِ گوم چأرِ چأری مجگاں نیزٕ گام کأری یے

مأرِتھ کِتی ژِھنۍ تٕمۍ بے عأری کامُک بوز میأنۍ زارٲری یے

اوب چھوکھ دُیت تُمۍ زلف کأری امہٕ دادِ کِتی تُمۍ مأری یے

حکیمہ دارو ونہ لوٚگ پأری کامُک بوز میأنۍ زارٲری یے

بُتھ یَنہٕ دُیت نَم تُمۍ سردأری خوٗن چھُم اشہ کنہٕ جأری یے

جگرس ژوٗرے چھَم بیمأری کامُک بوز میأنۍ زارٲری یے

غماز نرگس چشمو مأری بلہٕ یوٚد کرے غمخأری یے

کیا سَنہٕ راہ لوٚدنَم تُمۍ یأری کامُک بوز میأنۍ زارٲری یے

گژھ ہا پتہ برنہن دِتی نم تارِی   اَژ نفس ٹیم پہ بارِی یِیے
بوزِ نا کَرِ ہس پیژ زار یارِی   کامک بوز میانِ زارِی یِیے
خزاں غمہ سِتی گوم بہارِی   سارِی گُل تمو ہارِی یِیے *
داوس لوگس نفسِ امارِی   شیطانِ ژھل کُرِی سارِی یِیے
کر کیا بےحد چھُم لاچارِی   کامک بوزِ میانِ زارِی یِیے

میر عبداللہ گوہ نہ گارِی
ژیے پیتہ ترادِن سارِی یِیے
یارب کرتس ژےغمخارِی
کامک بوز میانِ زارِی یِیے

* یتھ جایہ چھِ یم زِ مصرعہ تہ:
زرد ِ رنگ روٗٹ گُل اناری
کامک بوزِ میانِ زارِی یِیے

دُزیہِس گوٚو موٚتُے

دُزیہِس گوٚو موٚتُے — دَزِ نا نِندرِ ہوٚتُے
گرٛشُھن چھُس کاٲل توٚتُے — دَزِ نا نِندرِ ہوٚتُے
اُچھَن چھُم تیوٚت اوٚنُے — لاگِتھ یار پٔنُن ستے
ژوپ نِس کُن زوٚنُے — دَزِ نا نِندرِ ہوٚتُے
طمع چھُم ہوٚن گرے — ژاپان چھُم گرِ گرے
کوٚژنس ہرِ ھرے — دَزِ نا نِندرِ ہوٚتُے
ابلیسو وُجسہِ مائے — زاگِتھ چھُم جایہ جائے
پوٚشنَس چھُم پٔنِ پلئے — دَزِ نا نِندرِ ہوٚتُے
کوٚژنَم گرِ سیاہ ! — سَینُس کیتھٕ بیراہ
کوٚژنَم حال تباہ — دَزِ نا نِندرِ ہوٚتُے
کڈُن چھُم دور سفر — روٗزِتھ چھُس بے خبر
چھُنہٕ تس کینہہ تہٕ اثر — دَزِ نا نِندرِ ہوٚتُے

مَنہٕ ہٲمی کوٗرُس خراب　　دَپہٕ کیا تتہٕ جواب
کرِنم نارِ عذاب　　دزٕ نا ہنٛدرِ ہوٗتےٚ

نفس چھُم روٗزِتھ ژھلس　　ژٹھِتھ چھُم وارِ دِلَس
چھُہ بیزار حلحلَس　　دزٕ نا ہنٛدرِ ہوٗتےٚ

حرصَن ہوٗتُس تلے　　اٚینَس پیوم مَلے
کرِنَم چھَلہٕ چھَلے　　دزٕ نا ہنٛدرِ ہوٗتےٚ

گوٗنہٕ ہَو کوٗرُس سیاہ　　کوٗرہَم حال تباہ
روٗدُس کو بیراہ　　دزٕ نا ہنٛدرِ ہوٗتےٚ

عبدُ اللہ چھُے بیکس
وات تَس قدٕری یادس
وچھُن چھُس چون ہوس
دزٕ نا ہنٛدرِ ہوٗتےٚ

○

دود دِلُک باوِ کیٚسے

زاجِنس عشقنہٕ نارَ ے دود دِلُک باوِ کیٚسے
کوٗز تم پارَے پارَے دود دِلُک باوِ کیٚسے
لَدِ ہا تس نوارہٕ[۱] کر ہا یہ کرزناوِ وِہے
یہ نے پاں بو مارِ دود دِلُک باوِ کیٚسے
کرِ ہا سور تیارے اسپ شتر ناے وِہی
اُنی تون زارَے پارَے دود دِلُک باوِ کیٚسے
ہوو تمی ماہ روخسارَے ہوش روُوم نِنرِ بَیے
وُچھ ہَن بو دوبارَے دود دِلُک باوِ کیٚسے
گرِٹھ ییٚلہِ بو بیچارَے یِیمہِ ساتَن زُومنے کھیے
وَدن بأژ گر تارَے دود دِلُک باوِ کیٚسے

---

[۱] لَدِ ہا تس نواہ ؟؟

تِژاوِتھ ہِن اَند مزارَے   پیٹھ ژھننَ مینژ بسےَ
قبر تتہِ کَر چارَے   دود دِلگ باوِ کسےَ
وَسنَم ژِرٕ سوارَے   توحفہٕ کیا اونتھ اَسے
لایہٕ نَم تَم سوارے   دود دِلگ باوِ کسےَ
ژُچھ نَم رنج تہٕ مارے   پُنشر نَم کُنہٕ سےَ
ژلنَس ژھُم ہنہٕ وارے   دود دِلگ باوِ کسےَ
ییٚلہِ آژِر ژُو دوبارے   کوٚہ تہٕ سنگرسور ژٔسے
گوٚسپھ ہِس تتہٕ شہسوارے   دود دِلگ باوِ کسےَ
تولہِ نَم ژُوِ دوبارَے   ژھُم ہنہٕ پرژزک کھسےَ
ژُلہٕ نَم گیٹہٕ کارَے   دود دِلگ باوِ کسےَ
وُچھ ہن ما مارَے   پرز کنہٕ تَنہٕ اسے
کُرِ نَم پارِ پارَے   دود دِلگ باوِ کسےَ
پُل صراطِ کیا چھُہ چارے   ییٚلہِ تَھ کُن نار کھسے
نار تَم وارِ تہٕ کارَے   دود دِلگ باوِ کسےَ

روشٕن پھون دَربارے
عبداللہ دِلہٕ لسے
بخشتَس یا جبّار
دود دِلگ باوِ کسےَ

فارسی غزل

معشوق خریدارم گویا تو نمی دانی
مطلوب و طلبگارم گویا تو نمی دانی

چوں نیک ہمی بینی جُز من نبود پیدا
ہم واحد و بسیارم گویا تو نمی دانی

شہباز کرد وحدت غواصِ یمِ کثرت
ہم گوہرِ شاہ وارم گویا تو نمی دانی

ہم دَرد و دَوا ام من ہم نور و ضیا ام من
در کوچہ و بازارم گویا تو نمی دانی

اندر صد قمر پنہا در دلہ منم تاباں!
ہم در دلِ اسرارم گویا تو نمی دانی

بیدارم و در خوابم وز حاکم و دارابم
سوزندہ عجب نارم گویا تو نمی دانی

دَر گُل کہ ہمہ بویم ہم واللہ مہہ رویم
دَر ظلمت و انوارم گویا تو نمی دانی

ہم معدن و ہم کانم ہم دَر تن و دَر جانم
وز گلِ آتشی دارم گویا تو نمی دانی

ہم خادم و مخدومم ہم عالم و معلومم
ہم چاکر و سردارم گویا تو نمی دانی

ایں عبد کہ شُد پیدا موج است اَزاں دریا
ہم قطرہ و جوبارم گویا تو نمی دانی

فارسی غزل

دَرد منم دوا منم من نہ منم نہ من منم
سنگ منم ثقا منم من نہ منم نہ من منم

عشق منم عاشق منم صدق منم صادق منم
پس منم سابق منم من نہ منم نہ من منم

دار منم منصور منم خوار منم سرور منم
بیش منم و دور منم من نہ منم نہ من منم

شاہ منم حشم منم تاج منم علم منم
کعبہ منم حرم منم من نہ منم نہ من منم

ماہ منم قمر منم مہر منم اختر منم
سر منم افسر منم من نہ منم نہ من منم

زاغ منم زغن منم شمع منم لگن منم
باغ منم چمن منم من نہ منم نہ من منم

سود منم سودا منم شاہ منم گدا منم
عبدُ آللہ شیدا منم من نہ منم نہ من منم

○

پند نامہٕ

پادشاہ سٕنٛز تباہی ہندی ژور چیز

ژورِ صفتہٕ وگژھِ تباہ بادشاہ　　روزِ نہٕ تس مال و ملک تہٕ سِپاہ

ظالِم آسن ییٚلہِ حاکم تہٕ امیر　　روزِ غافِل کامہِ نِشہِ بیٚیہِ وزیر

مُحرر نے ییٚلہِ آژ سے کیٛنہہ خلل　　دفترٕ ہے تہٕ سپنی سور بدل

شرع ییٚلہِ نے پکہٕ ناوی پادشاہ　　مُلکہٕ چی کام گژھہ تبلوسارے تباہ

ژور چیز یِم بُزرگی ہندی نِشانہٕ چھہ

بُزرگی چھہ نِشانے ژور چیز　　یاد تھاوکھ تہٕ سپنکھ ژٕ عزیز

عالِمس کرژٕ عزّت بے حِساب　　یُس ژٕ نے پرژھی تس ژٕ رٕتے دِ جواب

نرم نرم کرژٕ کلام مرد من　　راضی تھاوکھ پانہٕ سے نِش مرد و زن

تُند دِپُن کُنہِ تہِ بکار ییہِ نَے — شک کرُن کینْہہ تہِ نفع دیہِ نَے
آسن ژِ یارَن سِتۍ بہتھ باخوشی — نَتہٕ ژلَن اکہ اکہ ژرےٚ نِشے
آخرتُک وَتہٕ خرچ کر تیار — پرژِ کامے تَتہٕ آسَن یارِ غار

خطرُک ژور چیز

آدمین ژور چیزے چھی خطر — دوٗر روزُن تِمہ نِش چھُ بہتر
بادشاہَن سِتۍ تھوٗن تارِ کوٗن — دُزِ ستھ گژھی دوہہ اکے جان چمن
مألِ دُنیا دِلہ نِشے کڈ نیبر — تہٕ پٹرے چھکھ گومُت دَر بدَر
مألِ دُنیا قند دِلبتھ زہَراہ — خاہ مخاہ کرِ آخر سہ داہ
عُمرِ دُنیا پانژھ دوہ چھے زندگی — اُتھ اندر زاں غنیمتھ بندگی
میوٗسٹھ کھینوٗن تے زیوٗسٹھ گنڈن ترک کر — مرزنَے آدِ بہشتکی بَر
کیاہ چھُ حاصل مالِ دُنیا سوٗمبرُن — آسہ تھِتے پَتہٕ آخر چھُ مرُن
مینژرِ تلے اُڈی جہ چانے دوہ درَن — پرژ راکر فرش بہشتُک وتھرن
آسہ بیہ ژرنے عقلہ ستی کاربار — رژہٕ ہَنے ستۍ راتھ تَے دوہ قرار
جنتیچی کُنژر ژِ رُژُن دوستی — چھُپنہ بیہتر زاہ تہٕ تہنز دُشمنی
تہندی پاٹھی پرٛ اُذ وژ آنی جندِ دِل — نفس ژھاری ییہ ژِ کرسا تھ بدل

ژور چیزیم بدبختی ہندی آثار چھ

بَدبختی ہندی اثر ژور زاں | آسہ آنُرِھ کامہ کیُتھ بنیہ ناداں
بیکسی تہ ناکسی چھِے بَد | یَس نہ آسے سُے مُراد آورد

ژور چیز نیک بختی ہندی نشانہ

ژور چیز چھی نیک بختی ہندی نشان | اکھ اَماپالت بنیہ فکر آسہ جاں
آسہ کھوژاں حقہ سندِس قہرِ سے | ذکر اَندر آسہ ساریس وُہر سے
کرِ مہ ظاہر کانُسہ نِش حاجت پنُن | چھُنہ بیُہترِ وہ پرس نِش سِروَنُن
پانہ پچھک چھِے شیطانَس یار | زان پنُن پان سارِنِ نِشہ خار
کر تواضع زاہ مہ کر ژُ سرکشی | اھلِ دُنیہس لاگ دُّمیم اَندیشی

ژور چیز نادانی ہندی سَبب

آسہ ناداں ہتی تھاواں ژور چیز | زاہ تہ نا دوس تھاوُن تَس عزیز
عاَب پنُن کینہہ نہ اناں دَرِ نظر | لوکہ ہندی عاَب ژھانڈاں دَربدر
بخیلی تہ بنیہ آسہس خُلق بد | کینہہ تہ قدرا آسہ نہ تَس اَز حد

حماقژ ہندی تژٕ صفت

سُے چھُ احمق یَس آسَن تژٕ صِفت
آسہِ آہِتژھی کارِ خُدایَس اندر

کاُم مکر بوجھ، کتھاعیاں بوز
بوُت ہیکھ تیوٗت کَر تژٕ داد دَہ

اَندر آسہِ شرمس پیَتہٕ روز
جستجو کر حلحلکُ ژھار قوٗت

ذکرِ خُدا کر تژٕ آگاہی سان
پژتھ بندس چھے ذکر بیوٚن بیوٚن

اَتھ سِتی کَر تژٕ یاری عاجزس
اُچھ وُچھُن کنہٕ بوزُن ذکرِ ذات

اکھ آسی یِژ کرَان کنہٕ کتھ
طہٕ تَس کُن تھاوِ ہمیشہ سُہ کتھ

نفس ڈٕپی ذِکرِ نیشہِ یِتھ روز
اَتھ مُژر راضی ...[ع۱]

عالمنٕ ہُند سخن دِلہٕ بوز
پَرزنہٕ ہکھے تمہ حییؔ لا یموٗت

چھیٚپہٕ ذکر عالمَن ہُنر اَز زباں
ذکرِ زباں آو دایم رُت دِیُن

کھوٗرِ عہٕ سِتی کر زیارت فاضلس
روٗح آسی تتھ اندر دوہٕ تہٕ رات

ژور چیز غریبی ہندی سَبب

مُدبرس ژور چیز چھی شکست
جاہلس سِتی کرن مشوورت

یُس نہٕ کری پژ نصیحت قبوٗل
تو عہٕ سِتی پژتھ کانسے شاہٕ پَست

دیارِ دِنی چھنہٕ یِمن رژ وَتھ
یِژی یا اَسٹھِن سُے مدبر بوالفضول

ع۱ پوٗر چھُنہٕ وُتھان

ژور چیٖز چھ ژورو چیٖزو سٟتۍ کمائس وانان

ژور چیٖزے ژور گژھن باکمال — دین عملہٕ سٟتۍ لبہٕ سوڑے جمال
عقلہٕ سٟتۍ گژھہ دانأیی زیادٕ — شکر دَیہٕ نے نعمتہٕ سے لگہٕ داد
شانت آسنے دِپن روشن سَپہٕ نے — عمل کرٕ یُس علمہٕ رُستے گَنے

ژور چیٖز چھپٕ راتس وِستھ نیان

ژور چیٖز چھی گژھن بیلہٕ آزراہ — کان تتراوُن آسہٕ گوڈن سنناہ
عمر گژھے بیلہٕ چھپر تھہ بیہٕ نے — ڈیکہٕ لاگنس کینہہ نہ بدل پنیہٕ نے

ژور کامہٕ پکہٕ زنانہٕ نِش آسنہٕ گژھن

ژور کامے سٟتۍ زنیے ژور کار — کأم نہٕ کرٕ فکرسان چھکے پتہٕ لار
پیش بینی نے ژٕ کر کھ مَنٕ ژِھکھ — حاکمن سٟتۍ جنگ کرنے پوٚت ہکھ

ژورَو چیزو چھ آدمس کَل ڈلان

ژورِ چیٖزے وَسہٕ کلے آدمس — قرض آسہٕ بس بتھ لگی دشمنس
آسہٕ عیال تس سبٹھاہ کھبیہٕ غم — خالی آسہٕ نہٕ غمہٕ نشے اکھ دم

پانژوَ چیزوَ چھُ آدمَس موٗل وَسان

پانژِ چیزوَ نشہِ روزکھ ہمیہِ ساں
ہرتہن ءستی جنگ کرَنے ۆسی ہیپکھ
لوٗت آسُن سارِ کھوتے ہرشت آو

اَپُز دَپُن گرِ گرے چھُنہ جاں
با اَدب آس نہٕ سبھٹاہ بآزی کھکھ
اَزخیانت دۄر پیٚنُن پان تھاو

پانژوَ چیزوَ چھُ آدمَس آبروٗ ہُران

پانژِ چیزے زیادٕ گَژھی آبروٗ
آس وفادار مگر بے وَفائی
دُشمنَس ہیٚٹھ ییلہِ نبَکھ دَسترس
آس کھوژاں قہرِ حقَس روز شب
ہُتزِ بہُن شُرِ ہے ءستی چھُنہ جان
یُس ژٕنے کَری ہرژراہ تَس شُکر دَپ
حکیمَس ہتہِ یارِ غارَس کتھ باو
کم ذاتَس ییلہِ آسی دَستگاہ

اکھ سخاوَت بیٚنیہِ آسی نیک خوٗ
سأری مُسلمان زانکھ بأے بأے
یوٗت ہیککھ تیوٗت کرُکھ زِ رحم تَس
یادِ خُدا آس کراں با اَدب
بیٚنیہِ صُحبت گرِ گرے با زَنان
سیر ہہ باو کأنسہِ نِشے اَس ترٕپ
بیٚنیہِ پیرس، تہندی سوخن یاد تھاو
ڈیڈ زِنے کأم پَنُنہ تَس زاہ

اَٹھوَ چیزوَ چھُ آدم خار گژھان

اَٹھوَ چیزوَ ییمہِ خأری بے شُمار
لوٗکہ گرَس مَنز سپٕنُن کت خُدا
حاجت کرُن نِش ظأہری دُشمنَن

کأنسہِ ہندِ رُستے روٗس ہیُن قرار
کہَرِ ذی ہڈہن ہیہ رکنے بیٚنیہِ جا
بازِ کہرِ ذی ءستی زہن لوہ کچھَن

تنگ دِلَس نشہِ مہ کَر آرزو   آسہِ ہٕ تَس مُروٕچ کانْہہ تہِ بوٗ

ژور کاریم دُنیہس مَنٛز بہتر گژھن زانٛہ

یَتھ جہانَس مَنٛز چھہ پرٕق ژور کار   اکھ چھہ رُتے کھیُن تہٕ دوٕیم یارِ غار
آو تریٕم ، پَزرِچ کَتھ کَرٕ نٕ   دُشمنِ حق بزرونٛٹھ کِنہ چھے کھرٕ نٕ
کَن مسأگ ستھاو کانسہِ ہندِس غأبتَس   پی ژٕ منگکھ منگ خدایَس پَنہٕ نِس
یَمہ دَپنہٕ نِشہِ زَباں رَٹھ دوٗر   تَوٕ آسکھ غمہ نِشے باسروٗر
تکیہِ مہ کر دولتَس پیٹھ ہیچ گاہ   کیاہ چھہ لارُن یوٚد ژٕ آسکھ پادشاہ
یَتھ دُنیہس زاہ تہِ شادی کَرِ زٕنو   مالہٕ نِشے کانْہہ تہِ طمع برِی زٕنو
خأر خأر اَتھ کَرتہٕ لاری پَتہٕ ژیے   تَوٕ بزرونٛٹھے ییلہِ دِنے دتہٕ ژیے
دینہ گے گرہ کرُن ژٕ آباد   علم و عمل گرِ گرے اَنتہٕ یاد
ہنگہِ منگے کر وٚتھکھ ہٕ زاہ ژٕ رے   چھے توبہ بخشنچی راہ ژیے
دَمہ دَمہ واپہ استغفار پَر   سأری گوٚنہ بزرونٛٹھ ییتی زار کر

کینْہہ چیز افلاس تہٕ شکہِ کرِ نشانہٕ

اُینَس کُن رأژ وچھُن چھنہٕ جال   پھوکہٕ سیتی ژونگ ژھوُرن زِشتانا
کنومہ بد کنہ کوتَس اُندرَے   دوٚیمی تمہٕ سیتی رٹن ہر جوے
چارپایَن مَنٛز پکُن ژرٕنے پَزرٕنَے   رأژ شونگُن نیتھ نوٚنے پزرنے
وُڑھہ شونگُن بول کرُن وہ دنے   فاقہٕ اَنی اَدٕ گنڈکھ یوٚد گَنے

سۘرانہٕ رستے کھیٚنُن چونے آورد — بَتہٕ تراوُن کھوٚر تلے آو بہٕ

زاف دِنُے گرس لَژٕ ھیچ بییہٕ خلال — پٔژ تھٕ کُنے سیتۍ کرُن چھُ وبال

کرَ عیادت بیمارَن عاجزَن — بوٚچھہٕ ہتس بَتہٕ ننگس دِ پھیرَن

چھُنہٕ بہتر رَبہٕ سیتۍ اَتھہٕ چھلُن — بڑا ندٕر کُنے پیٹھ جان ماگو بہِن

بییہِ مہٕ کر طہٕر تھاژ دَر خَلا — نالٕ ژھنیتھ تژُپ دِنُے چھُے بلا

اَتھہٕ چھلیتھ بیٚیہ وۄنتھرن دامنس — شانہٕ پیٚنُن دارِ دِنُے دوہ برس

گرٕ نیٚتے کرِ ژٕ زلُری نیاج دوٗر — ہیچھہ وٕلِس مُلہ میوٗ نے چھُ قصور

ترکِ دُنیا کر تہٕ لبکھہ آخرتھ — باژ رٔژُن سیتۍ یِی بَرکتھ

رُت کھینس تہٕ گنڈنس راہ مہٕ ماز — رات دوہ کر ذِکر فِکر تہٕ نماز

دوس مہٕ تھاوُن ظالم تہٕ کم ذاتھ — چھُنہٕ بہتر نَتہٕ یِتے تم صفات

شَرع موافق ژٕ کر کار وبار — نَتہٕ گژھکھ نفسہٕ وِتے سوٗر خار

یُس کٔڈے چاقُی کھتاہ بَدنیبر — چھُے سہٕ دُشمن تس نیتے تھوٗ خطر

خنجرٕ سیتۍ بوٚچھہ ہُندے مار پان — ژھوٚ پہٕ ہُندُے تیر تہاٗے کال

نیزٕ تہاٗپی ہُندُے اَتھہٕ آن — نفسِ کافرٕ تۄ سیتۍ ژٕ پہٕ ہن

ژور چیز یم پادشاہَن نوقصان واتہٕ ناوَن

ژور صفژ چھ پادشاہس نوقصان — اکھ آسُن منز نوکن چھُنہٕ جان

اکھ آسے یم تہُند روزِنے — کتھ تہُنز کانہہ تہٕ اَدے بوزِنے

زاہ مہٕ بیٚہن بییہِ فقیرَن سیتۍ — صُحبتس کتھ چھ بیداد بییہِ کیتۍ

مَحلہٕ خانس منز مہٕ کرُن خلوتھ — تۄ روزِنہٕ کانُسہٕ تہُند دہشت

نوٹ: قلمی نسخس چھُ اَتھہ جایہ وَرق رودمُت یتھ گوڈنیُک لفظ ' میر عبداللہ ' چھُ ۔

اِسلأمی مَسأیِل

شُکر تہٕ حمد دَپٕ ذاتِ پاکس ییٚمِ کوٚر بابہٕ آدم مشتِ خاکس
قُدرتہٕ ہستی تس بخشن زُو پوٚر تمۍ وَنہٕ وَنہٕ اللّٰہ
اَولادِ تہندی ساری اِنسان انبیاؔ اولیاؔ تِمَو منٛز جان
محمدؐ چھُہ پیغمبر آخر الزّمان کأنسہٕ تسند ہیوٚ ذکرِ ہُند تران
اسہٕ کُن سوزُن احکام ہستی اکِہ اکِہ تِم گرٛزھن پانہٕ کیتی
تہندی یار چھی نوٚ ہرکۍ ذات سوزِبکھ دَنہٕ دَمہٕ حق صلوات
حضرتِ صدیقؓ یار اَوّل ذکرِ روٚس آسہٕ نہٕ کینہٕ تس مَل
فاروق اعظم شاہ عمرؓ ڈاڈٕ اوس مومنَن ہُند غم خور
حضرتِ عُثمانؓ دینُک تھَم پٔز زیٹھو نوٚ ہرِ تہندِ سور عالم
شیرِ حق پہلوان شاہِ حیدرؓ اوس تس شانٛزرُک تاج بَرسَر
حمدِ پتہٕ نعتہٕ پتہٕ تھَوٚ باکَن میر عبدُ اللّٰہ ہَس نِشہٕ مَسلَن

وَنہٕ ساری مَسلے کأشری پأٹھۍ
تِمہٕ کی زانہٕ وۆذِ حقہٕ سندی پأٹھۍ

نمازِ ہندی فرائض

نماز چھ تھَم زَن اِسلامس — گوڈٕ پیٚز تمہِ کٕے خاص وعامَس
اولُک شرَط چھی طَہارت تھَھ — خائِلقس کُن چھَے تتہٕ کنٕز وَتھ
وضوٕکۍ فرض چھی ژور بوزعرض — اَہرکوٚر یہٕ خُدائی تی گوٚو فرض
بُتھ چھَل مَستہٕ تُلی ہو نگیٚے نسان — نٕرِ چھَل دوٕ نوے کھوٕنہٕ وَٹہٕ سان
ژوٚرِمس حِصس کلَس مَسح آو — ژٕہٕ نٕہوسان کھور زٕپنہٕ فی ناو
سنتَس وارِ پاٹھٕ روز با دوٚر — سنّت گوَ یہٕ مُحمّد صائبَن کوٚر
تُرواہ آیہٕ سنّت سوٕ ے پچھَے راہ — طَہارتہٕ برٕونٹھ پَرِ بسمِ اللہ
چھَلنٕ اَتھٕ ترٕیٚنیہ پھِرِ ہٕٹرن تام — پتہٕ برٕونٹھ اِستنجا سارِن عام
اَعسس ترٕیٚنیہ پھِرِ لَدَ با آب — نستہٕ اُمی پاٹھٕ ژال آو ثواب
بینیہ کرچوٕ یہٕ عسٕتی دندن مسواک — آسہٕ نَے اَتھٕ عسٕتی کرِ با پاک
خِلال کرٕ وارٕ اہیٚنیہ اوٚنجن — دٕہ شہوٕ ذٕ کھورَن بیٚنیہ اَتھَن
بیٚنیہ چھُے ترٕیٚنیہ پھِرِ چھَلُن پرٕتھ تان — بیٚنیہ آو پتیا پے ناون جان

مَسح کر ساری سے کلس ہَن ہَن
کَلہ کے آپہٕ کر مَسح کنَن !
بُتھ چھلنہٕ وِزِ چھُے تمیُک وقت[1]
ترتیب اُمی پأٹھی زان سُنّت
مُستحب، پُزری پأٹھی تھو باکن
مستحب ترک گاہ کوٚر نبیؐ یَن
مُستحب زِ چھی اکھ ابتدا
دٔچھنہِ طرفٕ ڈاڈ کر با با
کَلہ کی آپہٕ کر مسح گردن
توٚ ٕ ستی چھ بہشتچ جوے مردنؐ

مکروہات

یاد تھَو وضو کر ساری مکروٗہ
دوٗر تھاو تمہ نشہ تن تے روح
مٔزلدَ رویَس زور پان تھپھ
بتھ روزن آمہ نِش سارِنے دِپ
اَسَس کھووِر اَتھہ آب لدُن
شوٗبہ بنہ دٔچھنہِ اَتھہ نَس دِنُن

وضوٗ پھُٹن

پانژھ[2] چیز پھُٹرن چون طہارت
اکھ چھُ زِ نیری بٔروُنٹھی کیوٚ پت
باد تہٕ غالیط بیٚیہ پیشاب
طہارت پھُٹرن ژھار با آب
بیٚیہ چھی لگن پاک کیو رتھ
نیر یِتھ پھُٹرن چون طہارت
فی یِیلہِ سینی گوٚل بٔرِتھ
گرٛژھہ با ولہٕ نوٚو وضوٗ کٔرِتھ
بلغم پھُٹرنہٕ چوٚل طہارت زانہٕ
یاد تھَو مَسلہٕ ژٔ آسکھ شاہ
نندر ییلہِ کرکھ کُنہٕ تھَر دِتھ
تمہ ساتہٕ طہارت ژھنہٕ پھُٹرتھ

---

1. بُتھ چھل اتھہ چھل مسح تو پتہٕ (حاشیہ) 2. صرف (ر) نسخس منز 3. شیٚنے (ر)

بیہوشی تہٕ بیٚنہٕ متن ۔ ییٚلہٕ ییہٕ طہارت نوٚو کرُن
نمازِ اندر بڈٕ بڈٕ ییٚلہٕ أسِتھ طہارت نمازِ ساں پھُٹرِ ستھ
آسہٕ کھٔے نکھ تلہٕ بوزی نہٕ کس نماز تمہٕ سیتی پھُٹہٕ نہٕ تس
ژتہٕ نے بوز کھ چھے بحال نماز تہٕ طہارت روز خوشحال
جنازس اندر بڈٕ بڈٕ ییٚلہٕ آسکھ تمہٕ سیتی نماز ژٕ پھُٹر کھ
ہیٚنہٕ چھُے ناقص مس فرجین طہارت پھُٹرن تم دوشوین
تھفف کرِ زنہٕ یا رٹہٕ زکر وضوہس لبہٕ نہٕ کینہہ تہٕ خطر

غسل

غُسلکی تہٕ احکام بیٚنہٕ پرٕ زن تمکی چھی ترٕے فرض بامردوزن
نس چھل آبہٕ سیتی بیٚنہٕ دہن بیٚنہٕ ناو چھوک چھوک سور بدن
امہٕ کُے طریق سنّت زان کراں اوس پیغمبر آخر الزّماں ؐ
گوڈٕ ناو ترٕیٚنہٕ پھر ہتری تام کر توٚ پتہٕ وارٕ پأٹھی استنجا کر
کُرِ تھ ییٚلہٕ وضوہکی ساری کار ترٕیٚنہٕ پھر ڈچھنہٕ پھیکہٕ آدٕ آب کھار
کھوورِ پھیکہٕ اُمی پأٹھی ہار باٹرے توٚ پتہٕ اَدٕ چھل ما باپے
نیّت تہٕ غسلچ چھے بہتر کرٕ کھٔے سپنک تتہٕ سرور
خرچ کر غُسلس اکھ ترٕ کھہ آب کرِ کھٔے زیادٕ تہٕ تتہٕ چھُے حساب
پانژھ چیز پھُٹرن چونے سُتران لأزم غُسل کرُن با مومناں
نیرِ ییٚلہٕ ہزسان وو ہٹھ دِتھ آب غسل کرُن توٚ پتہٕ زاں ثواب

غأیب سَپنی سرِ آلَت ! لأزِم آو سِران بیٚنیہِ طہارَت
وطی ییٚـلِہ کرکھ زٕ حیوانسَ ! اِنزالہ رس چھُھنہٕ رُت سِرانس
زناں ییٚلہِ سپنی حیضہٕ نِش پاک غُسُل چھےٚ کرُن تسَ لأزم پاک
بیٚنیہِ ییٚلہِ موٗ کلی اَز انفاس شُتہِ أتھی حیضس ہیوکر قیاس
غسل چھےٚ جُمُہس تہٕ عیٖنز سُنّت کھورِتھاو دأرِتھ دأیِم تھَتھ
غسلِ احرام چھُہ رُت حا جنَ بیٚنیہِ ییٚلہِ بالغ گژھہ مرد وزنَ
بیٚنیہ ییٚـلہِ کأفِر آنہٕ ایمان تس پتہٕ سران کرُن آوے جان

آبکۍ قسم

آبکۍ قسم چھی پانژھہ بوز سأری تمہِ کِس یاد سِ کرِ غمخأری
گاہے کنٹ ییٚلہِ ییرِ گو جأری توٚ سِتی طہارَت کرِن سأری
بند ییٚلہِ آب آسہِ دوٗہ در دوٗہ جأیز وضوٗ ہسَ پتہٕ آب چھُہ
آسہِ تتہِ اوٗک پارِ تڈٗو ناپاک توٚ سِتی کأنہہ چیز سپنہِ نہٕ پاک
چوٗ باگز درگز پنَاہ منٛز آسہِ حوضس تھٕـز پاوا
چھَنہٕ تھَتھ دہ در دُہکۍ خال کرِ کھےٚ طہارَت چھےٚ وَبال
یخ ییٚلہِ آبس پتہٕ آسہِ دوٚر طہارتہٕ خأطرِ سوٚراخ کوٚر
ناپاک سپنہِ نہٕ نیزِ جدا ییٚلہِ آسہِ آبسَ چھےٚ رَوا
نیٚنگُ نیٚنگ یخ ییٚلہِ آسہِ آبسَ زیرِ سِتی حرکت سپنی تسَ
جأیِز چھُہ طہارت کرِ یوٚد تھَتھ سپنہِ نہٕ ناپاک سوٗے چھےٚ وَتھ

کیٚژنگ آب

مۄدٕ یٚلہِ جیواں گرییہِ اَندر
سَپنہٕ نہٕ ہنگہ منگہ آب تَتھ کَم
یادوٕ یہِ ہتہ پیٹھ ترٛین ہتٕن تام
مۄدٕ یٚلہِ بٔرور ہیُو یا گگُر !
ژرٕہِ مش کو گُر ہیُو یٚلہِ گژھن
آسہِ تس پھکھ نَتہٕ لنجہ باگے
صا...... نِشہٕ چھہ تیلی ظاہِر
رَژھ ہیے ناپاکی ہُند پوٚہ
اۄنٹہٕ مینگُن تاز یا ۂنڈی سُند
مَریٚلہِ یس آسہِ آب زِہنہٕ جاے
پھٹہِ یٚلہِ یَس نہٕ آسہِ پکٕ دُن لتھ
سرکہٕ تہٕ شربت گلاب دار
صابَن دأن بنیہِ دَچھِہ رَس
ژھیُٹ چھےٚ آدمے سُندے پاک
حلال جیوانہٕ سُند ژھیُٹ آو
خنچر تہٕ خر سُند ژھیُٹ مشکوک
طہارت اَنت بنیہِ تیمم
مَہ کھیٚین مَردٕ سُند بیگانہ زَن

پھکھ کھسہٕ آب کڈ سور نبر
کڈ باچی دپَن تَتھ زٕ آرَم
نُٹ کڈ تیتھ پھٹے جایز تمام
شیشہ نُٹ اَمہِ نِشہٕ کر بادُر
حکم چھُے تتہِ نٕہ نُٹ تتہِ کڈن
پھِر تھ کرُن ترٛین دُہن گژھن زی
یٚلہِ آسہِ نِشہٕ...... ظاہِر[۱]
سوٗرے کیوٗر زان ناپاک گو
آب ماکأنسہِ تہٕ ناپاک دیوٚند
ناپاک سَپنہِ نہٕ اکھ آپہٕ گژراے
آب چھُی تمی پأٹھی بر طہار تھ
تمِ پَن نہٕ وضو کیٚنہٕ درکار
لگہِ نہٕ غسلس بنیہِ وضوس
کأفر آسہِ تہٕ کینہٕ چھُنہٕ پاک
پاک، اَتھ حکمس وار کَن تھاو
زان بأیتھ سہٕ ٹُکو پوٚلوک
آیا سوٗئے چھےٚ پز تہٕ سُم
اَمہِ پأٹھی مَردٕ تہٕ بوز سخنن

۱۔ صاف چھُنہٕ پرنہٕ پوان

کوکرا یُس آسہ وتہ پھیراں — تہندُ ے زھیوُٹ ڑے حرام زاں
حرام جانورٕ سُند زھیٹ آو — حرام بنیہِ یُس گرِ کے آو
بزور کیو گگراہ تُلہِ آبس — چوٹٹ لاگہِ سپنی سور نجس
ساتہِ اکہِ پتہ ییٚلہِ آبس پیو — ماباقے آب نیٚزِ ناپاک گوٚو
کأفرن مس نتہ سورا کھیو — آبس چوٹٹ لاگہِ ناپاک گوٚو
زھیٹس ہو گمہ تی چھہ مُعتبر! — تمہ چی واہ پأ سٹھی تھاو خبر

دالہ دَباغت

بتہ دالہ منڈ نکو چھہ کینہہ احکام — یاد تھو نتہ بنہِ روز کھہ خام
پاک گرِھ دالہ پڑ تھ کأنسہِ ہُند — نیٚزِ آدم سُند نیٚزِ سورٕ سُند
منڈُن چھُے دالہ دو پہ طرزٕ ے — حقیقی تہ حکمی کرِ عسرٕ ہنے
دُروٚ سیتی[1] حقیقی آو منڈن — حکمی میٚنٹرِ تاپہ ہو کھناوُن
منڈ ہُ سیتی یہ کیٚنژھا سپنی پاک — گہہ سیتی گنہِ تہ روز ہ باک

تیمُم

آب نَے آسی تیمُم کر! — تمہ کی احکام ساٗری پر
فرض حق تھ اندر نیّت پَر — تمی سیتی خأ ہش عبادت کر
زہ سے ضرب میٚنٹرِ پیٹھ فرض سے آو — اکھ بُتھِس بنیہِ نیٚزِ نے کتھ یاد تھاو

---

[1] دَوا سیتی (ن ر)

تیمم جائیز کرنئے مَس — پیٹھ زمینہ ہندِس پژ تھ جنس
مَیثر ہیوٗ گرد ہیوٗ گچھ[1] بتیہ سنکھ — کتر یہ کنہ ہیوٗ زاں پژ ستھ اکھ
تیلہِ کر تیمم یوٗد نہٕ آب وَچھ — آسہ نہٕ یا آسہ گرِ دوٗری[2]
یا یتیلہِ بیم آسہ نیسُرن نبر — کھوژ کھ تو رمرضس تیمم کر
تیممُ پھُٹہِ تمہِ یمہِ طہارت — بتیہ یتیلہِ ژ واتکھ آبس پیٹھ
بیم آسہ اَتھ گژھ عید نماز — یا تےٚ جنازٕ تیممُ ساز
ناپاک زمین ہو کہِ تیلہِ گژھ پاک — نماز کر تیممُس لیہ نہٕ باک
اَکِس جایہ تیممُ کرُن صدکس — جائیز اَمی پاٹھی آوٗ غسلس
جنازس منتظر آسُن ناس — پژ ارُن تہٕ تیممُ کر چھُنہٕ پاس

مسح

مسح کرُن موزَس چھُے رخصت — سوٗے چھےٚ مومنن سارنٕی وَتھ
موزٕ گژھ آسُن با برکت — یُس ژٕہ ترِین دوہن راژن وَتھ
موزس پیٹھ یتیلہِ موزٕ آسہ ژوٗم — تتھ پیٹھ تہٕ مسح کر خوشخوٗ
موزٕ وَل وارٕ پاٹھی تتھ وضوس — یُس آسہ کامل پھٹر نہٕ تس
مدت آوٗ مقیمس اکھ دوہ تہٕ راتھ — گوٗ یتیلہِ موزٕ کڈٕ سئے چھےٚ سات
مدت آوٗ سفرس ترٕ شب[3] روز — تتھ پیٹھ طہارت پھُٹہِ تےٚ بوز
موزس گوٗڈ آسہ ترٕنئے اُنگل کم — جائیز چھُ مسح موزٕ ژیے آندم
اکِہ کھوٗرک گوٗڈ سوٗر جمع کرِنہٕ یِز — چھُنہٕ کینٛہہ یتیلہِ آسُن دوشوٗز

---

[1] گچھ ۔ چھُنہٕ [2] کرہ (ن ر)

پٹ یئلہِ گنڈہٕ آسہِ زخمس ۔۔۔ تتھ تہٕ لایق چھے مسحس
مسح موزہٕ پھٹہٕ یمہِ تمیے وضو ۔۔۔ بنیہ یئلہِ گنڈِ ستہ کھور تزٕ وُتھ سُہ
امی پاٹھی یئلہِ گو مدت ادا ۔۔۔ کھور چھلُن آدِ چھنہٕ مسح جا

خونِ زن

خونِ زن ترٕ نے چھی تمکی پاس ۔۔۔ حیض ہتہ استحاضہ بیٚیہ نفاس
حیض گوٚو دادِ روٚس پاہٕ دسیٚن ۔۔۔ آسہِ نہٕ آساں ترٕیٚیہ دوہہٕ بون
داہ دوہ ہیُر چھُنہٕ تتھ مُدّت ۔۔۔ گے یئلہِ دَپہِ نَے تتھ علت
پنداہ دوہ تمہ بروٚنٹھ پزِ پاکی ۔۔۔ آسہِ نے چھنہٕ حیض اے خاکی
اکثر حیض ییٚلہِ گو نیران ۔۔۔ تتھ ہیوٚ خوٚن ژٕ علّت زان
بُڈیا لو کٹے بنیہ بار دار ۔۔۔ ڈیشہِ رٕیتٕ علّت تتہ مامدار
نفاس گو نیرہِ شُرٕ زینہٕ پتہٕ ۔۔۔ چھُنہٕ تتھ معلوٗم کانٛہہ مدّت
ژٕ تجہٕ[1] دوہہ تتھ آو اکثر ۔۔۔ ڈر راو پانٛژاہ یا کمتر[1]
زنانہٕ ژٕرے[2] شُری پتٕ ہے ستھ ۔۔۔ زایہِ نہٕ کوڈِکی چھے نفاسس وَتھ[2]
انقضاے مُدت دوٚیمی آو ۔۔۔ تیٚلہِ تس نکاح جائز سپداو

حیض نفاس

حکمِ حیض و نفاسس تھو باہوش ۔۔۔ یادس تمہ کیس تھو باگوش

---

[1] دژاو یئلہِ تمہِ نیش اِستحاضہ کر (ر) [2] منزے یو

نماز ترٛمن پیٹھ چھےٚ لازم — قضا تہٕ مہ کرٛن ہرگز تم
حرام ترٛمن پیٹھ روزٕ درٛن — ولیکن حکم چھکھ قضا کرن
بنیہ چھکھ مسجدِ اژن معاف — بنیہ منٛز کرن کعبس طواف
لگہٕ نہٕ ترٛمن زاہ پرٛن قرآن — بنیہ آو ناروا چھرٛن سراں
بنیہ منٛز کرٛ ذٕ قرآنس تھچھ — پتھ روزٕن اَمہِ نش سارِنٕے دیٚپ
خوٗن پکہِ دایم بنیہ مشنس — حیضکی دوہ چھی واجب تس
بالغ سینہٕ ڈاڈٕ پکہِ رتھ — داہ دوہ پزٕتھ رتہٕ حیضے رٹھ
پزٕتھ وقتہٕ نمازٕ غسل کرٛن — بنیہ چھےٚ واہ یا اٹھ روزٕ درٛن
معذور آسہ تہٕ گرٕ گرٕ باد ! — پکہِ تس یا خوٗن بینی زیاد
یا دادِ سس یا زخمس ! — طہارت چھہٕ لازم پزٕتھ وقتس

کم ناپاک چیز چھہٕ پاک بنان

زان با ناپاکی سارٕ کاسی — آب بنیہ یہ کینژھا تن آسی
گلاب ہو سرکہ یوٗر کر طاہر — یوٗدنے ناپاکی آسہ ظاہر
ناپاکی بیلہ آسہ موچیرٕسان — ذلّت یجِ آیہ سِتی گژھہ کاسان
آسے موٗٹ چھےٚ نمک کار — ترٛ بنیہ پھِر چیری چیری آب تتھ ہار
بنیہ نے چیر نہٕ تہٕ اَدٕ پشپاو — ترٛ بنیہ پھِرامی پا اٹھی کارٕ بار آو
شرٛاک یا کرٛتل گژھہ ناپاک — گنہٕ سِتی دو تھرٛن سینی پاک
ہو چھہ آسہ منیاہ پیٹھ ڈٕلس — سرٕ ذکر چھہٕ ذلّت آسہ موٗرن دِسٕ

آسي أدر یا آسہ بدرس — چھلنہٕ ستۍ سپنی پاکۍ تس

زنانہٕ ہنٛز منی چھہ ناپاک تر — تتہٕ آسہ ڈلیس آسہ ہو چھہ پاتر

مردِ ہنٛز منی سفید زاں — زنانہٕ ہنٛز منی زردی ساں

شوٚژ چھہ وو ستھرہٕ ستۍ موزپیزار — ہچہ پیٚلہِ ناپاکی آسہ تن دار

آسہ تُنٛز سوتہٕ آبہٕ ستۍ چھل — توٚ ستۍ روزِ نہٕ نجسک مَل

پاک گژھہ ہو کھنہٕ ستۍ زمین — شوٚژ چھی پیٚلہِ درِ گُبہ سرگین

سرکہ پیٚلہِ کرن بیٚنہِ شرابس — نیر پاکی کُن لاگس !

کنکس پیٚلہِ کرِ داندپیشاب — باگرہٕ پیتہٕ چھی حقٕ ثواب

نۆن گژھہ ناپاک ترٛینہِ پھِر چھل — تیٚلس أمی پأٹھۍ کر عمل

باسٹھ سال کو کرس پیٚلہِ لگہ پاک — ترٛینہِ آبہٕ گرمہٕ چھل سپنی پاک

أمی پأٹھۍ ہنٛڈک ہیر کو سال بُز — ترٛینہِ آبہٕ گرمہٕ چھل سپنی شُنز

روغنس مۆدمت گرا دژاو — آسے موٚٹ پتہٕ اند کُن تژاو

آسے توٚن سِتہٕ ترٛینہِ پھِر چھل — توٚ ستۍ روزِ نہٕ نجسک مَل

زنانہٕ چھہ کینژھا تہٕ ناپاکی — بیٚنہِ اَدٕ نتہٕ چھُے سور پاکے

پاکہٕ ستۍ ناپاکی گژھہ بدر — فخرالدینن دِژ پیھے خبر

زندولیس دِپن مالکھ تتھ — فقیرن بخش سوے چھے وتھ

فقیرے پانہٕ آسہ کھیٚین سہ تتھ — فتویٰ ظہری کرٕ پژھہ کتھ

موٚژکو کرے پیٚلہِ ٹھوٗل تژو — یا دژاو شیراز مادِ گاو

١٣،١٢،١١ یم ترٛےٚ شعر چھہ ریسرچ جکہ کس نسخس منٛز رےلوت۔ ١٤ زندولیس ؟؟

کھیتیہ کاتھہ تَس پیٹھ چھ حلال کانسہ پیٹھ تِمہ کےٚ چھیٚنہ وبال

نجاست خفیفہ غلیظ

زِ ے چھی منسوب نجاست حفیفہ غلیظ چھُس قسمت

بول تہٕ غایط بیٚیہ نُطفہ پاک تہٕ رَتھ تہٕ زان غلیظ

مو چیز گو چھ مقدار درہم معاف تنگ چھےٚ منز اَتھہ زان تی صاف

درہم ژور داہِ نجاست پأنژم حصہ دانیہ ہند ملوز تتھ

کوکر رگہ چھےٚ سارِ ناپاک یوٚدوَن ماز چھُس حلال تہٕ پاک

حلال جانور سُند پیشاب حفیفہ پرزنا وتی چھُس ولب

حفیفہ ستی ییلہ گژھہ جاہہ ناپاک یکسر پأد چھےٚ تِمہ چی پاک

حرام جانور ہنز رگ آو حفیفہ گانٹھ آسہ یا آسہ کاو

سر سچھ دالہ ناپاک چھ بول وش یوٚدنےٚ کوٚرمُت آسہ تَس کھش

سر سچھ کرزوٚژھ پانہٕ تیس سرچھن عالمو پاکےٚ ناو تتھ تھوو

نمازِ ہندی حکم

بوزِ تھ یوٚد وضوٚکی ساری احکام نمازِ ہندی تہٕ بوزکھ ساری نام

نمازِ ستی وسَن ہیر سارِ برکات نمازِ پیٹھ دوٚپ یوٚبن واقیموا الصّلوٰۃ

نمازِ ہُند گوڈ پرژھ روزِ محشر ییلہ آسَن حاضران ساری بشر

اوقاتِ نماز

اَوَلے پَرٕزُناو تُہٕنٛزۍ اَوقات — تِمہٕ سیٖتۍ نارٕ نِش چھُیٚ نجات
فجرُک وقت چھُیٚ صُبحِ صادِق — یوٚت تام افتابہٕ گژھہ فایِق
ییٚلہِ ڈٕلہِ آفتاب دوپہرس — تیٚلہِ چھُیٚ نمازٕ وقت ظُہرس
دوٚگنی ییٚلہِ پرٕسٕتھ جایہ ژھایہ گیہِ زیادٕ — فی زَوال مِلوسٕتھ دِگر تھَو یاد
آفتاب یُون ییٚلہِ گوٚو وٕسِتھ — اَدٕ چھُیٚ وقتِ شام زان ٹھہرِتھ
مغرب گو ییٚلہِ ژٕوٚل وۄزجار — توٚ پَتہٕ خفتنٕچ نماز واگذار
اوٚبرس خفتن بٔنیہِ دِگر — برو نٕژھٕ بٔنیہِ وَقتہٕ پَتہٕ پَتہٕ کر

فی زَوال

سایہٕ اصلی دوپہرس — زان بانٛتہٕ آسہِ فی ؤہرس
وَہرِ کِس ساڑٕ ژور چھِی قدم — زیٹھِن اِہِ کھوٚتہٕ اکھا یا کم
ہارس ڈاے تہٕ ژٕاوِنس ڈوڈ — ڈاے چھِی بادر پیٚنہٕ گوڈ
اَشدِ ساڈ ترے کارتِک ژور — بٔنیہِ اَدٕ مِلوسٕتھ سیٖنی دور
منجہور ساڑٕ شیٚنیہِ پوہ ساڈ اَٹھ — ماگس ساڈ دَہ ییٚلہِ آسہِ کراَٹھ
پھاگنہٕ ساڑٕ اَٹھ ژٕتھر شیٚنیہِ — بٔنیہِ اَدٕ مِلوسٕتھ ژھایہ چھیے
نٔتہٕ آسہِ زیادٕ نٔتہٕ آسہِ کم — ہتم جیٹھہٕ ژٕتھر کٕ زان قدم

اذان

سنّت چھہ بانگہٕ وقتِ فرضس — نمازکر تِمہٕ ساتہٕ سۭوے چھِیے پٔرٕز

بانگہِ گرٛزھ آسُن وقت شناس	یُس گرِ گرِ کرِ وقتک پاس
اُمی پأٹھؠ تکبیر آو سنّت	زنانہٕ چھےٚ امہِ نِش نبرٕے دِپ

مکروٗہاتِ بانگ

مرد ییٚلہِ بانگ دِیہ یا زناں	مکروٗہ نو دِین بہتر زان
طہارتہٕ روٚس بانگ مکروٗہ آو	تکبیر دِیُن تہٕ جأیِز ہہ تھاو
بانگ تہٕ تکبیر در مسجد ا	دِیکھہ ییٚلہِ دِینِس مسجدٕ عـ۱
بانٛزھ وَق اکہِ سایہٕ قضا کرکھ	کو دکسس دوٚشوے دِپ نزاک
بیٚن چھےٚ کأنی تکبیر پَر	دِیکھےٚ عـ۲
بوزِ یُس بانگ چھُس وٲجب جواب	بانگ ییٚی دِپہ قی چھُس آداب
مسجد آسہ یا پَرِ قرآن	تمہ سایہٕ جواب معاف زان
تکبیرَس چھُ بانگہِ ہیو قد قامت	زیادٕ چھےٚ تمہٕ یُس بوز ساکتھ
شرط چھُ اُٹھےٚ نمازِ آندر	یاد تھوٚو سینک تتہٕ سَرور
دیُن گوڈ اللہ اکبر چھُ وَتھ	بیٚنہِ زان تمہ کےٚ مُعیں وقت
تریٚیُم تو نہٕ بیٹھ وَل کوٚکھن تام	نی چھےٚ سارِنے لوٚکن عام
زنانہٕ عورت سوٗرے پان	بُتھ چھُس نبرٕے اَتھ کھور سان
ژونٛز چھی مرد ہنٛز بِڈبیٚہ تھر	چھٔنہٕ تَس عورت نرزنگہِ سَر
ژوٗرم چھےٚ نمازِ ہنٛز نیت کر	دِلہٕ عزّت رُتسے چھےٚ زیوٗ سِتی پَر

عـ۱ ۔ عـ۲ بوٗز چھینہ وۄتھاں

پائزم چھُے پھِر باقِبلس کُن روے ...... موکُل چھُے اَدِ پَرسوے
زائنِتھ قبلہٕ ، آسہ نہ سِے لُیس زاہِنہٕ ناوِی حکم اَدِ چھُے
فِکر کر یور کُن گژھہ غائِب نماز کرتوری کُن اے طالب
بیٚنیہ چھُے پاک تھو جامہٕ مکان بَدَنہٕ پاکی پِہِمو اندر زان
ژوٗرِم حِصہٕ عورت کانِسہ نوٚن گوٚ نمازِ نیش تمہٕ ساہتہٕ ہیٚبرے یہٕو
گروز چھُے عضو تہٕ بیٚنیہ زکر ران بیٚنیہ زِ رے حِصہٕ زلفِ زنان
سینہٕ چھُے بیٚنیہ شاہٕ اکھ عضو رکان بیٚنیہ سان بیٚنیہ اِشتباہ
پیٹھہٕ ہن سھر ہن ہن گے ژُ ولبس برابر ہیٚنیہ پھٹِر ذٕ !

قبلہٕ

سَتھ چھِی قبلہٕ تہٕ اکھ عرش آو حاملِ عرشن قبلہٕ چھُے ناو
کُرسی قبلہٕ چھُے کروبیٚنَن بیتُ المقدس آو نبی ین
بَیتُ المعمُور ژوٗرم آو ساریٚنے فرشتن قبلہٕ سُے تھاو
پائزم کعبہ چھُے مومنیٚن شُنیم فِکر چھُے یِم تہٕ زانَن
ژٔتم چھُے قبلہٕ وقتِ دُعا ساریٚنے خلقن سوے سما

نمازِ ہندی صِفت

فرض چھِی نمازِ ہند کساری صِفت اکھ چھُے تزنیٚیہ آیہ پَر قرات
یا پرشہہ وَڈی برابر اکھ قیام یِمو اندرٕ زان بیشک

سیٚود روزٕ کان ہیوٚ اِستادٕ　　اَڑک دلو جنتس آزادٕ
آسہ نہٕ بیٚہنس پیٹھ قدرت　　بہتھ کر اَدٕ چھےٚ سوٕ جالٕ تھ
بیٚیہ آورکوع تہٕ کوٚھٹن پیٹھ وس　　سجدٕ کر نستہٕ بیٚیہ ڈٕ ہکس
تشہدس برابر بیٚیہ بہٕن　　بیٚیہ چھےٚ وارٕ گژھ خالقس کُن
بیٚیہ چھےٚ ترتیب دار ارکان　　سِھُرٕن کامہٕ سیتیٚ یمَو اندرٕ زان

واجباتِ نماز

نمازٕ ہندی اکوُہ چھی واجبات　　سارٕن لوٕکن دوہ کیو راتھ
اَکھ چھےٚ وارٕ دَپ لفظِ تکبیر　　اوٕلک پہنےٚ اے فقیر
دوٚیمِس بیٚہنس اتحایوٚت　　یَرٕ باکینٕہ چھُنہٕ رُت اَچھ یوت
رکوٗعس سُجدس آرام ہن　　پٕرسِتھ فرض یَنہٕ نے جایہٕ انَن
اَلسلام علیک نِمازِ پتھ　　بیٚیہ آوگوڈٕچن دوٕن قرآت
یکہنےٚ یوت بیٚیہ الحمد و　　بیٚیہ آو اکہٕ پھِرِ یَرٕ باڈٕ
بیٚیہ چھےٚ قنوت وِترس یَرٕ　　زانکھ نےٚ تژبیٚیہ پھِر یارب یَرٕ
خفتنس شامس بیٚیہ فجرس　　بڈٕ یَرٕ ، اَسپتہٕ ظہرس عصرس
بڈٕ گوٚو نکھٕ کی ٗلکھ بوزٕن　　اَسپتہٕ گوٚوزِ بوزٕن یَنہٕ فی کَن
اِمام ییلہٕ یَرٕ قرآت، مقتدی　　ژھوپہٕ دَپ لاگن رُت چھُکھ قی
کرن بیٚیہ اِمامس مُتابعت　　سارٕن یژٕ سجدۂ تلاوت
سُجدۂ تلاوت کینژٕ وبوزٕ ویوٚرٕ　　سجدہ دِنےٚ رُت تمہٕ کوٚرٕ

طوٗط ہشنز زباٗذٕ یوٗد بوزی | جاٗیز وضوٗہس پیٹھ روزی
نندرِ اندر زباٗذٕ گوٗونیسرِتھ | کاٗنسہ بوز شُجہٕ دیہ پھیرِتھ
بیٚنیہ چھِ عیزٕ ہندی تکبیرات | تِمہ کی رکوٗع اَز واجبات
شُجدِ سہو نہ دِپِن پزِتھ اکھ! | ترک ییلہِ واٗجبو اندر گو اکھ
وِن اسلامن پتہٕ چھُویہ شُجدٕ جان | کُنِز ہے اماسَس اکھ بُتھ زان

نمازِ ہندی سُنّت

زان با نمازِ ہندی کم سُنّت | عاٗلمو تہٕ فاٗضلو ہاٗو ییہٕ وَنتھ
قنوت تحریم کہ وَ قتے | رُت چھُےٗ زِ تُل بازے اَتھے
قرآن منز پرشنا اَوّل | بیٚنیہ ستھاو کھوٗر اَتھہ ڈٔچھنس تل
کھسنکو تہٕ وسنکو تکبیرات | رکوٗع تہٕ شُجہٕ کی تسبیحات
رکوعس اَتھہٕ سیتی کوٗٹھ رٹھ دوٗر | بیٚنیہ آو رکوع پتہٕ ووٗتھ باہیٖر
منز بیٚنہہ ساتھا دون شُجدن | شُجدٕ کرستوٗ ذٕ پیٹھ عضون
اماہہ ہندِس تحریمس تل مُقتدی | ڈِپن با تکبیر رُت چھُس قی
کرِن بیٚنیہ پیروی اِمامس | پزِتھ کا منہٕ تہٕ پزِتھ کارس
یس آسہ امام یا تنہا گُذار | ڈٔپن چھُس اَستہٕ پاٗٹھو آمین کار
مقتدی تہٕ نمازِ جہرس اَندر | ڈِپن با آمین چھُس بیٚہتر
امامن بہتر سمع اللہ | رَبنا پزِتھ مقتدی ہنز راہ
بیٚہنس کھوٗر کھوٗر دوہتھن | اِستاد ڈٔچھنےٗ کھور ستھاوُن

زنانہٕ آو بہنۍ پیٹھ ژاکھِن ! ڈیچھنے طرف کھور گوڑن !

نمازِ ہندۍ مُستحبات

۱۴ ترٛواہ آیہ نمازِ ہندۍ مستحب
تِمہ کِنۍ لوٗکُن رأضی ربّ

منٛز وچھ ڈیچھُن بیٚنہ کھوٗر گٔن
آسی زامن وُزِ گرٛہ وٹُن

ممکِن یوٗت آسہ پتھ رکھٕ ژاس
ژوٗر تریہ آیہ کھوتہٕ پران آس

کوٚٹھ وال اَتھ بروٚنہہ بیٹھ زمٔنس
اَتھ وال نستہٕ بروٚنہہ نس ڈیکھس

دوٚتھفَس امہ کُے پھیر پیٚٹھ زن
سُجدہٕ کر منٛز باگ دوٚن اتھن

اَتھ کھور چھ اوٚنگجہ قبلس کُن
پھیرا پیٚٹھ بیٚنیہ ڈیکہ دوٚتھرُن

دوٚدنی منٛز باگ دوٚن اَتھن
جاے تھاو برابر ژوٚن اوٚنگلن

بہنس اَتھ تھاو پیٹھ رانن
اللہ اکبر ورِ لاگ اَتھ کنَن !

تُٔلن زنانہٕ اَتھ نکھنۍ تام
بُتھ پھیر چھپ وراس وقتِ سلام

مردٕ گنڈِ اَتھ زِ توٗنَس تَل
سینس پیٚٹھ تھاوَن زنانہٕ عمل

اَتھ زِ نرِیش کڈ نبَر
توٚپتہٕ گوڈنکے تکبیر پَر

نیٚز پر قراٗت دَر صلواۃ
یُتھ دوٚپ نبی یَن ﷺ دوہہ کیو راتھ

پَر کھۓ ترٛێیہ کھوتہٕ جاد تسبیح
رُت پھُکھے اماس آو قبیح

دوٗر تھور کوٚعس بیٚنیہ سُجدس
یڈ نِستہٕ رانے، ران گوڈس

گنڈراو منس ای آو مردن
زنانَن حکم چھُ سارِ ملوَن

فرض چھُنہٕ دوٚن سوٗرِ پتھن دوٚن
سوٗرَہٕ فاتحہ بوز سخنَن

مِلہ وِو ہنگہ منگہ سوراہ اَتھ آونے سجدہ سہو تھ
پَر پڑ ستھ رکائژ بِسم اللہ الحمد پڑونٹھ سوے چھے راہ
مسبوق پڑاران امامس موکلیو پیٚلہ تیلہِ وو کھتھ پانس
اَکِس دون رکائژن پیٹھ یس گو یاد تھاو ناو تس مسبوق پیو
لاحقس حمد گو نمازِ پیٹھ اَستہ پأٹھی نیر تھ کرِ طہارت
کتھ کرنہ روٚستے آو لِکان پی اَتھ گوس فِی گَرژھہ کران
پتھ لَبہ امام تتھ میلنس واتہ نہ سورے کرِ پانس
امأمس عزتہ یمہ تحریم پوٚر عألمو لاحق ناو تس کوٚر

نمازِ ہندی ممنوعات

کینہہ چیز حرام آے نمازِ اندر ژوداہ[۱۴] پڑزن، تھاو خبر
کرن بڈِ آمین بسم اللہ وُچھ زِ نہ ڈچھن بنیہ کھوور زاہ
لگہ نہ آسمان کن وُچھن عذر روٚس تکیہ کنہ پیٹھ دِین
پیٚرِ نزِ بیجا اَتھ ٹُلن بنیہ منز بینہ زاہ پیٹھ ژکھن
امی پأٹھی رکوعس بنیہ تھوکن ٹُلن تہ اَتھ زمینہ پیٹھ دون سجدن
حرام چھے نزِ بون جامس گندن پیٚزِ نہ کھوور کن سلام پھیرن
اشارہ تہ اونگجہ عستی چھے ناروا اَمی پأٹھی قنوت پرن وترس سوا
ثنا تہ تکبیر منز ژر رراو! تسبیحس تہ امی پأٹھی منز ملہ ناو
منز پر تشہد ژر رأوِتھ ترک موکر واجب اکھ اَکھ

نمازِ ہندی مکروٗہات

نمازِ ہندی کُنہ ہأٹھ مکروٗہات
اکھ چھُے تکرارِ تکبیرات

گُنزرِ منزٕ اَتھ ستی آیہٕ قرآن
مہ تھو اَتھ کانہہ پیٹھ تکبیّر سان

کامہِ نِش تکبیّر نش یتھ روزُ
عذرٕ روٗس ژاس کرمیأژ کھتہ بوز

پھوکھ دِیُن نسَ دٕہنٕز مکروٗہ زانُن
بیٚنہِ منزٕ کینژھا بُرن دَرِ دہان

واجہ اوٚنجہ اندر واتہٕ ناوُن
دَندس اندر روٗدمُت بیٚیہ نینگلُن

رکوٗعس اندر قرأت تمام کرُن
بیٚیہ اکہِ سُنتہٕ نِش یتھ روزُن

بیٚیہ دِپُن ذکر انی محل
وَسنک تکبیر سجدَس تل

اَتھ ستھوٗن کوٹھ برٕ وٕہہ بون وَسنس
اَتھ تلُن کوٹھ برٕ وٕہہ سیٚود وتھنَس

بیٚیہ چھُے بہنَس کوٗٹھ تلُن
زامنہِ ہندِ غلبہٕ برٕوٕہہ اَس وٹُن

مچہ نِش گے گمہٕ وو ستھرُن
پَرزٕ ہٕ بیٚیہ جامہ یتھ رٹُن

سجدٕگاہ نِشہ کَن دوٗر کرُن
ضروٗرتہٕ روٗس بیٚیہ اَچھ وٹُن

لگہ بٕز بہُن بیٚیہ چار زانو
ژاکھر کرٕنی بیٚیہ عذرٕ رُستو

ٹیس کڈُن اوٚنجن بیٚیہ اُہ کرُن
اوٚنجہِ بازِ پأٹھی بیٚیہ وَٹُن

بیٚیہ جِلد بُرن قرآنَس
ہٕ ستھوٗن برابر ستھ رکوٗعس

بیٚیہ چھُے ترٕیمہِ بون زُو مارُن
کڈُن موزٕ بیٚیہ آو تھوکھ ترٕاوُن

بوے ہینٕز اَتھ ستی خوشبویَس
کُنہٕ ستی واو کرُن بیٚیہ رویَس

نمازِ کیتھ معین کرُن سوٗرہ
آسہ ہٕ تمہ وَرأے پرن زاہ

سوٗرٕ ہٕ زے پرٕنی منزٕ اکھ ترٕ اٰوِتھ
اکھ آیہ ترٕ اٰوِتھ بیاکھ پرن اکھ

پتہٕ کےٚ سوٗرٕ بڑوٗنٹھ بڑوٗنٹھ کےٚ پتھ — سوٗرٕ بڑوٗنٹھ بسم اللہ دَر رکعت
نِتھ پیٹھ شری یُہُن غذر رُستو — پَتم سُند بوٗزِتھ تَس پرارُن
نِتہ مہ رکاژ بڑوٗنٹھ کھوتہ پَرِنےٚ یِژ — یہ صوٗرت چھ مکروٗہ فرض کِژ
آیہ یِیلہِ رحمتُک عذابُک آسی — تتھ جایہ روزُن یوٗدوے چھےٚ ژیے
سجدہٕ دِیُن دستارٕ ڈوٗملیا رس — ہِلہٕ وِ ذ ران یِڈ بیٚنیہ مُژھہ زمینس
ژٹ ٹوٗ ذِ کلس بیٚنیہ کڈُن پھِرن — زان عٔ سا چھےٚ پانہٕ مکروٗہ زن
تیٚلہِ چھےٚ مکروٗہ یِیلہِ قلیل عمل — گژھہ کرِ چھےٚ مفید تل ۲ع
غلط یِیلہِ پَرِتھ گژھہ تریہ آیہ قرآن — پرارنےٚ دَپنَس مکروٗہ زان
امام مَزِ پَرن زیٹھ قرأت — یِژ گوٚ بہ قوٗمس روزُن پتھ
قدرِ مسنوٗن کھوتہٕ کم تہٕ قرأت — مہ پرن یوٗدوےٚ قوٗم گندِ کتھ
نماز ہیتہٕ واجب پرن آہستہٕ — امام مشٕز پرن بڈِر پتہٕ سجدہٕ
شادٕ یا غمہٕ خاطرٕ پیٚنس تکرار — فرض اندر مجذ بٕ روٗس مکروٗہ ژر
فرض اندر آیہ کُس تکرارس — کوٚچھ بیٚنیہ تھرمہ دِ دیوارس
امام یِیلہِ آیہ رغبت پرِ زاہ — مقتدی مہ ڈپنس صدق اللہ

مناجاتِ نماز

سیاح آیہ کاہ چیز نمازِ اندر — تو ایک عذابُک چھُنہٕ اَثر
اَکھ چھُ دُ چھےٚ تَس ہَرسو — اُچھ ہِندِ طرفہٕ ستی پھِرنہٕ شہ

۱ع علکھ کی یا کھٹو مکروہ پر پرزن — ۲ع کر کھے کِژ چھُ مفسد س تل

بیٚنہِ کاتھہ چیٖزاہ منٛز اَکھَس ییٚتھ پیٚتھ آسہِ نہٕ مَسلَس
فراغت پرن بر ترتیب جائز یوٚد پرکھ غریب
رکوعس اَندر جاہِ پیٚتھ رٹن عذرٕ روٚس کُنہِ پیٚتھ تکیہ دِیُن
اَچھ ہندِ طرفہٕ بیتی یتم سند کار وُچھُن چھُ لاٲزم بییلہِ آسہِ کار

نمازِ ہندی مُفسدات

نمازِ ہندی مُفسدات مَشیٚنہٕ کانٛژھ مُجتہد سوٗرے گنٛزرِکھ پانٛژھ
کھیٚنُن چیٚنُن کیٚتھ کرِنہٕ بیٚنہِ ٹیٛژکار طہارت سپھُرٕن با اختیار
یا غاز اماٚمَس دِیہ غلط یا بوزِ نمازی غاٚرٕ ہیٚنز کیٚتھ
بڑِ بڑِ پَرِ بییلہِ کرِ آواز یونٛدِ دِیہ جواب نیتہِ چھےٚ بار
بیٚنہِ چھےٚ سلام رَدِ سلام قرأت وُچھ وُچھ کرِنہٕ تمام
ییٚتھ روزٕ اَسنَس بیٚنہِ وَدنس ترٚنیٚبہِ سپھرِ کشتی اَکِس رَلِس
فرجس وُچھ یا کرِ نظر ذکرس کُنہِ آو بد تر
نیتہِ کر دُعا زِ پیٚتھ یوٚکن منگٕنزے نماز چاٲنٛز سپھُرٕن

احکامِ جماعت

نمازِ سنت چھےٚ جماعت منافق تہٕ راٲفضی کرِنی تتھ
امام آسہِ عاٲلم تہٕ پرہیزگار یا نےٚ قاٲری خوش دیدار
امام آسہِ یا کور یا فاسق امامت تَہنٛز چھےٚ نہٕ لایق

اقتدا مَردٕ سٕند زَنانَن — یا تِ کوٚدکن تا بالغن
یا تِ جاہلس عالمس ، یا — پَرٕ وُن جاہلَس کرِ اقتدا
یا کرِ جاہِ گرا کھ ، نیٚہتھ نوٚنے — سارِن چھہ مکروٗہ پٔرٕ ھ ہش بوٚنے
فرضہٕ وول نفلہٕ وأنِس منز کر — اِقتدا نیٚتہٕ چھُے مکروٗہ تَر
نفلہٕ وول اقتدا کَرِ فرضَس — پَرٕ شامس وگرس فجرس
بیٚنہٕ کرِ اقتدا مُتوضی — تیمّم گراکس تتہٕ دُرس چھُے
چھلہٕ وُن مَسحی کرٕ ونس — استاوٕ روٗزٕ ستھ بہوٕ نس
زنانا مردس کرِ اقتدا — امام رٹہٕ ووہندس چھُے روا

وقتکو احکام

نماز گیہ قضا کانٔسہٕ اَکِس — یا دَپہٕ بزرو نٹھے کرٕ وقتس
پی چھُے صاحب .... — شیٚنہٕ وقت یکہٕ وَڈٕ اَتھ گرتھ فَس
یا آسہٕ وقت تنگ یا مشی — شیٚنہٕ وقت اَتھ گے اَدٕ نستے
ترتیب اَدٕ چھُے تتہٕ رَوا — وقتک بزرو نٹھے کرٕ قضا
یا نٔزٕ وقتہٕ کانٔز ھا دیوانہ گو — یا تے امہٕ نِش بیہوش پیو
قضا تس بیٚتھ چھُے رَوا — زیادٕ آسہٕ تتھ تہٕ چھُے قضا
کونٔز ھا گرٕ نِش سَفرس دڑاو — ژوہ ن رکاژن ہِزے تَس آو
فرضَس تہٕ سنّت سورُے کر — یہے صوٗرت چھُے بیہتر
افطار کرِن تس جائز آو — پُھٹری روزٕ تتھ کن ستھاو

مُسافِر سُئے گوو زِ کَرِ نیّت　　تِژن دوہن رأژن ہنز رَٹہ وَتھ
مقیمس مُسافِر گو اِمام　　مُسافِر زِ ے کَرِ سُئے تمام
مُسافِر مقتدی ییلہِ سپُن　　تس پیٹھ واجب ژور کرُن۔

جُمعہ

جُمعہ شہرَس چھُے لأزِم　　سارِن مردَن کرُن زِد تم
مِصر دپُن گو سے شہر　　مُفتی تہٕ قأضی آسہِ تتھ اَندر
بنیہ آسہِ حأکِم تتہِ قأری　　شرعُک حکم آسہِ تتہِ جأری
مسأفِر زنانہٕ غلام تہٕ کوٚر　　تِمَن پیٹھ واتہٕ نہٕ جُمعہُک زور
بأنگہِ ییلہِ بانگ دَیہ مکرہ ژار　　خرید و فروخت بنیہ سأری کار
داہ چھے رکأژ آز سنّت　　ژور چھے بڑو نٹھ تےشینہ چھے
خطبہِ وَقتہٕ ییٚمِ کوٚر سنّت　　دپُس زِ روزِ نہٕ جُمعس پتھ
جُمعہ ییس اَتھ گژِھ کرِ پیشن　　تنہا تنہا سأری کرِین

احکامِ عید

جمعہُک شرط چھُے عید اندر　　لأزم چھُہ تتھ نہٕ خطبا یِر
فطرس مستحب چھُہ پیٚش آز نماز　　کھیٚن چیٚن غُسلاہ تہٕ مِسواک باز
صدقہ فطرہ جاما جان　　یُژ پأٹھی نماز گژھ لاران
سَتھ زٔنی لایق چھہ خأرا تس　　فقیر تہٕ حاجت ییلہِ آسہِ تس

بوے تہ ہینہ یا تھ ہندی اولاد
پیتر تہ پوچھ بینہٖ مام تھو یاد

ماس تہ بُڈی بب تمو اندر زان
یمنے صدقہ گژھہ لدان

عاجز بیگانہ محلکو لوکھ
ادنا اشناو سُند حق چھوک

کنکک پانز و وشکہ ہند ترکھ
صدقۂ فطر دین پزتھ اکھ

نفل زان مکروہ پیش از عید
کرکھے آسی بیم وعید

عینز دوہہ نمازِ ہند عذر آسی
بینہٖ دوہہ جایز پرنی چھے تیے

بجہ عینز ترییمس دوہس تام
جایز چھے نماز کر تمام

عرفہ دوہہ تکبیر گژھہ دپان
ترواہمہ تاریخہ وگرس تام

احکامِ خسوف

زون تہ آفتاب رٹہ گژھہ مت
تمہ ساتہ عاجزی ہنز چھے وتھ

رکاژ جورا بہ زودی پر
تو پتہ دُعا تہ توبہ کر

اکھ اندر زیہے چھے حکمت
مرد گژھہ بیدار از غفلت

نمازِ منز دشمن سُند خوف

دشمن یاد گژھہ وقتِ نماز
علاج آسہ نہ ہر برہ ماز

جماعتچہ زے تتہ کرہ امام
اکس سیتی اکھ رکعت کر تمام

گژھن تم ساری جنگ ملہ وین
بینہ لکھ دوے رکاژ پین

سلام پھیرتھ یم تہ گژھن
روبرو سپنن با دُشمن!

اولکی پینہٕ نی اکھ رکعت کرن ، نِہ امام پَرِ قرأت
یِم گے بیٚنہِ آیہِ اکھ رکعت کرِن با واہِ پأٹھی پَرِن قرأت
آسی سختی سأرِ تیٚہسا نمازِ کر اشارِ سیتی چھےٚ رَوا

نمازِ جنازہ

موت یِیہِ نزدیک کأنٛسہِ اَکِس قبلس کُنٛ بُتھ پھیری نَسس
اُچھ تہٕ آسن تَس وَٹنہِ سُنبہٕ پأٹھی تَس سران کرِن
مَرد آسہِ یا زَن کو سٹہِ بیٚہِ تا تۆنِس تامتھ لوٗنگی وَل با
طہارَت کرِتھ چھَل دِچھن پوٗر تو پتہٕ چھلُس کھو وُر پوٗر
بیٚہنہٕ ناوِستھ چھَل یَڈ تہٕ تھَر ملُس خوشبوے چھےٚ بیٚہتَر
چھلتھ کیٚنہہ نیرے اَز شِکم سوےٚ ہَن چھلنس نے زیادِ کَم
مَرد چھلِہ مَردس زَن با زَن عکس از نا بالغ بوز سو خَن
مرد مرِ سفرس چھُنہٕ رَوا آسہِ تَس آشیٚنز دیِہ غُسلا
مریِلِہ آشیٚنز چھُنہٕ مَردس جأیز غُسلا دیِہ ہے تَس
خشای مشکل دیِہ ییٚلِہ جان مَنز تَس مَنز باگ گرتھ تھاوان
آیہٕ تَس بیٚہِ ڈولناوِنس یاتے تیمُم کرنے تَس
آسہِ نہٕ مَردا اَکھ زَن مَردس تیمُّم تَسے کرَن
تیمُّم چھُہ اَتھہٕ دَج ڈلیتھ اَتھس تہٕ بُتھس گرتھ مَلِتھ

کفن

مردس ترٛےٚ کر جامۂ کفن   پانٛہ جامہ لفافہ تہٕ پیرہن

زنانہٕ چھہ پیم ترٛےٚ تہٕ نبےٚ پنٛد   لوٗژھ تہٕ بنیہٕ آو اکھ سینہٕ بند

ژور ژٕنی تابوٗت ہیٚر تٕلن   ییلہٕ ہبن وانٛن تیٚلہٕ بہن

فرض کفایت نماز خاص   اکھ کرِ ساری چھی خلاص

ژور چھی واجب تکبیر تتھ   رکوٗع تہٕ سجدٕہ لگہِ نہٕ اتھ

اکِہ تکبیر پتہٕ دپ ثنا   دوٚیمے دروٗد بر مصطفےٰ

ترٛیم دُعا کر بر مومنین   ژوٗرِم سلام روٕے پھرن

زاہ نہٕ منگہٕ دُعا تس   تس چھی ژورے تکبیر بس

کھسنہٕ تہٕ وسنہٕ وزِ آفتاب   کرِ زِنہٕ نماز قی چھےٚ واب

تیمُ یوٚد کرِ غار ولے   تنگیٔ وقتہٕ جائیز چھےٚ

زیٹھ شرکی کرکھ دِژیاد تس تھاو   موٗدِ تِمہ وقتہٕ جنازٕ تس آو

زاوِ ہنگہٕ منگہٕ موٗد متے   ناوتے نماز نزٕ تس چھےٚ

قبرِ پیٹھ یوٚد کانہہ قرآن پوٚر   بوزِ ژٕنی فرض کفایت بوٚر

مرد ہنز قبر پشت ہش آو   زنانہٕ مربع ، قی کن تھاو

احکامِ شہید

شہید گو زِ ظالمے مارن تس   سہ چھنہٕ لایق زاہ غسلس

آسے غسلہ روٗس سٔران تَس دِی   جامہ پَینہٕ نے کفن تَس چھُے
زخمہ پیتہٕ کھینیہ چینیہ یا کرخاب   غسل کرُن تس پیٹھ آو ثواب
مُخنث ماٗرِ گو یا ٹھو دک   سٔران دیُن لاٗزِم چھکھ بیشک
ماٗرِ نہٕ آو حَسدٕ کُنہٕ یا قصاص   سٔرانہٕ روٗس لبہ نہٕ تس خلاص
کاٗنژھا پانہٕ مارِ پننہٕ نے پان   مہ کرِن تَس نماز، کرِی نَس سٔران
اَکِس قبرِ ضرورتہٕ کھنو تَن   وُڈرنگ جاٗیز یی چھُہ سوخَن
ستَن شہیدَن ہُندُے ثواب   اکھ چھُے یُس اکھ بوٗڈِ درآب
دوٗیُم چھُہ یُس اکھ مَرِ اَز تب   ترٛیُم آو یُس چھُے مرِ چہٕ سبب
ژوٗرِم یُس کرِ یڈِ خلل !   بیٛنیہ یُس مرِ دیوارس تَل
لوسہ زال بیٛنیہ یسہ گیہ مرتھ   شہیدٕ سُند ثواب سُتہٕ گژھ ہیتھ
ساٗری چھہ شہید کری نکھ سٔران   نماز تہٕ تیمَن پیٹھ گژھ کران

زکوات

بالغس عاقلس تہٕ آزادَس   آزادس نصاب آسہ پانس
حاجت اصلی کھوتہٕ آسہ زر   زکات شرعن واٗجب کوٗر
لوکٹِس تہٕ کاٗفرس تہٕ دیوانَس   بیٛنیہ یَس آسہ نہٕ کھین پانَس
زکاٗژ نیّت دِنہٕ ساتے   کر بابکار یی عدساتے
ہٕنڈی تہٕ اوٗنٹ ماٗنش تہٕ گاو   آسَن ییٛلہِ ژٔری زکات ستھاو
آسَن وٗری یَس نِشہ ییٛلہِ تَس   شیٛنے رہتہٕ ہیُر کھین ماٗدانَس

پانژن اوٗنٹن اکھ ہوٗنڈ آو — داہنی اکھ ہوٗنڈ وارکن تھاو

پندہن ترٔنے چھی وُہن ژور — پنژہن وونٹ بچہ ہتن اکھ ہور

ژُوہرِ ییٚلہِ آسن شیٚے ترہ — ترٔو وُہرِ ییٚلہِ آسن شیٚے تام

اکِہ ہاُسٹھ ییٚلہِ آسن ژوہرِ تتھ — دُوٚ وہرِ ژ ییٚلہِ شُہ ستتھ

جمع ییٚلہِ سپنن اکِہ نمتھ — ترُوہرِ ژ چھی زکوات تتھ

اکِس ہتس یِی آو تاوہُن — تِوِ پتہ گوڈکی پاُنٹھو کرُن

ترٔہن گاون اکھ وژھو ! — لیُس آسہ وو تمُت واُری شنو

دُوہرِ ژ چھی ژتجہن ! — اُمی پاُنٹھو حکم آو ژیٚے اندقند

ماُنشہِ تہ یتھٕے فرمان آو — زکوات دِتھ ژ جنت پراو

ژتجہن ہنڈن اکھ ہنڈے — ہتس تہ وُہن تام حکم چھُی

اکھ ہتھ تہ اکُوہ ییٚلہِ لگہ تام — ژے ہنڈی لاژم چھ دون ہتن تام

کیٚنہہ ییٚلہِ دون ہتن جاد گژھن — ترٔیے دِژ دون ہتن تہ نمتن

ژون ہتن ژور چھی ییٚلہِ گے زیادٕ — تِوِ پتہ پژ ستھ ہتہ اکھ تھو یاد

گُرِ تے گرے ییٚلہِ آسن ستی — پژ ستھ اکِس دینار زر گژھہ دِتھ

جنگلی گُرن بنیہ صلحس — لبہ تہ زکواۃ دِیہ ہے تس

ژ ہتھ ژرِ یس آسہ درہم — پانژھ چھ زکواۃ ہژ زیادٕ کم

ژتجہ درہم نصابہ کھوتہ ژور — گے ییٚلہِ اکھ تتھ مقرر کوٚر

دُہ مثقال یوٚد ژوٚر آسن — اڈ مثقالا تتھ برن !

ترٔیے ہتھ ژانجے چھی ژرٔے ہتھ درام — راٗیج بازار نرٔ زیادٕ کم

گژھنَن تہٕ بانَن نے زکوات واجِب چھُ بوزِو ازحضرت

لَبُن

لَبہٕ کاتھہ سون روپھ دَر زمین خبرا چھے تتھ عُشر آسُن
پانژم حِصہٕ کر تتھ بیت المال ژوٗرم حِصہٕ پانس رٔٹھ حلال
لبکھ یوٗد کافرن منز گنج اکھ زمین آسہ غار ملک سوٗرے ترٔکھ
موختہٕ تہٕ جواہر ییٚلہِ لوٗبتھ ہیکِو زِ یہٕ پانژم حِصہ تتھ دِیت
ہندوبند خر بُز بنیہ ترکاری دٔہم حِصہ حاصل دِیہ بنیہ لار

مصرف

عُشر تہٕ زکوات دِزِ تم نے نِز بَتہٕ پوٗشاکھ آسہ یِمنے
بُڈس ضعیفس اَتھ ژٔٹس قرض دار لایق چھ اتھ رٔٹس
مکاتب بنیہ آسہ مُسافِر بنیہ پیادیُس کر جنگ کافِر
یوٗد نتہٕ عینز ساتہٕ ژاٹہٕ شرہن زکوات دِیہ جایز چھُ یہ سوچن

رَمضان

فرض چھے رَمضان روزٕ دَرن سارنے خلقن مَردتے زَنن
صُبح صادق پیٹھ شامس تان کھیٚنُن چیٚنُن لگہ نہٕ پھُٹرن...
نیّت پٔز تھ دوہہ فرض آو کرِنے روزِ تس باقے تھاو

وَق تُمیٚک شاہہ بیٹھ اوٗڈ دوہ تام — توٚ پتہٕ نیّت کَرِ ژھےٚ تمام

.... روغن یا دَوا — روزِ دارس لگِہ نہٕ تِی رَوا

آ بَس اَندر ڈنگ دِیہ وقتِ حاجت — جأیز چھُہ جادِ نس روزن پَتھ

اُٹھ زُ ژھ جأیز تِم سپُھٹرِن — صوہہ نِش ییٚلہِ تِم جأیزِن

باردار ییٚلہِ کھوژِ اَتھ گَژھ نِس — دوہ ذِ مأج شُرِکِس دوہ دِ نَس

مأج ژا پہٕ شُرِکِ سَندِ خأطرٕ نان — حاجتہٕ وَقتے جأیز تران

نوٗن ژٕہہ زِیوٕ عستی ژونز غلام — آغہٕ سندِ خأطرٕ چھُنہٕ حَرام

بیٚنِہ آسہ ناتوان یا بیمار — بیٚنہٕ لُس بُڈِ آسہ عأجز خار

یوٗد کانٛہہ روزِ نہٕ کھیٚاوِ فقیر — دوہ یہ وقتہٕ بتہٕ ہَن کَرکھ سیر

.... تِم ژھبٹرِن — موقہٕ وزِ تِم قضا کَرن

قطرٕ گَژھہ غُسلہِ کرِ وِزِ کَنَن — یا قطرٕ روٗدُک ذَر دہن

گَمہٕ کے قطرا اَتِسہ کے آب — دَہنس ییٚلہِ گژھہ چھُنہٕ ثواب

قَے ییٚنہٕ عستی نزِ روزِ پھُٹرِی — پھُٹہِ تیٚلہ سُے ییٚلہِ اُکھتھ گوٚے

قَے نوٗن آسہ اَندرِ بون پھٔلتھ — روزِ پُھٹہِ تِمہ گژھہ قضا کُرتھ

کھیٚنومُت وُتھُس یا کَرِ مسواک — تِمہٕ عستی لَبہ نہٕ پھٹنُک باک

زَنانہٕ ..... عستی گو انزال — قضا چُھس کفارت لبنہٕ مال

اَمی یا اَٹھی ییٚلہِ کرِ اَتھہ عستی کار — یا کرِ مَردس قضا چھُہ وار

زَنانہٕ زِ یا نہٕ وأژِ یوٗد میلَن — انزال سَپدنہٕ قضا کَرن

کھیٚنہِ چیٚنہ سٕداں پھُٹہِ اُکھتھ — قضا تہٕ کفارت گژھہ تَتھ دِتھ

کأنسہِ ڈیوٗنتھٔ ژٔندرمانہٕ تَس   قأضیٖ ہتہٕ حکم چھُس روزٕ درتَس
کینْہہ تہِ ہٕ تَس پیٚٹھٕ چھُے قضا   کفارتھ لَبہٕ ہٕ تَس اَتھ جا !
کانْہہ آسہِ نَفلہٕ یا عٔٹھی ییٚلہِ رٕزٕ داَ   تأژ گوس کھیٚنہٕ ہے پیٚٹھٕ اکھ یار
کھیٚنٛ چھُس ثواب قضا کرِن   یارٕ سُند اصل سُتہٕ مٔنز سپھُرن
نیّت کانْہہ کرِ روزٕ سپھُرٕی   کفارت کرِہٕ قضا کرٕی

کفارت

کفارَتھ چھہٕ زٕی ریتھٕ روزٕ تھاوُکھ   یا شیٚٹھٕ آدمی بَتہٕ کھیٚاوکھ
یا اکھ غَلام کرِ آزاد   بی تھاو حکمی شرعُک یاد
ییٚتزِ سپھِر کھیٚنّہِ کانْہہ اَتھ رتٕبَس   اکھ چھَے کفارت سأری تَس
دوٚن رٕتَن ییٚلہِ کھیٚنّہِ تھَہ جدا   پرٕتھ اَکِس کفارَت چھَے جدا
بَندِس پَزِ ترٕیٚ بندٕ دِیہٕ آزاد   تَس چھَے روزٕ دَرٕیٚ راہ

اعتکاف

اعتکاف سنّت آو مَردن   ڈأڈ کٔر ہمیشہِ تمٔ نبیؐ ین
روزٕ تہٕ نیّت چھہ لأزِم تتھ   بِہنُ مسجدِ چھَے برکت
وطی ہتہٕ بوسہٕ سَتھقیچھ کرُن   لبہٕ جأیِز نٔبرَ نیرُن
عُذرٕ روٗس اکِہ ساتہٕ نیرُن چھُہ بَد   صاحبو اکھٕ روزٕ ستھاو حَد
بِہنُ زَنانَن گرَس اندر   نٔبرٕ نیرُن چھُے ضرر

منز باگ خفتنس تہٖ وِترس آو — ترأویح پَتہٖ تہٖ جائیز تھاو
کینژھا ترأویح گژھہ آسِتھے — وِتر کرِ با امام سۍ سپنِتے
تِہنٛا ترأویح کر آدا — بیٚنہِ کر جماعت چھُے رَوا
رُت چھُے رمضان کھیٚنہِ سحر — کھیٚیہِ یِن با کینژھا از خشک وِتر
کاٛنہہ ترٛ ہمہٕ شعبان ڈیشِن ماہ — اَدٕ چھُے رَمضانُک پتاہ
ابرس پان ہوو یِیلہِ ژٕندرَن — ڈیشہ ماتس غلام یاژوٚنزن
گواہ دون تھاونُک قی قبول — یِتھ ہیوٚ دَپان آو رسول ؐ
نب یِیلہِ صاف آسہِ شہرس اندر — بوزَن یِیلہِ یِتھ لکھ دِن خبر
عیٚز ہُند ژٕندر یِیلہِ لکھ وُچھن — تِتھ گواہ زٕ مَرد بیٚنہِ پیر زَن
بلہٕ زٕ زَنہٕ اکھ مَردا! — بوزنُک سپنن یِیلہِ گواہ
ڈیوٚنٹھ کانٛسہِ حاکم کرِتَس رَد — روزے درتس سے کرِ کوڈ

حج

حَج چھُے فرض حق مُسلمانَس — بالغس تہٖ کامِلس تہٖ آزادَس
وَتہٖ خرچ یَس آسہِ ساری سان — آسہِ نہٕ غلام نہٕ زَن دیوان
حاجِس چھُ سنّت گنٛڈِ احرام — طہارت تہٖ غُسلاہ کرِ تمام
شوٚ نہٕ رَوٚستے وَلِہ ژادَر — خوشبوتے مُلتھ نفلاہ کر
مدینہٕ کِس ذوالحلیفہ گنٛڈِ تیٚج جا — شامِن کرِس چھُے رَوا
یلملم چھُ یَس آسہِ اَدٕ یمن — مکروٗہ سو مہتہٕ سیٚتی ولِہ تَن

موزٕ تہٕ ٹوٗپۍ بیٚیہٕ دستار   منزٕ وول، بیٚیہٕ نم کاسنہٕ خوار
احرام گنڈِتھ مکروٗہ ژار   مارن، جنگ، فرمانٕ بیٚیہٕ شکار
زن کرِ حج محرم تس   حجہِ چی وَتہِ سوٗتۍ سیتۍ یکۍ نس
موٗل آسہِ محتاج گژھہِ پسر   تَس ترٛاوِتھ چھُے تس بدتر
خوٗش روٗے دارِ روٗس آسہِ پسر   جایز چھُہ منع تس کرِ پدر

طواف

طواف چھُہ تریٚے نوع گے معلوم   وداع رکن تہٕ بیٚیہٕ کدوم
طواف تریہ پھر کرِ سٗے زیوٗٹھ   پیٚتہِ کُنہِ اندٕ وے کس کریوٗٹھ
کوٗہِ عرفاتہٕ ییلہِ پھیرِتھ ژاو   کعبس کرِ سَتھ طواف آو
معصیہ نِش ییلہِ گو نیرِتھ   طَوافا پیٚزِ تس دیہِ پھیرِتھ
ووٗنی چینیہِ بیٚیہٕ آبِ زمزم   میوٗ سٹھاہ دِتھ تتہٕ گژھہ ملزم
کعبےٚ نِش پتھ گژھہ نیرِتھ   دوٗر تام تو رکن وُچھہ پھیرِتھ

نکاح

مائل اے آسی نیتھر کر   تمہ کی احکام سارۍ پرَ
نِکاح وِزِ زٕ گواہ آو   یا زٕ زنانہٕ اکھ مرد تھاو
ماجہ، وۄرِ ماجے خواہر تام   مردس پیٹھ چھے سارِ حرام
بینہ تہٕ بیٚنز تہٕ بیٚیہٕ وۄرِماج   وۄزٕ ماس پوپھ بیٚیہٕ پھوپھماج

دوٗ دِ بینہ باوِ زَن پسر ‎ | زِ ے بینہ اکِہ وَتہ زنان بَدتر

کاہ کرِ کانسہ زنہ سیتی زِنا ‎ | نیتھ تس کوٗر مانج چھ رَوا

کافرِ دوٗ یَو بانژو ایمان اُن ‎ | تبہ نِکے نوٗو کرُن

بالغ گوٗو زِ بیلِہ منگہ اِقرار ‎ | ژھوبہ دپ لاگہ ہے تتہ چھے کار

مَرد دپہ زنانہ سیٖن میانٖز زَن ‎ | دپہ نس سپنس مہ تھوا اتھ کَن

یوٗد دپہ قبوٗل کرے چون جان ‎ | دوٗن تھی دپہ تی دُرس آدمان

کاہ دپہ کوٗرے پنٕژ نیچوٗس ‎ | دِسِتھے تو ہ دپہ مے دِژس

رَوا چھُنہ یتھ جواب وسوال ‎ | دوٗن تھی دپہ تی چھُس حال

لیکھن یوٗد کاغذس ایجاب قبوٗل ‎ | تقریر سپہ نہ چھے تہ قبوٗل

نیتھرس ذاتہ ذات چھے بہتر ‎ | نسب تہ حسبی اے پسر

اجازت ژونز تہ غلامس ‎ | نِکے آسہ دپہ اَدِ کرِ تس !

مہر چھے داہ ساس شرعن نہ کم ‎ | بینیہ چھے حساب داہ دِرہم

اکِہ کھوتہ زنانہ آسن اکژ ‎ | دِکھ بَتہ پوشاک برابر

زنانہ اکِہ مردس پان دِتو ‎ | خبر چھینہ غلام ووٗرد چھو

تو پتہ زون تمہ چھُ پہ غلام ‎ | چھُنہ ژٹنک اختیار عام

وٕس چھُ اختیار گٹہ ژٹنس ‎ | تس کم ذاتس سہ مو کلاونس

گو نا بالغ چھنہ والی ‎ | کام کرِ پادشاہ یا قاضی

کرِ کاہ بیگانہ لوکچے کار ‎ | بڈتھ تس پھرنس چھے اِختیار

زنانہ ژور چیز چھینہ رَوا ‎ | ع۱

ع۱ نسخہ بیٹھ چھینہ یم لفظ دوٗ تھان

رُخصتہٕ رٗوس بیٚنِہ نیرِ نہٕ بَر　　کرِنے نماز چھِے بدتر

امی پاٹھٕ جائز آو طلاق　　یوٚد گژھ یادَے دوٚن نِفاق

مانے تمیٚک گو آسِتھ ترٛ اوٗن　　وٹھی یہ برُونٛہہ طلاق چھِے اَحسَن

سیٚ طلاق اکِہ کیتھ بدعت زان　　سیٚ طلاق ترٛیٚنِہ پاسہٕ آوے جان

زٕ چھی طلاق صریح چھُہ اکھ　　دیُت مے طلاق ژٕیے بشیک

یا تے نِکاح روزِ نہٕ باق　　رجعی دُپ یتھ اکھ طلاق

حاجت نِکحُک لبنہِ تتھ　　تتھ عدہ تَس منز کرِتس کتھ

بیٚنِہ چھِے کنایہ یُتھ ہیوٗ زان　　ظاہِر اَنتھ بَر زبان

دپہ سُے زنانہٕ عدت ہی　　یا دَپہ شِکِہ کرِ خالی

یا دَپہ مے نشہٕ گژھ جُدا　　یا دپہ حرام چھُک بَر ما

یا دَپہ جُدا ژٕ کرٛ مکھ جیل　　یا دَپہ ......ہاژِن میل

یا دَپہ بیزار چھُکھ اَز مَن　　یا دپہ بیگاہ رو نا کرَ

نیت کرِتے وارِ پیٚنِیس　　زنان تمِہ ساتہٕ بیگانہٕ چھِس

طلاق پینہٕ نے کرٛ　　دپہ سے تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ تتھ اَثر

سیٚ طلاق یَس پیٚنِہ بعد عدت　　رونا بیاکھِے کرُن چھُہ تتھ

سُہ تے ترٛاوہٕ یس بعد مدُت　　جائز گوٚڈ کُس ملہٕ وی کتھ

مَرد کرِ قسما یُتھ ہیوٗ کہ مَن　　ژور ریٚتھ کرِ نہٕ بوز وٹھی زَن

کرِنے تہٕ طلاق بیٚنِہ تس اکھ　　کرِے تہٕ قسمس چھ کفارتھ

طلاق نیٚہ زنان کُن لاگے　　دیِنہٕ رچھ طلاق بحال چھِے

مَرد دَپہِ زنانہِ ژٕ چھکھم | مٲج ہِش ، بینہِ ہِش تھٕر شکم
عالمےٚ آسہِ تہٕ طلاق چھُ تَس | کفارت ظِہار با خبر سَس
کفارت چھہ اکھ بَنٛدٕ کرٕ آزاد | یا دوٚن رٕتَن روزٕ ستھوِ یاد
یا شیٹھ مِسکین کرِ بچھ سیر | یاد تھو مَسلہٕ تہٕ آسی خیر
لانٛژھ گرٛژھ کانٛژھا حاکم تَس | مہلت دِی نَس نَتہٕ ژٕہرس
بیٚنہِ نےٚ کینٛہہ تَس جُدٲیی کرُن | جُدٲیہ یوٚدنےٚ راضی گرٛژھن
بالس تہٕ یوٚہے فرمان آو | ساری ہے ژٕہرس مہلت تھاو
ژٕھیوٚن مُت کانٛسہِ آسہِ تَس ذکر | تَمہ ساتہٕ رُت چھُے جُدٲیی کر
وٕٹھی یہِ بڑۍ ژٕہہ چھیٚنہٕ زنانہِ عِدت | یَیلہِ زنانہِ تَیلہِ چھُس نیرُن وَتھ
ہر سوٚے وٕٹھی بڑۍ ژٕہہ یو دیض آو | ترٛینیہِ رٕتَیِ یَس نہٕ لگہِ حیض تَس آو
ژور رٕتھ داہ دوہ رون مرِتس | امہ کےٚ اَڈ چھُے کینٛژٕ کَس
بار دار ییٚلہِ پزسہِ رون گرٛن | یَیمہِ ساتہٕ خوش یہِ نِکاح پرٛن
طلاق سٟتی یَیلہِ گےٚ زَن جدا | آسہِ تَس لوکُٹ شُر پیدا
یوٚتہٕ مٲج ژٕ دونٛہے ژٕ رٕتھ آسے | رون یَیلہِ مرِتس قبر رٕٹہٕ جاے
زنان عِد تَس شُر آسے | گِھنہِ پانٛچ پہر کاسے !
سَتہٕ نِہ وٕرۍ یَن رٕچھ پسر | حیض تَس تامَتھ رٕچھ دُختر
رٕچھنک حق چھُنہٕ اُم ولدس | واتہٕ نہٕ رٕچھنک تکلیف تَس

نفقہ

نفقہٕ چھُہٕ واجب برٕ عیال
فقیرس تہٕ ساوس یتھ آسہٕ حال

زنان یوٗس نے مانہٕ راینس
بتہٕ تہٕ پوشاک نترٕ دیہٕ تس

رون آسہٕ گدا وز موی ژوٹ
قاضیو سند حکم اَدٕ پرنی روٗٹ

یلہٕ گژھہ پادٕ تس ہین پھرتھ
دَیہٕ نے تہٕ حاکمس دَیہٕ نیرتھ

بتہٕ تہٕ پوشاک بازن دِی
ژونترٕ تہٕ غُلام منگہٕ نے چھے

لوکٹن تہٕ رنن تہٕ معذورن
بڈین تہٕ عالمن تہٕ بیٹہٕ پیسرن

مول تہٕ موج تہٕ نانیٕ بڈٕ بب
لایق چھہٕ نفقس از حکم ربّ

مردکرٕ زنانٕ بازٕ زنا !
سوے دَیہٕ اَتھ بیٹھ ان گواہ

واجب چھُہ مردس بعان ستھاو
کرِستھ قادٕ تس کرنے آو

یا کرٕ اپزیور پیتہٕ نے پان
اَدٕ پترٕ حد دِنٕ تس عیان

یا کرٕ لعان تہٕ اَدٕ شوہر
ژرٕ پھرٕ دِپن زٕ اَتھ اندر

پرد پہہ نُم تہٕ پانترٕم شہ
ژپن بالعنت تس پیٹھ چھُہ

تو پتہٕ ژورٕ پھرٕ دِیہٕ سوے زن
خدا زانہٕ اپزٕ دوٗپ مردن

پانژم دَیہٕ خدای سے غضب
کرِن، یوٗد پزٕ تی مترٕ مولب

یتھ یلہٕ دپھ چھُپہ لازم
جائز بنچے کرن تم !

مرد دَیہٕ زنانہٕ چھُنہٕ میوٗن شُر
قاضی زنانہٕ سےٗ پُشر

تو پتہٕ امہٕ نِش یوٗد نے پھیرو
حد تس دی نس نکاح ہنبر نیرو

دَپے ز حمل چھُے از زنا
تمتھ اندر لعان چھُے روا

زنانہٕ زٕ شُری زاپہٕ یِجا !   رون دِپہٕ گوڈٕکے چھےٚ اَز ما

نسب دوٚ شوٗنٕ گرٕژھ ثابت   لیکن حدِ شرعی نیری تتھ

ہنگہٕ منگہٕ دوٚی رِس منکر گوٚو   نسب تہٕ ثابت لعان پیوٚ

نزاع گوٚو ہنگہٕ منگہٕ دوٚن باَثَن   جائیز چھُ یوٚدوے صلح کرن

مَرد تراوِ زنانہٕ بَدل اَز زَر   طلاقِ باین چھُس اَثر

آسے مردِ سندی کنٕ گوناہ   زنانہٕ بہ ہے ین بے گوناہ

ہنگہٕ منگہٕ اکھ اُکِس حق بخشُن   توٚ ءستی پانہٕ واٗنٕ دوٚر گرٕژھن

مَرد دِپہٕ صلح کوٚرمے بازن   زنان دَپہٕ اَینٕرٕے دوٚپ مَردن

اِقرارِ ءستی پیوٚ طلاق   نِکاح تِھنٕے روزِ نہٕ باق

زَنان دَپہٕ مُلہِ ہے می نِش پان   مرد دَپہٕ ہیٚوت مے ژٕیے مے پان

مَرد دَپہٕ 'مے کنٕ' پیوٚ طلاق   امہِ دَپنہٕ نزِ نکاح روزِ باق

کینہٕہ موہر دِتی ہتو آسہٕ مَردن   لگہٕ نزٕ پھیرتھ ہنیہٕ قی زَن

دَپہٕ زن، سیر گوکھ ژٕ مے نِشہٕ   مُلہِ ہیٚوت پان پنٕ مے ژٕیے نِشہٕ

گوٚکھا راضی؟ تورٕ دپہٕ راضی گوس   امہِ دَپنہٕ ءستی طلاق پیوٚس

ترٕےٚ زنانہٕ آسَن اُکِس مَردس   نصف شبہٕ ترٕلِش اَینہٕ اکھ مَردس

دوٚپ نَس کرٕمکھ جُدا ترٕے   تَس چھُنہٕ مولوم کُس سِمت چھُے

سورٕے امہِ شہٕ اِنہٕ انکار   فِکر کُرِتھ اکایمو اَندرِ ژار

ژورِ ریتھ ژورِ دوٚہ رون مرٕنس   اُمہِ کُے اڈٕ چھُے کینژ کِس

وطی پتہٕ حرٕےٚ ترٕےٚ حیض آو   ترٕےٚ ریتھ غیر حایض کُن تھاوُ

تژنے ریتھ پژارن اُم ولدس ھدّت یُژی یا گٹھو رون مرنس
بار دارِ مدّت پرسنس تاں وطی منز کرنس نفاس سال

آزآدی

عاقل بالغ تہ بیٚیہ آزاد بندٕ کرِ آزاد تہ گرِژھ آزاد
آزاد چھکھ یا آزاد چھُ دپہ کانٛہہ تِہ بندٕ آزاد چھُ
دپہ کانٛہہ یِی بندِ چھُم پسر یا دپہ یِی میوٚن چھُ پدر!
یا دپہ مو لاگو آزاد! بندٕ گیہ نِش سُے سپنی شاد
دپہ ہیے سُہ بابہ ییٚی پسر نیرِہ امہِ دَپنے نمبر
ملکس آزآدی اندر تابع چھ ماجے کورِ پسر
تابع چھ مالِس دَر نسب یا آسہ عالِم یا حسب
مدّبر سُے گو۔ یُس مولا دپہ زِ مرِتھ ژِ چھکھ رِ ما
مولٕ ییٚلہِ مرِ اُم ولد آزاد سپنے لبہ نہ بد

قسم

قسما ییٚلہِ کانٛہہ کرِ اَتھ مو یتھ ہیوٚ کارا نزِ کوٚرمو!
اَپزُے تہ توبہ کرٕن عمرس امہِ کُے ناو کوٚرن
گمانہٕ قسمے کر چھُپنہ زریوٚد آسہ نہٕ بخشن چھُس امیّد
گُف چھُے یِمہٕ نے قسمَن ناو کتھے کتھ یِم نے کَن تھاو

بڑونٹھم قسماہ کرِ کانٛہہ کار　　کرِ نیتہ کفارت چھُس درکار
معتقد ہمیشہ ناو آوتس　　یُتھ ہیو قسما نزِ کرِتس
کفارت قسمچ اکھ بنٛدہ　　کریا آزاد دارنٛدہ !
یا کرِ دَہن ستر عورت　　یا تھو روزِ ترٛہ دوہ نیت
واے کرن یُو دسےٚ مارُن　　کفارت تےٚ دیہ کرن
دَپہِ زِ حرام چھُ حلال　　کوٚز منےٚ یُتھے کرِتےٚ حلال
تمہ ساتہ طلاق بایٖن پیوس　　انشاءاللہ پرِ نزِ گونٛہہ گوس
میوٚ بوٚ کھیمہ نہ پیوس قسم　　واں لارِ نرِ دچھنِ کینہ چھُنہ غم
ناتموٚرش ہرگز کھیمہ نہ نانٛہہ　　نون تیل سرگہ ناپہ ٹھوٗل چھُس واہ
میٚنڈر پیٹھ بیہنہ بیٚتلہ کرِ گتھ　　وگو نہ زاغ نٛج روا چھ تتھ
یہ اُمِس شرس ستی کرِنہ کتھ　　بڈِ تھ کر، نیتہ قسم چھُ تتھ
بیگانہ مَردس بیٚتلہ میلہِ زن　　وطی کر زنا تتھ دَپن
ژور چھِ گواہ تتھ درکار　　پزِ ژھنس تامتھ لاینس پزار
گواہی دِان تمےٚ زِ ڈیٖوٹھ اَسہ ہو　　تُل یتھ سورمہ سنٛجہ اندر چھُ
آسے بازر گژھ اکھ سنگسار تس　　ماوان واٚلتھ واپہ کرِ نس
آسن محض تازیانہ ہتھ　　دینس سوے چھےٚ پزِ نچ وکتھ
کُن دِیُن گوڈ قرماد گوس　　دپہ نے حد گژھہ باطل تس
بار دار بیٚتلہ آسہ زنا کار　　پزِ سنس تامتھ لاینس پزار
لو اطن تعزیر چھُ از امام　　صاحبین نیش چھُس نام

کینژو دوٚپ ژھینہ نس پیٹھہ دلوا — کینژو دوٚپ کٔرکی نس قاد تہٕ خار
شرابس تازیانہ گژھہِ دِتھ شیٹھ — غلامس ژھٕنجہ گژھہ با دِتھ
مست گے تمی زٕ تژیے زانَن — وتہٕ پیٹھ مَرد چھُ یہ گنٕز زن
حَدیوٚد پیوس شیٹھ ڈُہ دژاپی — اِقرار کرِ یا شاہد وَراپی
فاسق خبیث یینہِ ژورہ — دِیہ کانہہ گٔنسے دِس دُرہ
فاجر دیپوس یا قلنبان — منافق خانَن قحبہ زَنان

ہول تہٕ ناوان .... — ....
عالمس سیدس ییلہِ دپن — تَس چھُے واجب تعزیرٕ دیُن
تعزیر چھُ تازٕ گوٚبہ تاجہ — عقل چھ تژیٚیہ پھرِ تازیانہ
زنان دژاے نیبرے نے رخصت — رٕ فٕ شُند لایُن چھُ واجب تَتھ
نماز تہٕ غسل نے کرِ زَن — جایز چھُ رٕنِس تَس لایُن
ژورِ نوعہ تعزیر ستھو باکل — اشراف اشراف وسط ارزل
تَعزیرٕ اشرف زان — ایماء سیتی گژھہ دَپان
دَپہ نکھ حاکم پزِ ہنہٕ ییی — توبہ ....
اوسط چھُ سیاہ تہٕ سوداگار — حاکم کٔری نکھ قاد تہٕ خار
اَرزل تمِ نکھ بازاری — لاینکھ ژٔڈٕ نکھ با خواری
بَدنامی ہشر ییٚتہِ آسہِ جاے — تَتھ جایہ بیٚہنس وارٕ یا گٹھ لاے
ییٚمہِ لوے امامس وول دَستار — تعزیر چھُ لازم لاے بسیار
ژوٚرگو زِیِس نیہ مومنس مال — دَہینے ساسَن لبہ وہ بال

زٔٹھ ڈٕچھنہٕ اَتھ ژٹ تَس | تیلہٕ ستی تۄ پَتہٕ داغ کرِنَس
زنان رۄن نیہِ راٮ۪نس زن | یا نیہِ مصحف یا کفن
یا نیہِ آغہٕ سُند اکھ غۄلام | اَتھ تَس ژٹہٕ نٔے آو حرام
آبنوس زبر جد مۄختہٕ چوب شال | نیہِ تہٕ اَتھ تَس تھاو بحال
گاہہٕ تہٕ گاڈ تہٕ شکار تہٕ نَر | مرغ تہٕ زرٮ۪نخ بیٚنہِ چوب تر
طبل تہٕ بَربط تہٕ بیٚنہِ شراب | شُرکُ سُند زیور بیٚنہِ چۄنہٕ آب
نیہِ ییٚلہِ لگہِ نہٕ زاہ اَتھ ژٹنَس | بیٚنہِ ییٚلہِ ژور دیہِ میون مالس
کاٮ۪نسہِ ہُند مال ییٚلہِ نیہِ رہزن | حکم چھُ اَتھ کھوٚر تَس ژٹن
کانژھا کاٮ۪نسے ناحقہٕ موز | قاتل مارُن کھوٚت تس بوز
کانژھا کاٮ۪نسہٕ ہُند گرٕ ژوٚرِ ژاو | مالہِ کن لوٚے نَس مار نہٕ آو
نزِ کینہٕ دُیت نس تس پیٹھ آو | امہٕ پاٮ۪ٹھی کاتھہٕ ییٚلہِ زِ نہٕ ہَس آو[1]
کانژھا ییٚلہِ نیہِ بیتُ المال | حد تَس دِنٕے لبہٕ نہٕ حال

غضب تہٕ غارتھ

لۄٹہٕ نیہِ لۄٹرا اکھ غۄلام | منکر سیٚناو تہٕ ثابت گو تام
مول دُیت نَس تہٕ مالِک گو یادا | برابر مول آس چھیٚنہٕ داوا
مالِکس مُلہٕ نیو یۄد با قسم! | مالِکس چھُ اختیار ژی آندم
یا تھاوِ بحال تتھ عقدس | یا تیٚ ماپہٕ پھیرِتھ دیہِ تَس

[1] اَتھ شعرس پیٹھ دِٮ۪تھ چھُ قلمی نسخہٕ شیخ اندوانان تہٕ بلکہ شعر چھُ ریسرچ لائبریری ہِندِ نسخہٕ پیٹھے نقل یِوان کرنہٕ۔

کاتھہ نِیہِ گاوا نِش بیچن — ضأمن سپنہٕ پٕہ منٛز تھاوکن

کارزار

جنگ چھُے فرضِ عین باکُفار — مَرد تہٕ زنانہٕ غلام چھہ کار

کأفرا ییٚلہِ پٕہ اَسِہ اسلام — جزیہٕ منگنگ کرِ پیغام

دِیہٕ پٕہ جزیہ تَس لایُن — موٹ تہٕ مار تہٕ نیال گالُن

غلام تہٕ ژہ ٹبرٕ چھی تہندی اَولاد — چار وأے ساری دِکھ بربٕاد

چار وأے یِم پٕہ ییٚن دَرکار — ساری سوٚمبرتھ گنڈی نکھ نار

ییٚن پٕہ زالہٕ پٕہ ژھنو میٚنٛژِ تَل — جنگہِ نشہِ کأفرن ہندِ مَنز ڈل

مالِ غنیمت

غنیمتس ترٛےٚ حِصہ کر بیٚشک — سوارس زٕ تھاو پیادس اکھ

زنانہٕ تہٕ غلام شُری ییٚلہِ ییٚن — مَردس، رُت چھکھ کینٛژھاہ ن

نیہِ ییٚلہِ کأفر مالِ مُسلم — مألِک سپنن مالس رَتم

کأفرا ییٚلہِ ییہ شہرِ اسلام — مُہلتھ دِتَس وُہرس تام

روزی تہٕ جزیہ منگُن تَس — تمہِ جایہِ نیرتھ مَنز دی نَس

قیدی

قیدیَن ترٛےٚ چیز اختیار چھُے — مارُن غلام کرُن یا دِمے

تیپنٛ مُسلِم اَدِ موٗکلیوو ترٛشوے چیزٕ ونٛس خلاص گو

جزیہ

ذمی یاہ موحتاج کاسب حال
اوٗر آسہٕ ژوٗر اَز نِصف سال

وُہرِس تس ہیٚے باہ دِرہم
ساوِس اَرتا ژ نزٕ کم

کافرِ لیٚس نہٕ آسہٕ غریب تہٕ سوو
ژہ دِ ہیٚے دِرہم جُزیہِ سٕہ دیوو

کافرِ حربس جزیہٕ نزٕ آو
تِہُندِس مارنس کُن کُل کتھاو

فقیرٕ تہٕ اوٚن تہٕ شُر بیٚنیہٕ زَن
راٰژ ہِندی یا کٹھِن یہٕ دیٖن تن

ہنگہٕ منگہٕ اکھاہ منٛز وُہرِس موٗد
جُزیُک باقیات نزٕ تس روٗد

دارِ اسلامس چھُنہٕ رَوا
کافراہ بُت خانہٕ کرٕ بنا

سِلاح تہٕ گرٕ چھُنہٕ رَوا تس
لباس نیکہٕ سُندہِیوٕ گنڈِنس

خراج تہٕ جُزیہٕ بیٚنیہٕ حاصِل
موٗمنٛن ہِنٛز کامہٕ نِش کرٕ واصِل

مُفتیٚس عالِمس قاضیٚس سٕہ
سیٚدِس شانٛنِس تی حق چھُ

پھیرِ دینہٕ اسلامہٕ نِشہٕ مُرتد
مارُن واجب چھُے تس حد

جماعتھا پھیرِتھ گیہٕ راجس
صُلحُک یا عام گوڈٕ کرُس

صُلح نے کرن تہٕ کرنُک جنگ
مغلوب یِیلہٕ گے آے تنگ

شُر مُرسہٕ ہٕ نہٕ غلام زاہ
ماٰلِس باٰژن نزٕ کرٕ داہ

پھیرِ یِیلہٕ تِمہٕ نِش گے تِم شاد
غمہٕ نِشہٕ ہیٚمہٕ نِشہٕ گے آزاد

حربیَن باغین گرُ تہٕ سلاح
کنٛز تہٕ ہرگز چھُنہٕ صلاح

عُشر تہٕ خراج

عُشرے چھہ سأرے زمینِ عرَب بیٚنہٕ پُس شہسر رَٹہٕ اَز غضب
غیر ملک کأنٛسہِ آباد کوٚر ! عشرٕی ہندی پأٹھو حأصِل بوز
خراجے اڈٕ ہیٚنہٕ جأگیر دار آفت مُجرا چھُس دِتُن کار
رعیت، بیُٚو سٹھٕ تھاوِ زمین خراج تاوان تَس ہے ہین

لبُن

شُریٚلہِ وَتہٕ پیٚٹھ ژرےٚ لوٚبُتھ ییم آسہٕ مرنُک ژرےٚ روٚچھُتھ
لُبتھ آزاد ییٚلہِ آسی بیتُ المالہٕ خوراک کھیٚنہٕ کھاسی
دعوا کرِ کانٛہہ زِ چھُس پسر گواہ روٚس تہندِ نیچوُے کر
کرِ کانٛہہ دعوا زِ چھُم بَنہٕ گواہ زٕ ہے پٔزِ تَس دارنہٕ
آسے پیومُت کینہٕ زٕھا مال مأنگ ژھانڈُن گژھِ کینٛہہ نزٕ کال
لَبہٕ نہٕ تہٕ لایق چھُ خأرا تَس فقیرے آسہٕ تہٕ کھیٚنہٕ پانَس
غلام تہٕ کھٕچُر گژھُر یا گَب رووُمُت ییٚلہِ اگر آدمن نَب
قأضی ہندِ حکمہ ییٚلہِ گاسہٕ دٕھ مألکس تمہٕ کے مول ہیک
قأضی ہندِ حکمہ روٚس چھُنہٕ منگُن مول امہٕ کھینہٕ کُے یوٚد آسہٕ سوٚن
ژور دوہ ژورشب ییٚلہِ غولام رَٹہٕ ہَن کأنٛسہِ ہُندہٕ ہیٚنس اِنعام
ژتجہِ دِرہَم نی چُھکھ داب آسے زیادٕ کم کرِ حساب
روٚٹمُت نشہٕ ییٚلہِ آسہٕ بندہٕ گوٗاہی تھأوِن گیرِ نہٕ

اَستھ پیٹھ زِ مأِ لِکس پُترہ ییی — تاوان چھُنہٕ زِ مأِلِکس دِی
تِم ترٛےٚ ہنگہٕ منگہٕ گواہ تھاوِن — پزِ تَس مأِلکس تاوان دِیُن

غأیب گژھُن

مَردا ہنگہٕ منگہٕ گو معدوم — زندگی تہٕ مَرنُے چھُنہٕ معلوم
حأکمس چھُ واجب اکھ دانا — گاٹُل صالح کرِ پیدا
مَٹہٕ کرِ غأیبہٕ سند تس مال — ڈِڈِ نَس زِ پزِ رٹھ جاپہٕ مال تہٕ تُھلِ
زَنانہٕ تہٕ شُرِن نفقا دِیُن — پزِ، نزِ دون منز جُدأ ی کرُن
وأنِس ییلہٕ واتہٕ تس نو سالہ — جُدأے چھِ جأیز تِمہٕ ساتہٕ

شِرکت

شرکت چھِ دون منز ژور طرزٕ — بوز تِم ژہٕ شوٗے کرِ غرضہٕ
اکھ چھُ زِ شرکتِ مُلکی زان — یُتھ ہیوٚ ارثہٕ پأٹھی آسہٕ آسان
یا اَکِس چیزس دیار گا لکھ — چھنہٕ تِم اکھ اَکِ سندی مأِلکھ
دوٚیمے شرکت مفوض زان — زٕ ژٕ ڈی پی کتھ گھٕ کران
شریک چھِ مالس ژورٕ آسہٕ کم — نفع چھُ اوٚڈو اوٚڈ اسہٕ باہم
یِم چھی وکیل یکدیگر — نفع تہٕ تاوان چھُکھ برسر
شریک سپنہٕ نہٕ بند آزاد — لوکُٹ تہٕ بالغ تی تھوٚ یاد
کأفر تہٕ موٗمن چھُنہٕ روا — شریک آسُن در یک جا

بینیہ چھے شرکت عیاں بوز | تمہ کس ؤکمس کن دِتھ روز
نفع ژھمن آسہ برابر | مال ژوور کأنسہ آسہ کأنسہ کم تر
یا تے برابر آسکھ مال | نفعک وُ کم و زیادٕ آسکھ حال
پز ستھ اکھ چھُ اکھ اُکُس ندوکیل | تاوُنس پانہ وأنْذ چھ کفیل
ژوورِم شرکت صانع زان | جأیز چھُ آسنُ لُوکھ کران
شرکہ زِ ے رنگر زِ ے کرن شرکت | دوشوے پزر حسہ گنڈِ تھ کتھ
پی زیوٕن قی آسہ شرکت | مدد گار آسن اُکِ بے اکھ
جأیز شرکت چھنہ زیُن ژٹنس | گلسے لوٗپنس تِسکار رٹنس

وقف

وقف کرِ کانْہہ زمین تہٕ مال | رأضی یو پننہ حق تعالیٰ
نفع خأرات کرِ تمام | دِیہ سٔے کوٗرمنے وقف عوام
توٗر تہٕ لیتر خرچ کھیچر | مصحف کتاب پتہ زمین کر
خانہٕ تہٕ ژونگرُے بینیہ سزا | وقف کرِ سأرِ بے چھُے روا
وقف کرِ زمین تہ حأصل تتھ | حصہ حصہ مُعین کرِ زِ ے اتھ
فقیرن تہٕ آلن اولادن | تتھ اندر برابر چھ مرد تہٕ زنان

ہبہ

کأنسہ بخش کینژھا نکس گوٗبرس | یا تے پتر یُس واتے تس

ترٛےٚ دوٚہہ جائز چھےٚ اختیار ۔۔۔ تۄ پتہٕ اختیار چھُہٕ بکار

ڈیشنہٕ روٚستےٚ کانٛسہٕ مال ہۄت ۔۔۔ ڈیشتھ جائز چھُہ پھِر تھ دٲیت

بالیغس لبنہٕ نہٕ پی اختیار ۔۔۔ پھیرتےٚ نہٕ دِپہ ہی کرِنہٕ کار

سازِتھ ہوے ہیتھ کنہٕ ہیہ اون ۔۔۔ جائز چھُہ مٔلی ہیٚون بیٚنیہ کُنُن

غُلامس عاٚب چھُےٚ ہوے دٔہال ۔۔۔ ژوٚر تہٕ ژلُن بیٚنیہ آسہ ؤدان

فرشس پیشاب وُگرے وال ۔۔۔ گنٛد بغلے متن بدحال

ژونٛز چھُہ رِحیفے لگنہٕ زاہ ۔۔۔ کافرٕ سیٚنٛن حِھُس بوٚڈ داہ

کانٛسے کانٛسہٕ نِش جامہ ہۄتن ۔۔۔ رنگ کوٚرنس یا نتہٕ چھۄلُن

تۄ پتہٕ عاٚب تتھ گرژھ پیدا ۔۔۔ کینٛژھا کم کرِ دَر بہا

پزٕ نزٕ جامہٕ سپھیرِ تھ ہیٚون ۔۔۔ دپو پی مُشتری راضی سپٕن

شراب سور آزاد اُم ولد ۔۔۔ کنُن مُدبر ہندی پاٹھی چھُہ بد

ژلہ وٗن جانور، گاڈ در آب ۔۔۔ ببہ منز دود کنُن چھُہ نزٕ داب

صدفس منز دُر، مۄن پیٹھ تھر ۔۔۔ زنانہٕ ہُند دود تہٕ مانچھ تُلر

سورٕ ہنٛز مۄن تہٕ آدم دال ۔۔۔ مدگن کامہ تہٕ چھُےٚ وو بال

بخشن یتیمس تہٕ وٚلِین نیو ۔۔۔ یا کانٛسہٕ اُشناوس تہٕ جائز چھُےٚ

قرضک مال کانٛسہٕ کانٛسے ترٛوو ۔۔۔ قبضہ تےٚ کرِ نتہٕ جائز تھوو

بخشہٕ کانٛہہ کینٛژھا بیگانس ۔۔۔ شرط آو قبضے کرُنےٚ وُتس

تبرع کرِ یادِ یہ خانٛزاتھ ۔۔۔ سادس فقیرس چھُےٚ برکات

جاماہ تالُک کانٛسہٕ بخشو ۔۔۔ سپنہٕ نہٕ مالِک یا نہٕ کڈِ سہ

قٲبلِ قِسمت چیز مُشترک   بخشنے تہٕ ترکِس بخشنَس چھُ شک
قرضے بخشِہ کانٛہہ قرض دارس   قبوٗل ِٕکرِ نتہٕ واقی تسَ
مرض موتس بخشنٕچ کتھ   کرِکونہ ترٛیمے حِصہٕ واتہٕ تتھ

خرید فروخت

کٕنٕنٕ تہٕ مُلٕ ہیٚنوٗن چھےٚ روا   ہیٚنوٗن دِٛیُن ییلہِ آسہِ بارَضا
اکھ دِٛیُت مول تہٕ بیٚیہِ دِٛیت مال   کتھ کرَنہٕ روٗستےٚ تتھ چھکھ حال
غلہِ وزنہٕ روٗس دَر انبار   جاٗیز چھُ ہنگہِ مَنگہِ کنہٕ کنہٕ یار
کُلِ دِٛے گنہٕ تہٕ میوٕ تہٕ دَپ   نَتہٕ روزِ میوٕ نِش خاٗلی تَھپھ
تولُن مینُن کنُن دِے   یِرکھاوِ دیارَن ہو نِس چھےُ
جاٗیز لبہٕ سَسِہ بیٚنٛٹھ سَے   اکھ کڈِ مول تہٕ زیادِ دِٛیُت بی
بنداہ لوکٕٹۍ مُلٕ ہیٚوٕتُن !   زِچھتھ پَیٚنہٕ نے ماجہِ دِتُن
کُن کاٗنٛسِہ کیٚنٛژھا یا بخشُن   رَٹہٕ وٗنی ہہٕو وٗنی واتہٕ پھیرِن
لایق مینِن تہٕ وزنس ییٚی   توٗلِتھ دوٗیِمس ہہٕو ونس دیہِ
موہلت دِلَس چھُنہٕ رَوا   قرضس ہیٚنیہٕ تہٕ چھُس رَوا
کاٗنٛسِہ ہیٚنوت مالا یا موہلت   مُہلتھ تا مَتھ نیٚزِ منگ تَتھ
قرض دیہِ کیٚنٛژھا مہلتھ سان   تمیٚ ساتہٕ منگُن تہٕ جاٗیز زان
غبن فاحش بیع وشرہس دٔراو   یوٗد نہٕ سپھِر شرہَس دُرس بیٚنہٕ آو
جاٗیز لَبنہٕ کاٗنٛسِہ ہُندلاب   جنسس جنٛس ہیٚنوٗن زیاد چھُنہٕ داب

بیعِ مسلم

بیہ آو جائز بیع مسلم | شرط چھِی سَتھ تتھ نِز زیادٕ کم
جنٕس تہٕ مقدار مدّت مکان | صِفت تہٕ قسمے کرِ بیان
تتھ جایہِ روبرو گژھ رس رز | رتہٕ کھوتہٕ کم مدّت تتھ مزٕ کز
غلہٕ تہٕ ژوٗنٹھ ڈوٗن بینہِ ٹھوٗل | مَسمی کرِ کھ چھِے قبوٗل
دالہٕ تہٕ بستہٕ بینہِ انار | لاٗر تہٕ خربُز چھُنہٕ درکار
چوبَس تہٕ موختس عقد سلم | کھووٕ نہٕ عاٗلمو زاہ مُسلم

ضمانت

ضامِن نفسَس یا مالَس | یَپنے کاٗنسہِ جاٗیز چھُ تسَ
حوالہٕ کرِ کانٛہہ کاٗنسہِ دین پننُ | قرض دار راٗضی آسہِ دُرس سیٚنُ
حاٗضِر ضاٗمِن یوٗد کرِ کینٛہہ مدّت | حاٗضِر کرنس یینٛلِہ منگہ تتھ
زانہٕ ضاٗمن تہنٛزِ جا | تہندُے منگُن تسَ چھُنہٕ رَوا
یا تے بخشِہ کانٛہہ قرضدارَس | ضاٗمِن موکلیو کینٛہہ چھُنہٕ تسَ

قاضی

قاضی پزِ یُس شرعچ وَتھ | زانہٕ ، تہٕ وارٕ کرِ تمہٕ چی کتھ
عاٗلِم تہٕ صالح ہنز پزِ ی یور | تنُدی بدخوِیہِ نِشہِ آسہ دوٗر

دوشوے خصم سپھاوِ دَر نظر — بیٖہنس وو تھنس برابر
محکمہ رُت چھےٚ در مسجد — گرِس اَندر بیہنہٕ مز کرضد
ثابت ییلہِ سپنی نیٚشہ دعوا — تمہ ساتہ کرناوِ حق ادا
دِژ تے یا تس خصمن تن — شیٚنہٕ رِتھ لاین تہٕ قائم کرِن
گواہ ہیتھ حکم ییٚلہِ کرِ قاضی — مہ گژھن پھیر ونِس اَدِ راضی
حاکم ییٚلہِ قاضِس دیہ روخصت — اَدِ سپھاوِ نائب سوے چھےٚ وَتھ
حکم ییٚلہِ سپینی دوٚن منز اکھ — حکم تہند قاضی نزِ پھُرٹ نکھ
قاضی ہندِس نائبہ سُند حکم ییٚلہِ آو — قاضی چھُنہٕ ظاہر جائز سپھاو

شہادت

شہادت جائز واجب دِژ — زانیتھ لگہٕ نہٕ قی کھٹنی!
کھٹک تہٕ ییٚلہِ آسہ لایق حَد — جائز چھہ راضی گژھہ احد
عاقل تہٕ بالغ نماز گذار — جائز چھُ شاہد پرہیزگار
جائز چھُ بوزِ ستھ شہن جاین — نبس موٚتس نکاح زن
دخول تہٕ وقف تہٕ ولایتھ — آسے تہٕ جائز بوزِتھ تھ
حد دِمُت تہٕ بے بصر — لگہٕ نہٕ بینیہ تاج آسہ سر
ماٚلس تہٕ لگہٕ نہٕ بینیہ اُمتس — مولا غلامس بینیہ مخنث
سازندہ شرابی بینیہ نوحہ گر — بول یُس بینیہ کرِ بر رہگذر
دہ دمول دہ دمّاج پزن تم گواہ — جائز چھُ بٹس گواہ بٹا

دعوہس وکیل کرُن چھےُ دُرُس — زنانہٕ مستوٗرٕ بیٛنہٕ مردٕ سُست

یا شخص نایب آسہ دٔر سفر — قضا چھُس وکالت چھَنہٕ بہتر

موکل وکیلس کرِ رخصت — جائیز چھُہ وکیل آسہ عاقِل تَتھ

دعوٕیس جنس تہٕ مقدار آسن — زمینس ژور حد داہ دَپن

ہُرے حَد دَپنہٕ چھُنہٕ رَوا — کرِ تہٕ تَتھ ہیٛوکنہٕ دَعوا

مُدعی یُس آسہ اتھ سٕے گواہ — قسم چھُنہٕ پزٕ ستھ منکرٕسے راہ

زِ گٔرن دعوا اَکِس چیٖزس — تاریخ بزرُ وٗ تہٕ یُس آسہ بخشُن تس

مُدعی تہٕ خصمی آس یکجا — مانع آسہ نہٕ اَز دعوا !

کرِ ییٚلہِ دعوا مزِ بوزتس — اَمی پائٕ ستھٕ ترٛنے وٗری یِلہٕ گٔژھ تس

اقرار

آزاد بالغ کرِ اقرار — کُنہٕ بیٛٹھ چیٖزس چھُس اختیار

غلام تہٕ کوٗدک کرِ اقرار — حَد وَراُے جائیز چھُنہٕ کُنہٕ کار

گندم بستہٕ تہٕ خضرک نوٗٹ — کُنہٕ کرِ اقرار لازم کھوٗٹ

دَپہٕ کُنہٕ فلانٕس نٔند چھُےُ میٛہ بیٛٹھ چیٖز — مول تہٕ قیمت دَپہ سٕے نیٖز

تہنٛدٕے قول سٕے چھُےُ باقسم — دعوا زیادہ آسہ یا آسہ کم

زنانہٕ گےٚ پٲدا زٕ شوہر — یُس کرِ اقرار تس پُشر

ہنگہٕ منگہٕ دوٗیمی شاہِد اَنی — تو یتہٕ سوےٚ زن واتہٕ تس وٕنی

طوٗلس گرُ تہٕ بیٛنہٕ خیٚسر ! — کرِ کُنہٕ اقرار چھُنہٕ مُعتبر

اِقرار کَر کانٛہہ باقسم ! اِنسانٛ بِلہ وُس گژھہ برھم
دوہ پرس اِقرار کَر مو لو تۄ پتہٕ دیہ زِ چھُہم گۄ برو
نسب گو ثابت ژوٚل اقرار یُتھ ہیٚوٚ اقرار چھُنہ درکار

صلح

ثابت سَپدِ یتھ ییٚلہِ مُدعا صلح ییٚلہِ سَپنی چھےٚ رَوا
دعوا ییٚلہِ آسہ مال تہٕ زَر نکاح ، بندگی ، چیز دیگر
جائِز چھُ صلحے نیٚزِ دَر حَد قصاص تہٕ بیٚیہِ زاں صلح چھُ بد

اَمانت

کانٛسہ نِش کانٛسہ تھوٚ اَمانت راوِے تاواں واتہِ نہٕ تَتھ
واجب چھُ مال پَنُن وارِ تھاوُن پانٕس نشہِ یا نِشہ بانٛژن
اَمانت دارِ تَس ییٚلہِ منگہِ مال دِیہِ نے اَستھ چھُس وہ بال
راوِے تۄ پتہٕ چھُس تاوَن دِیہِ نے تہٕ حاکِم تَس دِیاوِن

وہ زُم وہ رُد

جائِز چھُ منگہِ نے کانٛسہِ پَہا دِیہِ تَس توٚرِ تہٕ چھُس اولا
پَہا زمینہ کوناہ وَدِ ہے گُل یا تے ہاکھ کرِ یا کرِ گُل
مالِک ییٚلہِ منگس تہٕ تَسِ دِین دِوٚومُت تمہ نِش سورکِڈِن

زراعت خاطرٕ کأژِ دِیُن — وَننہٕ بڑونٹھ تس لگہٕ نہٕ ہیوٚن
بخشن کأنسہِ کینژھا تمیٚ روٚٹن — عأقل تہٕ آزاد آسہ روٚٹن
مکروٗہ چھُ سپھیرِ تھ یوٚدوے ہِن — پھیرکرِنہٕ بیٚنیہ زاہ ستِن جاین
کُل ییٚلہِ کھسہ نے زمینہٕ اندر — یاتے فربہہ گژھہ گرٕ خر
یا مرِ بخشن مُت از اجل — بیٚنیہِ ییٚلہِ گژھہ تتھ گنہٕ خلل!
بیٚنیہِ ییٚلہِ بخشی بی سُند مال — بیٚنیہِ ییٚلہِ رأوی تتھ چھُے حال
بخشادِ زنانہٕ تھان مہر — تتھ اندر کرِ نس غلبہ تہٕ قہر
مَرد آسہِ غائب بخشُن چھُ بد — زنانہٕ جأیز چھُ کرِ سوٗ رَد
ژھ نزِ کأژِ بخشنیُ از کرم — بچہ ییہ بخشنہٕ دَر شکم
بخشنُک حکم چھُ غأراتس — قبضہٕ برونٹھ پھیرُن جأیز چھُ تس

اُجرت

مزوٗری بشرَس تہٕ بیٚنیہ دوٚلِس — کأم ییٚلہِ سپنی تو پتہٕ دِس
کرایہ گرَس بیٚنیہ زمینَس — پزِ تھ دوہ لأزِم گژھہ ہینَس
سَپدِ لوٚ کاندُر ژوٚٹ کرِتھ — تو پتہ مزوٗری گژھہ تس دِتھ
دیگہِ ہُند کرایہ پزِ تیٚلی دِیُن — دُرس ییٚلہِ سپنی بتہ یا ستیُن
مزوٗری مَنہٕ ہے ین بأنگ اِمام — ریشہ تہٕ بأزی مزہے تمام
دوہ دِ ماچہ اُجرت بیٚنیہ دِیُن — شُرِس لائق سوٚزِ کھیے ین
جامہٕ ساوِ رنگرس یا دوٚلِس — یا مَشہ ہونڈا اکھ پھیلس

پزٕ تس تاوان سور بہا ژھنک ییٚلہِ ہٕ بَرِ پرٕوا
لوٗ سٹھے گژھہ تس یا پیٚیہِ ژوٗر تمہ کے تَس پیٹھ تاوان چھُ پوٗر

خوف

کانٛژھا کانٛسہِ دَپہِ یِتھہ ہیوٗ کر نتہ ژٕرے مارتھ باتبر
دَپہِ سَے بیمہ ستی کُن پھِرن کنہِ سے تہ واتَس پھِرتھہ ہیوٗن
دپہ سے سور کھیے چیہِ شراب نیے آسِس تہ کھیٚن چھُس داب
مُہہ نِس مال بیٚیہ کُفرا پر دَپہ سَے تہ مَرنے چھُس بہتر
کرناوِ ییٚلہِ کانٛسہِ زَن جُدا یا بنٛد کرناوِ کانٛہ رہا
مہر تہ موٗل ہیٚیہ دِیوٗ تس کُنہِ چیز لَبہ ہٕ گرو تس
تصرف مالَس چھُنہٕ لوٗکٹِس روا یوٗدن قی وٗلی دِیس
بندِس رَوا چھُنہٕ کارہ تہ بار آگہٕ نے ستھاوِ تَس اِختیار

بلوغ

شُرُ گژھہ بالغ ییٚلہِ لوٗکٹِس احتلام یا کورِ شُرُ لگِس
یا نے انزال گژھہ ظاہر سُے چھُے بالغ گژھہ نک بسر
کوٗ نس ییہِ سَپنِتھ اردہ سال اَدٕ چھُے بالغ آسنک حال
بالغ گژھہ نک کرِہ اقرار کانٛژھا تتہ قی چھُے اِختیار

لوٗکھ

لوٗٹری سٕے گوٚیس ینیہٕ مال | کانٛسہٕ ہُند ناحقہٕ چھُس تِ وبال
لوٗٹر دَپہٕ زِ مےٚ نِشِس مال | رُوا پیہٕ جاۓ کمِس ہیٚنِس حال
یانہٕ دیاوہٕ بس مولا تمۍ | ہیوٗ چھُس ہے یَس ہوی وتھ
یانہٕ کیٚنہٕ ہنکہٕ دوہ کے مول | ہے نس سُہ چھےٚ پزری پاٹھۍ قول
مثلن آسِبس تمۍ بہا | لوٗٹکہٕ دوٗہکُ ہیٚنک با
مالکہٕ سُند چھُ مول معتبر | گواہ ییٚلہٕ دپہٕ تَس مال یا زر
آسہٕ پنہٕ گواہ تَس لوٗٹری سُند | دریہٕ سال دَپہٕ نہٕ آو پسند

شفعہ

جائیز شفعے وارِ منگنَس | زمین ییٚلہٕ نکھہٕ آسہٕ زمیٖنَس
شریک ییٚلہٕ آسن زہ کس | اکھ زوٗن کیٚنہٕ بیاکھ نُمہٕ ہے یَس
تو پتہٕ دِیُن چھےٚ تَس ثواب | یَس سیتۍ مشترک چھےٚ رہِ آب
توٗ پتہٕ راہِ خاص یوٗس میلوتھ | آسہٕ پتہٕ شفعہ تَس گرِٹھ دِتھ
توٗ پتہٕ یَس آسہٕ پَتھ کُن جلے | تَس پزِ شفیع برٛنی ماے
شفعہ گرا کھ ییٚلہٕ لوٗزکہٕ زہ ہتھ بی | تمہٕ ساتہٕ واجب چھُ تَس دعوا
بیٖنیہٕ گرِٹھ تھوٗنہٕ تمۍ پیٹھ گواہ | کرِ نہٕ دعوا گرِٹھ تباہ
مالکن شفعہ دارس ییٚلہٕ دِیُت | کینِنژھا، پتہٕ کیٚنہٕ نکُ وخصت بوٗت
گرِٹھ تَس پھِرکتھ بیٖنیہٕ ہیٚنہٕ | شفیع فِکر تَس مزِ پیہٕ یَن

کاٗنسہ دِتٕو دۄنوے کاٗنسہ زمین — گریستس داند بال پانہٕ آسین
خرچ اخراجات دِن دۄشوے — اُڈس اڈ محصوٗل کھیٚن دۄشوے
موٗدِے کارنہٕ کیتھہٕ گنڈِتھ — دعواہ ییٚکہ نہٕ زِ ہٕ اَد کرِتھ

ذبح

کھشہٕ سیتی حیوان گژھہ حلال — مارِ سے مؤمن سوے چھس حال
زَن تہٕ لوکٹ ییٚلہِ زانہٕ کار — جاٗیز چھُ یوٗد دیہ تس تٕرٛ مار
کھشہٕ وزِ پرِ زِ بسم اللہ — اللہ اکبر سوے چھےٚ راہ
ذبح ہُنج جاے چھےٚ سینہٕ اوٹن — سینٛس تہٕ حلقس منٛز بَن
تیز پی آسہ تہٕ تمہٕ سیتی مار — گٕنٛز تہٕ بیپہٕ نےٚ ییہ درکار
زخم ییٚلہِ لگہِ نس نیرِس جان — اَمہٕ کھشہٕ سیتی ژٕرے حلال نٕ ان
یا کرِ حرکت یا پکہِ رَتھ — حلال زانُن چھےٚ برکت
ہوٗنڈِس حرام چھی چیز ستھ — فرج، ذکر، کھایہٕ، پیت رکھ
غدوٗد تہٕ مثانہ بینیہ ژٕرے زان — مقدتہ تلہ پیٛوت چھُنہٕ کھیٚنُن چلن
گاڈ تہٕ ہالو کھشہٕ رۄستے — مذہب وارِن حلال چھےٚ
گرِی ہشنز ناڑِ چھےٚ کراہت — یژھ کرٕ امام اعظمؒ کتھ
حیوان کلہٕ کنہٕ گو کیرِس — ماٗرِتھ زانکھ نہٕ زخمے دِس
کھشہٕ وزِ کلہٕ ییٚلہِ گو جدا — کراہتہٕ سانے چھےٚ رَوا
قمری کُکِل تہٕ بینیہ خرگوش — زاغ کشت حلال چھےٚ کرنوش

پیرِنے بِسم اللہ اَکھتھ تیتھ ہیوٗ حیوان ہکِ زِ بہٕ کھیتھ
کھشہِ وِزِ بِسم اللہ گوٗ نشتھ حلالک حکم گژھ تس دِتھ
محبوس تہٕ کافِر بینیہِ مرتد مجرم کھش کرِ زان با بد

قربان

مومن آزاد کرِ قربان مال دار آسہ تہٕ واجب زان
پانس کیتھ تہٕ بینیہِ لوکٹس نچوس چھس بہٕ کر بڈس
اکس اکھ ہوٗنڈ قربان آو ستن گاو اونٹ بینیہِ کن تھاو
مسافر غلام بینیہِ مسکین کافِر تہٕ قربان نِز کریِن
واری شن ژھا وُل دہ دہر گاو پانژ وُہر اونٹ جایز آو
ماد آسہ نر آسہ یا بالہ جایز چھ ساری پزِ ستھ حالہ
لگہِ بہٕ لاغر بینیہِ لوٗنگ کون ٹٹ ژوٗنٹ کہٕ ژوٗٹ کانسہ بہٕ موں
آسے ژوٗٹمت اڈ کھوتہٕ کم لگہ سے قربان مز کھیے غم
روٗسی کٹ ہانگل بینیہِ میخر گژھتے قربان کانسہ بہٕ کوٗر
عیِد ہندِ جُمعہ بیٹھ ترِ بِن دوہن تام پژری پاٹھی زانو وقت قربان
زانِنے تہٕ پانے کھش کرِیِ نس زانِہ نے ڈیِن یا ودہ پرس
ترِ نے حصہ کریِ نس، اکھ خاراتھ دِیہ تہٕ ترمہ عزتی لبہ برکات
بیاکھ حصہ پانس کیتھ تھاوِے بیِین تہٕ دِیہ تہٕ نزر راوِے
وقتہٕ نے کرِنے آو قربان ہیِنتھ خاراستھ کرِن چھس جان

قرباں سپنی قیامژ گر سٔے کرِ قرباں، یُس ماژ ژوٚر

شکار

وارٕژِل پأز تہ ہوٗنۍ شکار کرِ تہٕ سٔے ہیو جائز ژار
ہیٚنچھ نأمتی ییٚلِہ ترِم آسن ناد دِنہٕ تہٕ تھٔنڈے بٔنیِہ پھیرِن
بِسم اللہ پٔرِتھ اَتھٕ ترٛاوَن دَپہِ نے شِکار مژ کھیاوِن
أمی پأٹھۍ یٚمہِ ساہتہٕ ترٛأوی تیٖر بِسم اللہ پٔرِن سٔے امیر
ہنگہِ منگہِ زندٕ گو کرِ رفتار کھشِہ روٗس ییہِ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ دٔرکار

رہن

بند تھاو کأنسہِ نِش یا رَضا ایجاب و قبوٗل گوڈٕ کرِ با
ییٚلِہ تَس پُشرِ ژِ بند تَس روو ضأمِن سوٗمبرِتھ تاواں دِیو
آسے دینٛتس سۭہ برابر برابرٕ گی تہٕ چھُنہٕ خطر
آسے کم و جادٕ چھُے حساب زیادٕ روز اَمانتھ قی چھُے داب
بندٕ وول ییٚلِہ دیہِ بندس دیار اَدٕ یژِ ڈٔیتس ساتھا پژار
بندٕ روٗس رخصتہٕ روٗس کُنہٕ ہال رٕخصتس بیمٕ چھُے موقوف حال

مکروہ تحریمی

حرامَس نزدیک چھُے کَراہتھ پی کُر امامِ اعظموٚ کتھ

صاحبو دوٗپ چھُ عین حرام — ننز ننھ کرِ کانہہ صبح تہٕ شام

خرِ دود اوٗنٹہٕ سُند بیٚیہ پیشاب — مکروٗہ ہٕنڈکی سُند تہٕ تی چھےٚ داب

سوٗرٕ سُند روٗپہ سُند بانہٕ آسُن — مکروٗہ مرٚدن پٔنز زانُن

پاٹیک جامہٕ تہٕ بیٚیہ ژادَر — وٕلہِ نےٚ حرام مرٚدس کرَ

پانٛچ پینز تہٕ ہتھر وونُن — آسے تہٕ جاٗیز چھےٚ وَلُن

مونِیس پانٛچ آز بدعت — رزٕ چھےٚ تی ژٔرے کرٕی زِ تہٕ تھٔ

کنہٕ ہنٛز واجی یا اَز زرٕ — یا لوے شستر چھےٚ بر تر

خُرِ ہشنٛز نٔرِ زنگہٕ بیٚیہ بُتھ چھُ — حرام وۄ پرس پیٹھ وُچھُن

جاٗیز چھُ حکیمس دادرِ ج جاے — ماوٕ زٕ ، تیٚژ ہن بخشہِ خُداے

جاٗکمس نشہ ہیٚیہ گواہس — جاٗیز چھُ یوٗد وَے پان ماوٕس

مرٕدوٗ چھُ آشنہ فرٕجس کُن — جاٗیز چھُ یوٗ وٕنی بنہٕ وُچھُن

بیگانہٕ زنانہٕ سکھیچھ اتھس — لگہِ بہٕ آسی یوٗد کرَنس

ژوٗنز ہیٚیہ پژارُن تس اکھ ریتھ — یا گٔژھہ اکھ حیض سوے چھےٚ وتھ

یا گٔژھہ حملہِ نش سوے خلاص — توٗ پتہٕ پانہٕ ووٗنی میلُن چھُ خاص !

اَکہِ ہنٛز ژوٗنزی دوٗپ اَکِس — بوے تمہِ مأرکس ژٔرے پُشرس

تمہِ کرٕ بِژھہ تہٕ تس پژارُن — تیٚتس مُد تس یی اَسہ وُن

شُرس نوٗن آسہ سیر ذکر — لبہ بہٕ تس پی زِ خوٗتتا کر

ایمان ییٚلہِ اَنہٕ بوٗڈ کاٗفر — ختنہٕ ہتی بیٚیہ سہ مز تس لر

کانہہ مارِ کاٗنسہ با تبرَ — پلہِ یےٚ تس تی قیتلے کر !

کأنسِہ ترٛووکاناہَدفسَ کُن   کوٚہٕ آو مارہٕ دیُت چھُس دیُن
کفارت تہٕ تسَ پیٹھ چھےٚ واجب   یوٚد نَہ تہٕ مارٕنس اوس راغب
کفارت ژٕ بندٕ آزاد کر   یا دوٚن ریتہٕ نےٚ روزاہ دَر
کامل چھُ اونتھ اکھ ہتھ   پنژہ یکسالہ دوٚن آسہٕ لَتھ
پنژہ دُو سالہٕ یا دَر بہہ   پنژہ سیے سالہٕ ہی آہہ
پنژہ ژُو ہری بیٚنیہٕ ژٕے بَر   یا ہٕز ہزار دینار زر
یا دِ دِرھم دہ ہزار   مومن نہٕ ذمے برابر ژار
مارے گوٚبرس مأج پدر   وا تہٕ نَے مارٕنےٚ تتھ اَندر
مارِ نأفی بُڈِ بَب یا مولا!   بندس تہٕ مارُن چھُپہٕ رَوا
کأنسِہ ژوٚٹ کأنسِہ اَچھ کھود کَن   حکم چھُ زِ تسَ تہٕ ژٕ ژٕٹِن
اَچھ کڈِ کانژھا کأنسِہ اَکِس   اَچھ کڈٕ ذِ تسَ قی حکم دِس
کأنسِہ کوٚڈ کأنسِہ زورٕ ستی دَند   یتِہ نےٚ تتھی جایہٕ دَند یَند
یا نژھ دِرھم چھس لأزِم   دیِہ نےٚ دیاوِن تسَ حأکِم
کأنسِہ دِژٕ بار دارِ شکمس لَتھ   ژُرمود زیتھ تہٕ چھُس دِیتھ
زاوے مودُمت چھس دِرہم   یا نژھ ہتھ دِنی نِز زیادٕ کم
کأنسِہ ہندِ گرِ دِژٕ کأنسے لَتھ   یا ژوٚپ دیہٕ تہٕ نیرے رَتھ
آسے استادٕ وَتہٕ پیٹھ بٕہ   مأکِس زخمک تاوان چھُ
آسے پکہٕ وُن تہٕ ووٚتھ غبار   کأنسِہ ہنزٕ اَچھ کڈ چھُپہٕ اعتبار
وَتہٕ پیٹھ موٚدمُت نوٚب مو ردا   قأتِل مومُوم سپہٕ نہٕ زاہ

پانژھن مردن قسمے بر نژ آسہ مور تہ نہ چھ خبر!

تتھ جایہ آسن نہ پنژاہ کس موجود نوکن ڈری کڈنس

غلام دیوانہ شرٕ تہ زَن لازم لبہ نہ دِہے کرن

متفرقہ

جوانا عالم آسہ دانا! برونٹھ پکہ یوٚدسے چھے روا

بہنس وٚستھنس پرتھ کارس علم چھے دار زَن بیمارس

قاد زِرِ گاوِ ہُند گھیوٚ لو بر جائیز چھ کُنُن بوز خبر

حاجتھ یتھ کُن آسہ نوکن لگہ نہ غلہ دار بند کرن

حاجتہ خاطرٕ اکھ مُہنوا مسجدِ اَژِ تہ لبہ نہ زاہ

حض کرِ کانژھا خرتہ کھچر یا ہُنڈ گاو تہ جائیز کر

جانور کینہہ یا سہہ ما پُت ہوٚ نہ ہندی یا سٹھین جائیز چھ

جانور اول کر کینہ جاے یا آسہ آہو کُنہہ شاے

یُس کر شکار تہ واتے تس دعوا لبہ تہ خصم رسس

جاے رٹہ کُنہ مانچھ تُلر سُے کھیتیں پہنزِ ے آسہ لُر

جوشہ ستیٚ دِچھ رس کھاے یس شراب تِمہ کے ناو دلیس

یُس چھ فاسق چھ گونہہ گار حد دِتھ پزی یا سٹھو گنڈتس لار

ہوٚن کھوت گبہ تہ بچہ تس زاو آسے گبہ ہیوٚ حلال تھاو

آسے ہوٚن ہیوٚ چھے بلا تس کُن ماہے موکر زاہ

دۄ شۆزِ ہیوٚ آسہٕ آسھ ترٛاوُن ہنٛدٕ پن کُن گژھہٕ حلال تھاوُن
دۄ شۆزِ میلہِ تہٕ گاسہٕ تہٕ نان بڑوٚشٹھ تھاوٚ گاسہٕ کھینیہ پانٔ زان
مٲل کرِ یوٚد باأڈی جِہ تہٕ نان ژٕنٛڈ دِس، آواز دِیہٕ کُن تھوٚ
میاں کرِ حلال چاں کرِ بَد دۄ شوے کرِ تہٕ آبسَ کڈ
وُسٹھ ہیتو چِنیہِ تہٕ چھےٚ بیٛہتر زِلوٚ ہیتو چنیہٕ تہٕ زان بَد تر
دۄ شوَے چنیہِ تہٕ اَدِ مارُن ناڑ ہَن آبس منز تھاوُن
بوڑِ چھےٚ حلال دۄ تلہِ تہٕ رَد یُسھےٚ ہیوٚ اَسھ آو حکم اَحد

مُخنّث سُے گوٚیس آسَن فرج تہٕ ذکرے یکہٕ وٹَن
یا تِے دۄ شوے آسَن تس تو نہٕ بانہٕ آسنِس جاے بوَلس
بول سُے یوٚد کرِ اَز ذکر ٹزی پاٚعٔسٹھی ناو تس مردے کر
بالغ سپنہٕ تہٕ نیریس داڑ مرٛدے زانُن سو چھُس تھز کار
لگہِ سے حائض تہٕ بہٕ نیرن سوے چھےٚ تحقیق پاعٔٹھ ہن زَن
سپنہٕ نہٕ ظاہر دۄ یہ چیز اکھ خنثاء مشکل ناو تھاوکھ
نماز کرِ یوٚد در صف زَناں نوکرن نماز تی چھکھ جاں
آسہٕ صف مردن تہٕ زَنے زِنو اکھ زوٚن تِچھے تہٕ اکھ پہلو
مُخنث ییلہِ کرِ ختنہٕ ہال ژوٚ نرہ ہِن مُلہٕ اَز بیتُ المال
مرِتھ تس بکار یِیہِ غسلس لگہِ نہٕ بیگانہٕ واقف تس
اِرث نِیہِ مخنث نصف پسر تھاوِ سے اِرثاہ مول مادر

وِرہند اوٚڈ تہٕ نیچوٚر سُند اوٚڈ کینژَو دوٚپ تَس کھتہٕ ارثی کڈ
کینژَو دوٚپ ستھ حِصہٕ ترےٚ ہین کینژَو دوٚپ پانژ حِصہٕ باوین

مناجات تہٕ اند

یارب ہاوتَم پزرِچ راہ سأرے چھہٕ رحمت چأنی درگاہ
توفیق عِلمُک بخشتم جاں منوٗر کرتَم سورُے پان
بار صاحبہٕ رٹتم کینہٕ نِش دوٗر دِلہٕ ہے دِتہٕ عرفانُک نوٗر
ترےیِ کُن کران چھُس زار تہٕ پار دُنیہَس عقبہَس منز مَتہٕ کرتہٕ خار
پَتہٕ کالی اأخر دِتہٕ ایماں جنتس جاے ماجہٕ مأیِس سان

میر عبداللہ اُمیدوار
ییتہٕ روٗزِتھ تہٕ چُرنے دربار